

(D)
02117019

Srpske Republike Bosne i Hercegovine
MINISTARSTVO A UNTRAJNE POSLOV
CENTRALNI INZIJERATIĆI RAVNIJ LUKA
STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI

TEKST I

Dok 13-01-21137/92 ber 132
Dana, 06.07.1992. godine

ZAPISNIK
O OSIMANJU IZAVEE NA ČINOVNIČIA A 151.2000.02.

GRADJANIN: MIJUNOVIĆ MILESLAV, sv. Pile, sin Milana, i K. Viljka, r. Djokić, r.
09.08.1968. godine u Zenici, nastanjen u Maglaju, Petar Đokića 27/III, ugostitelj
zemaljske srednje škole, nečlanjen, bez djece, "žabin", državljanin Jugoslavije, vjeren
bogoslužju regulisan 1988. godine u Sl. Žagolići, u vojnoj evidenciji u Maglaju, sada civilne
lico.

- je dana 06.07.1992. godine u informativnom razgovoru, obavijestio mu se kolonel
Bošković u Tesliću, ovlaštenom službenac čina CSD R. bata, da je sljedeće:

I Z J A V U

"Nisam činio niti jednu vojnu formaciju, ali sam bio pripadnik armističkog vojnika
ničestvenog u oslobođenju Doboj i Modriča, kao pripadnik jedne grupe ljudi koja
je bila vezana za CSD Doboj, a koju grupiru su činili osim mene, Bato i Luka, te neki
vani radnici CSD Doboj, Savoje Milivojević, Čabiruk Dobrivoje, Gagović Dragomir, i neki Vučić.
Krajem V. mjeseca, ili u siječnju početku VI mjeseca, u CSD Doboj, nam je ročeno da čemo
kao grupa otidti u Teslić i u tom gradu ospoznati red, jer mi prijeti pogubnost
od prevarivanja, od strane vlasti i hajde. U prezentaciji CSD Doboj mi jedna
sastavnik, na kome su prisutnivali Savoje Milivojević, aženik nečelnika CSD i naš
rekonvalescent, neznač radnici CSD Doboj Čabiruk Dobrivoje Gagović Dragomir, i izvješani
Vučić, te Bato, Luka i Tadić Zoran - utemelji Tadić Zoran nije bio na tom anstanku.
Kad smo nam je da je više osm u Tesliću otišla jedna grupa vojne policije, sa kojom
ćemo zajedno suradnjivati, t.j. mi bi uvesteštavili red vojski, a mi u miliciji i u
gradu.

Preostalom VI mjesecu 1992. godine došli smo u Doboj, odnosno Teslić sa vojilima
CSD Doboj, a zaharuvio mi se da smo prije dolaska u Teslić od Savoje Milivoje
debili nultibene legitimacije, sa ovlaštenjima milicije, da smo svi bili informisani
odnosno obučeni u maskirne vojničke uniforme, te naoružani kratkim i dugim oružjem,
berbama i bim-paljiverom.

Prije nas, na nekih dana, u Tesliću je bila došla grupa vojnih policijskih, na čelu
s kapetanom Petričevićem, i oni su do našeg dolaska već bili poduzeli nešto radnje u
cilju uspostavljanja reda i discipline u vojsci, miliciji i gradu. Teme grupom
vojnih policijskih, komandovao je kapetan Petričević, njegov zamenik je bio komesar
Sljivić, a rekonvalescent je još bio i Šljuka Ranko, koji je značio nazivac narodnikom.
Njegova grupa su se u Tesliću priključili Stojan Bjurić, vijećanstvu Teslića, a ga
nisan, označen od ranije. I on je imao nositičnu uniformu i bio je nečoran - rečnik
i dugim oružjem.

Kako sam već naveo da našeg delaka u Tomčiću su bili favoritno nazivani pravljaci, a misliti poboljšanja discipline, u atletici i u gradnji već je bio uveden olimpijski čas, koji je trojao od 11 do 08 časova. Kada nismo bili rukovodjeni olimpijskim časom, grupa je imala vlasnik Božidar Božirović. Naliči u Tomčiću i gradjanima predstavljeni: ono kao radnici Državnih - nevladinih kompanija iz Bobova, koji imaju svu vlastvenju. Tako smo u mjesecu jučer privrediti sumnjiva lica, uglavnom muslimanske i hrvatske nacionalnosti, za koje su nam gradjani sudičili da sumnjuju na njih - da ih su crnili i eti. Prilikom tih privredjivanja bilo je i zastavljanje tih ljudi, ali ne to nisu mogao uticati, pa sam i sam posetio vrhovog, za koga sam smatras da je to zasluga. Mještani Tomčića hrvatske i muslimanske nacionalnosti privredio je svako iz grupe u kojoj sam se ja udario i iz grupe vojne policije, za koju sam uskoroće reći da su se nazivali "Mice". Sva ta lica su doveđena u SUP, ili u štab TO, ili u zatvor u Trbinj. Ja sam ih u lice iz štaba TO ili Trbinj, ali znau da lice koja su doveđena u SUP-u, da su bila inspirisana od strane jedne grupe, koja se nalazila u SUP-u, a koju su sadinjavali obični inspektor Gagović iz Bobova, inspektor Radić iz Tomčića, inspektor Vučić iz Bobova posledi i jošili drugi inspektor iz komunalne uprave iz Tomčića, knjima su mi rekli da nemoraju pomagati. Ja sam vodim bilo po terenu, i u akcijama privredjivanja, pretraga i slično, tako da sam male vrijednosti privredio u SUP-u.

Jednom prilikom poslije akcije u Banjeviću, kada je ranjen moj prijatelj "Mice" bilo sam posebno pogodjen njegovim ranjavanjem, tako da sam privredio jednoj grupi privrednih hrvata i musulmanu, koji su bili doveđeni iz Banjevića, koji su se nalazili ispred zgrade SUP-a u dvorištu, pa sam gornjem milicijskom policijskom uniformi natpisao ljudi, po ledjima, da ne stvaram pogudile ranjavanje prijatelja ljudi. Osim toga, ujutru je takođe još 30 - 40 lica rezervnog ili aktivnog nastava milicije, koji su ih takođe trčali gornjim policijskim. Sutradan sam čuo da je jednoliko lice iz te grupe, koja su takođe, varlo.

Što se tako edukiranja novina od privrednih lica, ili drugih gradjana, navodi da su od nekih lica odustati od redovanja ovakvih novina u diskursem i devizama t.j. samo u devizama, a je sam predavao, knjige Ratu, ili Šariću, ali ističem da taj novac nisam edukirao, već su ti ljudi sami doneli i prodavali odredjene finane. Ne vedem da sam ja samo u tri slabljaju preuzimao novac, od gradjana. To slida, hrvata ili Muslimana i to u jednom slučaju sam preuzeo 7.000 KM, koji mi je predao komandir Štanke iz Tomčića, u drugom slučaju mi je da 2.000 KM jedan Musliman, kome novac imao, ali znam gdje stamje, i u trećem slučaju mi je atelje Jozo Martinović, iz Tomčića preuzeo 20.000 KM. Sov ovaj novac da sam Savić Miljan, koji mi nije davao nikakvu potvrdu, upričanju ili sl. Nešto je znao, ovi ljudi koji su mi predali ovaj novac, koliko ja znam dobiti veljno za Republiku vojnika, i ti ljudi su bili potpuno poslije toga. Nije mi poznato, da li su taka koj je isčešće bio zadržan na planinama, ili Šarić, dovoljno kakve potvrde tih lica.

Zlato, vanila ili teštačku ruhi, ja nisam edukirao. Nedjutin poznato mi je da sam ambilisali vedi broj vojnika, što je bila logika ambilisanja, ne potvrde, kojo je potpisivao načelnik Komune.

Što se tako silovanja, o kojima se priča, nevodim da nisam silovao niti jednu ženu u Tomčiću, da je takođe da sam spasio i imao intime žene sa više žena iz Tomčića, ali je sve bilo dobrovoljno, t.j. u nji ov je pristank. Samo sam u jednom slučaju pogrešio, kada sam u Tomčiću otkrio potkušeno da imam polni odnos sa jednom ženom, koja mi se dopala, a za koju sam kasnije čuo da joj je muška na položaju, ali tom prilikom je srećom ove dobre zavrđene i sami nekoliko nedjutobne izmijenjenih riječi, niko nije bila ničog izmedju nas.

Što se tako lica koja su bila zatvorena u SUP-u nijeli oko 20-30, a koja su povozana u nepravom pravou, niko nije ni dozvao ko ih je održao i grijao, to da su živi, ili u su.

4.2016

02117000

Образац објекта за акта

(отисак пријемног
штамбила)

Интерна доставна
књига бр.

.....
.....

Предмет: TESLIC , MICE

.....
.....

02117001

Образац бр. 14:

Попис прилога аката

4.2016

02117007

SRPSKA REPUBLIKA BOŠNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE OŠTETE
CENTRALNI BROJEDJEDNI TIHANJA LOKA
SREDIŠTA JAVNE REGULISANJE TI
T S B L I

Broj: 13-01-211-39/92/
Dana, 03.07.12. godine

ESTRANJE STUDIJI OSNOVNUG SUSTAV

T S B L I

I Z V J E T A J
O MAMLUJU SLOZBOM I SPRAVODJENJU

Na osnovu člana 195. stav 1. Zakona o kriminalnom postupku,
sopstvom vlasti:

1. PLJUN VI. Milišić, sv. miko, sin Milana i Koviljke r. Djokić, rođen 09.09.1950. godine u Banici, sa prebivalištem u Maglaju, Petra Djokića 27/3 ugostitelj, pismen, završio srednju školu, neoženjen, bez djece, Srbin, državljanin SRPSKE Republike Bosne i Hercegovine, vojnu obavezu regulisan, 1986. godine u Slovenskoj vojsci, u vojnoj evidenciji se vodi u Maglaju, puvodno ne imenjivan, civilno lice,

2. PAVL SLOBODA sv. Raka, sin Mihajla i Jelene r. Gavranović, rođen 25.03.1953. godine sa prebivalištem u Doboju, 1. maja br. 5, radionosobničar, završio srednju osnovnu školu, neoženjen, otac dvoje djece, Srbin, državljanin SRPSKE Republike BiH, vojnu obavezu regulisan 1973. godine u Travniku, u vojnoj evidenci i se vodi u Doboju, civilno lice,

3. ČUBRICA ĐAKIĆ, IV. mli sv. Krsto, sin Dušana i Andje r. Graca, rođen 23.11.1956. godine u Dubovici, opština Doboj, nastanjen u Doboju, Ščit, br. 17, STV mehaničar, završio srednju osnovnu školu, otac dvoje djece, Srbin, državljanin SRPSKE Republike BiH, vojnu obavezu regulisan 1977. godine, načelnik Ščita u Ščitom, u vojnoj evidenci se vodi u Doboju, radnik OSB Doboj, na radnom mjestu, poslovnik načelnika za nacionalnu bezbjednost, civilno lice,

4. ĐUKIĆ ĐE ŽE, sin Đukice r. Kranić, rođen 03.12.1962. godine u Željetiću, opština Željetić, nastanjen u Željetiću, vozne, ozonjen, otac jedne djece, Srbin, državljanin SRPSKE Republike BiH, vojnu obavezu regulisan 1972. godine u Željetiću, u vojnoj evidenciji se vodi u Željetiću, civilno lice,

5. SAVČIĆ VI. ŠK. sv. Željko, sin Željka i Alme r. Šuković, rođen 26.10.1957. godine u Doboju, sa prebivalištem u Doboju, 1. maja br. 34, automatski kar, rastavljen, otac dvoje djece, Srbin, državljanin SRPSKE Republike BiH, vojnu obavezu nije regulisan zbog negresnosti, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboj, civilno lice,

6. TADIĆ ZOLTANA sin Stevo, i Miro r. Mitrović, rođen 14.4.1909. godine u Doboju, sa prebivalištem u Maglaju - Sulojmana Šmerovića N-4/9, mačinski tehničar, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1988. godine u vojnoj evidenciji se vodi u Maglaju, civilno lice,

7. KARAGIĆ SLOBOĐANA zv. Karaga, sin Gojka i Munovore r. Bajrić, rođen 27.10.1952. godine u Doboju, sa prebivalištem u Doboju, Jurija Vareska br. 78., privatni ugostitelj, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1973. godine u Ljubljani, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, civilno lice,

8. SLJIVIĆ RADIVOJIN, sin Petra i Radojike r. Božić, rođen 27.03.1956. godine u Čerovici, opština Dobojski Brod, sa prebivalištem u Doboju, VI Proleteretsko S-8 direktor privatnog preduzeća, oženjen, otac dvoje djece, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1976. godine, u Prištini, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, navedeno vojno lice,

9. ŠLJOKA RANKA zv. Narednik, sin Stanka i Jovanke r. Grabovac, rođen 24.10.1954. godine u Vrelima, opština Bosanski Brod, sa prebivalištem u Doboju, M. Tita 7/23, limar završio srednju školu, oženjen, otac jednog djeteta, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1978. godine u Tuli, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, navedeno vojno lice,

10. ŠLJUNKA ZOLTANA zv. Žoka, sin Stanka i Jovanke r. Grabovac, rođen 18.06.1957. godine u Doboju, sa prebivalištem u Doboju, Sime Lukića br. 20. V.A.V konobar, završio srednju školu, neoženjen, bez djece, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1981. godine, u Valjevu, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, navedeno vojno lice,

11. SAVIĆ ĐURĐICA ĐAKA, sin Mirka i Andje r. Jerković, rođen 16.01.1973. godine u Doboju, sa prebivalištem u Doboju 1 maja br. 5, medicinski tehničar završio srednju školu, neoženjen, bez djece, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1992. godine u Mostaru, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, navedeno vojno lice,

12. MAMIĆ RANKA, sin Dušana i Jelene r. Krstić, rođen 16.03.1967. godine u Doboju, sa prebivalištem u Jelovcu, bb, opština Dobojski Brod, mačin revur, završio srednju školu, oženjen, otac jednog djeteta, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1992. godine, u Tuli, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, navedeno vojno lice,

13. GAVRILOVVIĆ Slobodan zv. Peršin, sin Slavka i Azomine r. Burko, rođen 17.12.1966. godine u Doboju, sa prebivalištem u Doboju, 4 jula br. 6, pomoćnik mačinovodje, završio srednju školu, neoženjen, bez djece, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1987. godine u Splitu, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, navedeno vojno lice,

14. MUŽIĆ GVALOVIĆ DRAGMIĆ zv. Keza, sin Danila i Djukica r. Šobić, rođen 29.01.1954. godine u mjestu Vidrići, opština Sokolac, sa prebivalištem u Doboju, VI Proleteretsko 102, automehaničar, završio srednju školu, oženjen, otac dvoje djece, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1974. godine, izragujoven u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, navedeno vojno lice,

15. SUBOTIĆ PRIMOŠTA zv. Prado, sin Milana i Cvijete r. Radojilić, rođen 05.05.1972. godine u Doboju, sa prebivalištem u mjestu Lipac, opština Dobojski Brod, mačinski tehničar, završio srednju školu, neoženjen, bez djece, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1992. godine u Beogradu u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, navedeno vojno lice,

16. ĐEVIĆ VITOMIR, sin Čarka i Stane r. Đurdjević, rođen 25.10.1967. godine u Vladikovinama, opština Leski, gdje je i nastanjeno, poljoprivredni tehničar, završio srednju školu, neoženjen, bez djece, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1987/88 godine u Nišu u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, navedeno vojno lice.

02117009

- 3 -


Za navedena lica postoji osnovana sumnja da su u vremenskom periodu od 03 - 30.06.1992. godine u Šešinci više izvršili više krivih djela : 88888888 lažnog predstavljanja (čl.208 SRBiH), protivpravnog lišenja sloboda (čl.52 NZSRBiH), falsifikovanja isprave (iz čl.217 SRBiH) učeštevanja u skupini koja izvodi krivu djelu (čl.214. SRBiH) teški slučaj razbojništva (čl.151.SRBiH), iznude (čl.160 SRBiH) i ubistva (čl.36. st.2 tačke 6. NZSRBiH)

Navedena lica su lišeni slobode dana 30.06.1992. godine zajedničkom oružanom akcijom Vojske Srbije Republike BiH i OSB Banja Luka. Dana, 08.07.1992. godine od 13 časova ,navedenim liciima je rješenjem SJ i Teslić određen pritvor na osnovu člana 196. st.1 u vezi člana 191. st.2 tačke 1 i 3. Zakona o krivičnom postupku u trajanju de 3 dana ,koji ističe dana 10.07.1992. godine u 13 časova.

Protiv navedenih lica sačinjena je krivična prijava,koja se dostavlja u prilogu.

PRILOG: krivična prijava sa prilozima

O tome obavijest :OJF Tasić



02117010

Broj: 13-0/01-211-32/92 KU 132
Dana, 03.07.1992. godine

ODJELJENJE JAVNE BEZBEĐEĐENSTVENE

T E S T I

Na osnovu clase 151. stav 6. Zakona o kriminalu postupku, dostavljeno učenju
Na osnovu clase 151. stav 6. Zakona o kriminalu postupku, dostavljeno učenju

DOVI NA PAMJINU

P r o t i v :

1. MIJUNIVIĆ MIRKO LVA žv. Milo, sin Milana i Loviljke r. Djekić, rođen
09.08.1956. godine u Zenici, sa prebivalištem u Maglaju, Petra Đokića 27/3
ugostitelj, pisan, završio srednju školu, nezajemjen, bez djece, Srbin,
državljanin Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1980. godine u
slavonskoj Šećegi, u vojnoj evidenciji se vodi u Maglaju, uvođeno ne kaž-
njava, civilno lice, sada u pritvoru.

2. TAKIĆ SLOBODINA sv. Raka, sin Mihajla i Jelene r. Gavranović, rođen
26.03.1953. godine sa prebivalištem u Doboju, 1. maja br. 8, radioničar,
završio SH-a, oženjen, otac dvoje djece, Srbin, državljanin Srpske Repub-
like BiH, vojnu obavezu regulisao 1973. godine u Travniku, u vojnoj evidenc-
iji se vodi u Doboju, civilno lice, sada u pritvoru,

3. LIJAKO BOŠKOVICA žv. Braco, sin Duška i Andje r. Grmajić, rođen
24.11.1956. godine u Bakovici, opština Boboj, nastanjen u Boboju, džk br.
17, HTV radioničar, završio ST-a, oženjen, otac dvoje djece, Srbin, drža-
vionin Srpske Republike Bosne i Hercegovine, vojnu obavezu regulisao
1977. godine u Šećerku, u vojnoj evidenciji se vodi u Boboju, radnik GDB
Boboj, na radnom mjestu zamjenika načelnika za nacionalnu bezbjednost,
civilno lice, sada u pritvoru,

4. MIJATIĆ SP-JAKA, sin Riste i Milice r. Krnić, rođen 03.12.1952. godine
u Bileći, opština Tešanj, nastanjen u Bileći, opština Tešanj, venčan, ote-
njen, otac jednog djeteta, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu
obavezu nije regulisao, 1972. godine u Bileći, u vojnoj evidenciji se vodi u
Tešnju, civilno lice, sada u pritvoru,

5. SPASOJENIĆ ŠEŠKO žv. Ant., sin Bože i Biko r. Bočićević, rođen 21.10.
1957. godine u Doboju, sa prebivalištem u Doboju, 1. maja br. 34 autotokom, u
nastavljeno, otac dvoje djece, Srbin, državljanin Srpske Republike BiH, vojnu
obavezu nije regulisao, zbog nesposobnosti, u vojnoj evidenciji se vodi u
Tešnju, civilno lice, sada u pritvoru,

6. TUDIĆ ZOLTAN, sin Stave i Miro r. Nitrović, rođen 14.4.1930. godine u Doboju, sa prebivalištem u Maglaju - Sutjesana Čvorovića N-1/9, zavodni tehničar, Srbin, državljenje i Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao, 1968. godine u vojnoj evidenciji se vodi u Maglaju, civilne lice, sada u pritvoru,

7. LAKIĆ MILOŠ, sin Zv. Aragi, sin Gojka i unovore r. Pajrić, rođen 27.10.1954. godine u Doboju, sa prebivalištem u Doboju, Jurija Karača br. 78, privatni ugostitelj, Srbin, državljenje i Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1973. godine u Gubljani, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, civilne lice, sada u pritvoru,

8. LAKIĆ MILOŠ, sin Željka i Radojke r. Ložić, rođen 27.08.1956. godine u Čorovici, opština Doboj, sa prebivalištem u Doboju VI Proleterske ul. 3, direktor privatnog preduzeća, oženjen, stac dve djece, Srbin, državljenje Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1973. godine u Pristini, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, nevedno vojno lice, sada u pritvoru,

9. LAKIĆ ĐANIĆ sv. Narodnik, sin Štefka i Jovanke r. Grabovac, rođen 28.1.1954. godine u Vrelima, opština Bosanski Brod, sa prebivalištem u Doboju, ul. 2. Lita 7/23, Ibar, završio srednju školu, oženjen, stac jednog djeteta, Srbin, državljenje Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1973. godine u Pristini, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, nevedno vojno lice, sada u pritvoru,

10. LAKIĆ ĐORĐE sv. Zorka, sin Štefka i Jovanke r. Grabovac, rođen 18.06.1957. godine u Doboju, sa prebivalištem u Doboju, Šime Latića br. 20, Viši konzervator, završio srednju školu, oženjen, bez djece, Srbin, državljenje Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1973. godine u Valjevu, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, nevedno vojno lice, sada u pritvoru,

11. LAVRČIĆ BIRLA, sin Mirka i Andje Radičković, rođen 16.VI.1973. godine u Doboju, sa prebivalištem u Doboju, 1. maja br. 5, pedićijski tehničar, završio srednju školu, oženjen, bez djece, Srbin, državljenje Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1992. godine u Mostaru, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, nevedno vojno lice, sada u pritvoru,

12. LAVRIĆ ĐORDA, sin Dušana i Jelene r. Radičić, rođen 16.03.1961. godine u Doboju, sa prebivalištem u Dobovcu, bl. opština Doboj, pasinbravar, završio srednju školu, oženjen, stac jednog djeteta, Srbin, državljenje Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1992. godine u Mostaru, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, nevedno vojno lice, sada u pritvoru,

13. LAVRIĆ VI ŠKOZ sv. Šeša, sin Slavka i Ivane r. Banke, rođen 17.III.1966. godine u Doboju, sa prebivalištem u Doboju, 4. jula br. 6, vođenik remekudjije, završio srednju školu, oženjen, bez djece, Srbin, državljenje Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1997. godine u Splitu, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, nevedno vojno lice, sada u pritvoru,

14. LAVRIĆ VI ŠKOZ sv. Šeša, sin Slavka i Ivane r. Banke, rođen 17.III.1966. godine u Doboju, sa prebivalištem u Doboju, 4. jula br. 6, vođenik remekudjije, završio srednju školu, oženjen, bez djece, Srbin, državljenje Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1997. godine u Splitu, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, nevedno vojno lice, sada u pritvoru,

15. LAVRIĆ VI ŠKOZ sv. Šeša, sin Slavka i Ivane r. Banke, rođen 17.III.1966. godine u Doboju, sa prebivalištem u Doboju, 4. jula br. 6, vođenik remekudjije, završio srednju školu, oženjen, bez djece, Srbin, državljenje Srpske Republike BiH, vojnu obavezu regulisao 1997. godine u Splitu, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, nevedno vojno lice, sada u pritvoru,

18. ĐEVIĆ VITOMIR, sin Žarka i Stana r. Đurđević, rođen 25.10.1907.
gledao u Mladikovinama, opština Teslić, gdje je i nastanjeno, poljoprivredni
tehniker, završio srednju školu, nezakonjen, bez djece, Srbin, državljanin
srpske Republike BiH, vojnu obveznicu raspisao 1987/88., u Nišu, u vojnoj
evidenciji se vodi u Doboju, nevoda vojne ličice sa m. o. prihvatu,

zbog toga, jer postoji omotana sumnja u da izvršili više kriminali. Djelatnost JNA je bila i "četvrti element" "lajneg predstavljanja" iz člana 217. stav 1 i 2. "Z-a BIS, "falsifikovanje Isprave" iz člana 217. stav 1 i 2. "Z-a BIS", "utovirovanje u skladu koja izvrši kriči ne djelo" iz člana 214. stav 1. "Z-a BIS" i IV. Stav 34. i čl. 214. stav 1. "protivprevarne litičenje slobode" iz člana 52. stav 1 i 3. "Z-a BIS", "četvrti element" "težki slučajevi razbojništva kradje i razbojništva" iz člana 151. stav 1. "Z-a BIS", "iznude" iz člana 160. stav 1. "Z-a BIS" i "lajne kradje" iz člana 145. stav 1. "Z-a BIS" i četvrti element "ubistvo" iz člana 36. stav 2. tacne G. "Z-a BIS".

na taj način : Što su dana vč. - G. I. 32. godine došli u Željež, vođeni u
izuzetno vojničke uniforme, sa znakovima silicije i vojne policije i nezvani
bratkiši i drugim oružjem, ispisne se predstovili kao radnici nacionih bezbjedno-
sti OSBi Doboj, i vojne policije Doboj, civilnoj vlasti , rukovodioči se su i
vojske kažali da imaju neograničena ovlaštjenja radi uspostave reda , discipline
i sistema odbrage u Želježu , obrazati stvarne legitimacije i istore ovlašte-
nja, te preuzeći rukovodjenje i komandu u OSBi, DIZ i vojsci.

Prijavljeni od 1 - 7 su prije toga u OSB Doboj dobili lažne isprave svlačtenih službenih lica OSB Doboj, s ciljanim bilješkama, službene legitimacije, koje su u potrebiti korištene, iako su znali da su lažne jer isti nemaju zasnovan radni odnos sa svim-a Bruskoj kompaniji, niti su u njegovom rezervnom sastavu.

Prijavljeni su 8 - 16 ,koji su sebe nazivali "Viće" nisu imali slijedeće legitmacije,voć same osnake vojne policije i nisam u vlastenju.
Tri eljenu sa se u Šestiju nadržali do 3.06.1991.godine,kada su listeni
slobode.

U ovom engajiranom periodu od 2.6.1992. godine do 31.06.1992. godine prijavljeni su u Šestiju nekvalificirani i ne funkcionirajući vojnici, te je
su u odredili, stvorili parodijalni i ne usredotočeno obostvarivali u protivpravnom
izvršenju slobodno velikog broja građjana, njihovim privedenju i zadržavanju,
retinjanju, fi likom zinstavljanju i likvidiranju, te protivprethodnom pretra-
zivanju stanova, oduzimanju urvača, zlata, automobila i dr. predmeta upotrebljen-
sija, oslikavanju i vrijeđenju (zasađivanju) aktivnih milicijanaca u ŠEB i
rukovođioca u SP-a, te zavđenju terora u gradu u vrijeme tzv."policijskih
časova", koji su odredili da traje od 11 do 14 sati, tada su organizirani i inic-
ijativno radnici.

dakle, u mjeri da sebi zloče protivpravcu i vinatu osjet, težno se pre-
dizeti i kao slobodaljiva lica, utrijeti i lagne isprave kasno, protiv-
pravci zašverili i držali zašveren veći broj građana, potrebova sile, oni i-
naj druge ekstrem stvari i primutiti druge da nisu želeće na stetu svrje-
tevine, provokiranjem vrata i kredje tadije, okrenuti stvari, u stvaru
čemuža je zajednička Mala unija smatra vrata krići na djela, vi s
nesli, i dajova -zbog čega se i prijavljuje.

¹ See also the discussion of the relationship between the two concepts in the section on "The concept of the state."

na d.d. 3.-6.-1981.godine u kojima su došli u razvoje i od 13 do 16
članova trijekova i trijekovljeni od 1-7. Iznimno došli u dvije grupe i to
grupa trijekovljenih od 1-7, njima je razvijeno drugoprva vlijedi, i grupa
od 8-16, to one su rekonovalili osmo i doveću trijekovljeni.

Prije tega, svi prijavljeni su na zajedničkom dogovoru u Dobruju utvrđeni sajedinjani i grupno zadatki u Tešiću. Svi prijavljeni su bili oboroti u mukharske vojne uniforme i nosili znak kroščić i dugačku cruzjer. Grupa prijavljenih od 1 - 7, kojoj je ručno navedeno jedno lice, koje je u hrgostima (Sveti I. Iva, rednik SDB Doboj) i drugo, prijavljeni, dobili su u Dobruju tamne signifikante legitičnosti SDB Doboj, a svoju imenu i oklaštenjima cilicije, a grupa prijavljenih od 8 - 16 koja je zasebno nazivala "Dioč" nije imala sljedeće legitičnosti, već bilo je potreba se smaknati vojne policije.

Nekoliko u Tešiću, obje grupe su se sjedinile i zajednički djelovale, bez višestražne civilne i vojne vlast, da osiguraju svoju funkciju na području i organizacije sistema obrane i održavanje života na ovom prostoru. Drugi, prijavljenih od 1 - 7 se stacionirala u Dobruju, a grupa prijavljenih od 8-16 u prostorije vojske u ribiniku, u d. fes. 112a.

- nece naprijed sačinjenim spisku imenih, u građana Žestica - isključivo Hrvatske i bosanskohercegovačke tijekom prijavljeni su zajedno protiv pravne privredne gradijante, časnikom ili iznadnjicima ujedno izvisan apotrebom sile, provodjeli kuće, protivpravno zatvarali i držali zatvoren veći broj građana, zlostavliali i fizički zlostavljali zatvorene - uz obrazloženje, da sve što rade, rade u interesu druge vojske i uspostavljanja oficijelijeg sistema obrane. Putem Radio Tešića, građanima su objavili da policijski čas traje od 11 do 15.00 sati a s vremena vratiti kriminalna djela, zbog kojih su prijavljeni.

Nabrojeno, prijavljeni su u navedenom vremenskom periodu, počinili sljedeće:

1. Prema naprijed sačinjenim spiskovima i prema slijetenoj racijeni, prijavljeni su u navedenom vremenskom periodu protivpravne privredne vlasti od 3.00 fes. 112, fes. 113, u d. fes. Žestica i Utr. zatvor u ribiniku, kod Žestica. Od svih lica, za vilo od 40 se izgubio svaki treći u ujutrovjem postojanju. Spiskovi koji se pripremali, spiskovi koji su prijavljeni prilikom dovedjenja um načinu da ne postoji evidencija privredjenih lica, te i jeve građana (čini koji su se usustavili sa prijave) nalaze se u približnima od rednog broja 20 do rednog broja 40 a.
2. Prijavljeni su u prostorijama SDB, u d. fes. Žestica i ribiniku, protivpravne vlasti i držali zatvorenja svih privrednih lica, o čemu se tako je vodilo računa, nije vodila uručna evidencija, niti su ti lica dobijala bilo kakav dokument o zatvaranju ili razložila zatvaranja. Ova lica su česta fizički zlostavljana, a poslijed jednog takvog fizičkog zlostavljanja, od strane svih prijavljenih i te zatvorenika u prostorijama SDB Žestici, te je prijavljeni tisli rukama, nogama, kruničicom, puškom i polibom - učinkom, maljevinom, šestušima i drugim predmetima, dana 12.06.1992. godine je poslijed hetice uvelo 11 lica, za kojima se traži gdje su sakopani. Spisak svih lica navedenih u rilogu pod brojem 40.
3. Pod izgovorenim da je to potrebno u svrhu vojsku, prijavljeni su u svrhu sile oduzimali tajde obretnu stvari, i to novac, plato, crnzu te pomoćne robe i automobile, a je u navedenim mobilisali. Saundje su vrili i neovlašteno da se u tajde stanje i protivpravno protresali tanovo, kajto prijavljeni su od njihova razne vrste i predmeta. Kao takvi, vrili su i novac i auto, što se sve može vidjeti u rilogu od broja 56 do broja 42, a u opoziciji izjavu otkazani tim, koji su prijavljeni navedenom kriteriju u Žestici.
4. Prijavljeni rivodjenja lica, prijavljeni su latice u razgovoru pod rilogom (osim drugo riječi oni) da negi u svrhu interesu radi etički čist. Svoje zainteresirati prijavljeni su latice, a u svrhu i druge lice, a u svrhu prijavljeni latice, tako da su prijavljeni predmeti određene izuzeće u svrhu svih sličnoj području, a u svrhu latice, već zatvoreni. Prijavljeni lica koje otkazani nalaze se u rilogu od rednog broja 41 do rednog broja 55.
5. Prijavljeni su od ostecenim oduzeli novac, zlato, automobile i druge vrijednosti, a iznosu od peto do tri miliiona dinara. (50)

5. Postoji osnovana smjena da su prijevijesti nečulj/13.03.1992. godine odveli uz za sada nepoznatog pravca, i lišili života (likvidirali) vatrenim oružjem, više od 30 lica, koja se bila natjecanja u prostorijama Sili Teslić. Tačka se traži za promatranjem mjestu gdje su ta lica uhaničena, o čemu će se dobiti vitični dopis.

Postoji osnovana smjena da su drugi i četvrte vrata riješili života u vremenu od 22.00. do 24.03.1992. godine kod rovih Majevina, a t. m. m. radnji 23.3.1992. godine u Tesliću, gdje je i bio u ulici kod kafića br. 12, a koji je zatopean na groblju u "ručevlju", pod rednim brojem 17. Tako vama se smjena da su ga uvođena čovjeka riješili riješili lišili života iz vatrene grupe, pucajući u lice, odnosno glavu, nakon protivopravog ličenja života, i odvedenja iz mjesto mrtve.

6. Klijenom lišenja službe, riješili, od strane Gradske vojske i Obranjenja lica, isti su prešli otjer u tronim oružje, tako da je u načinu riješenja blizini karola "Kardinal" u Banji Vrućici, gdje je lišena službe jedna grupa prijevijesti, a druga strana vojski - izviđači Gradske vojske i brigade klijenju Alatnica, sin Dragomira, rođen 07.08.1968. godine u Doboju, ustanjen u Šenjencici, bb, koji je litar lica i iz vatrenim oružjem uhapsio se u sastave jedinice, koja je učestvovala u lišenju službe, riješili. Takođe, na istom mjestu iz vatrene grupe je latko gurnut učilištu Sili Teslić Milinković lica, sin ... de i Ljubice r. 16.09.1968. godine u mjestu Vlajkići, gdje je i nastanjen, k.b.r.56, opština Šipovo, pripadnik 1231 Teslić.

Uduči OIB Banja Luka tako zajedno s radnicima Sili Teslić produženja operativne skoro i radnje na identifikaciji drugih lica koja su zajednički djelovali sa prijevijestima, na ponuđenje mjestu lica i staljegim pred vam, a u svim karimnim saznanjima slijedi dojava.

Djelovanjem OIB Banja Luka - Sili Teslić svim prijevijestima lica je učinjen prikaz, na osnovu člana 105. stav 1. Zakona o traženju do tri dana, uži je po se da tako od 08.07.1992. godine od 10. dozvava, tako su prisvetstvima uručena prijedložna.

Prijevijestima je obavljen informativni razgovor, o čemu su zaključeno sljedeće obuhvatne ili učete mreže o načinu istražka. Informativni razgovori su učinjeni i sa jedinicama grada oštreljene lica i svjedokom, a to su: 1. učinjen službeno zabilježeno ili učete mreže (prilozni od 1 do 10, od 56 do 79)

Svi prijeti su učinjeni od rednog broja 1 do 102.

Prilog 1. MREŽA

1. Učinjen k otklanjanju mreže na osnovu člana 105. stav 1., od Vršićović Ante Stjepan	od	1. julić Andrej
2. " " "	od	2. julić Božidar
3. " " "	od	3. julić Božidar
4. 11.06.92. zabilježeno u mreži višenamjenskoj razgovoru s Čajkovićem Štefanom	od	4. Čajković Štefan
5. " " "	od	5. Čajković Štefan
6. " " "	od	6. Čajković Štefan
7. " " "	od	7. Čajković Štefan
8. " " "	od	8. Čajković Štefan
9. " " "	od	9. Čajković Štefan
10. " " "	od	10. Čajković Štefan
11. " " "	od	11. Čajković Štefan
12. " " "	od	12. Čajković Štefan
13. " " "	od	13. Čajković Štefan
14. " " "	od	14. Čajković Štefan
15. " " "	od	15. Čajković Štefan
16. " " "	od	16. Čajković Štefan
17. " " "	od	17. Čajković Štefan
18. " " "	od	18. Čajković Štefan
19. " " "	od	19. Čajković Štefan
20. " " "	od	20. Čajković Štefan
21. " " "	od	21. Čajković Štefan
22. " " "	od	22. Čajković Štefan
23. " " "	od	23. Čajković Štefan
24. " " "	od	24. Čajković Štefan
25. " " "	od	25. Čajković Štefan
26. " " "	od	26. Čajković Štefan
27. " " "	od	27. Čajković Štefan
28. " " "	od	28. Čajković Štefan
29. " " "	od	29. Čajković Štefan
30. " " "	od	30. Čajković Štefan
31. " " "	od	31. Čajković Štefan
32. " " "	od	32. Čajković Štefan
33. " " "	od	33. Čajković Štefan
34. " " "	od	34. Čajković Štefan
35. " " "	od	35. Čajković Štefan
36. " " "	od	36. Čajković Štefan
37. " " "	od	37. Čajković Štefan
38. " " "	od	38. Čajković Štefan
39. " " "	od	39. Čajković Štefan
40. " " "	od	40. Čajković Štefan
41. " " "	od	41. Čajković Štefan
42. " " "	od	42. Čajković Štefan
43. " " "	od	43. Čajković Štefan
44. " " "	od	44. Čajković Štefan
45. " " "	od	45. Čajković Štefan
46. " " "	od	46. Čajković Štefan
47. " " "	od	47. Čajković Štefan
48. " " "	od	48. Čajković Štefan
49. " " "	od	49. Čajković Štefan
50. " " "	od	50. Čajković Štefan
51. " " "	od	51. Čajković Štefan
52. " " "	od	52. Čajković Štefan
53. " " "	od	53. Čajković Štefan
54. " " "	od	54. Čajković Štefan
55. " " "	od	55. Čajković Štefan
56. " " "	od	56. Čajković Štefan
57. " " "	od	57. Čajković Štefan
58. " " "	od	58. Čajković Štefan
59. " " "	od	59. Čajković Štefan
60. " " "	od	60. Čajković Štefan
61. " " "	od	61. Čajković Štefan
62. " " "	od	62. Čajković Štefan
63. " " "	od	63. Čajković Štefan
64. " " "	od	64. Čajković Štefan
65. " " "	od	65. Čajković Štefan
66. " " "	od	66. Čajković Štefan
67. " " "	od	67. Čajković Štefan
68. " " "	od	68. Čajković Štefan
69. " " "	od	69. Čajković Štefan
70. " " "	od	70. Čajković Štefan
71. " " "	od	71. Čajković Štefan
72. " " "	od	72. Čajković Štefan
73. " " "	od	73. Čajković Štefan
74. " " "	od	74. Čajković Štefan
75. " " "	od	75. Čajković Štefan
76. " " "	od	76. Čajković Štefan
77. " " "	od	77. Čajković Štefan
78. " " "	od	78. Čajković Štefan
79. " " "	od	79. Čajković Štefan
80. " " "	od	80. Čajković Štefan
81. " " "	od	81. Čajković Štefan
82. " " "	od	82. Čajković Štefan
83. " " "	od	83. Čajković Štefan
84. " " "	od	84. Čajković Štefan
85. " " "	od	85. Čajković Štefan
86. " " "	od	86. Čajković Štefan
87. " " "	od	87. Čajković Štefan
88. " " "	od	88. Čajković Štefan
89. " " "	od	89. Čajković Štefan
90. " " "	od	90. Čajković Štefan
91. " " "	od	91. Čajković Štefan
92. " " "	od	92. Čajković Štefan
93. " " "	od	93. Čajković Štefan
94. " " "	od	94. Čajković Štefan
95. " " "	od	95. Čajković Štefan
96. " " "	od	96. Čajković Štefan
97. " " "	od	97. Čajković Štefan
98. " " "	od	98. Čajković Štefan
99. " " "	od	99. Čajković Štefan
100. " " "	od	100. Čajković Štefan
101. " " "	od	101. Čajković Štefan
102. " " "	od	102. Čajković Štefan

02117016

- 7 -

02117017

- 6 -

127. nalog blagajni br. 6/92 od 13.6.92
128. potvrda o dobrovoljno predanje predmetova - oružja izm. od 13.6.92
129. nalog blagajni b.r 6/92 od 15.6.92
130. potvrda od 15.6.1992. godina
131. nalog blagajni br. 7/92 od 15.6.92
132. potvrda od 15.6.92
133. nalog blagajni 8/92 od 15.6.92
134. nalog blagajni br. 9/92 od 15.6.92
135. potvrda od 15.6.92
136. nalog blagajni 2/92 od 15.6.92
137. nalog blagajni 3/92 od 15.6.92
138. primanjko br. 310/92
139. r.v. br. 201 od 17.6.92
140. nalog blagajni 5/92 od 24.6.92
141. potvrda od 24.6.92
142. nalog blagajni od 26.6.92 br. 4/92
143. potvrda od 26.6.92
144. r.v. br. Tibitac Radivoj
145. izjava o tješnjavi r.v. br. Milijan
146. smrtna zabilježenja od 3.7.92
147. potvrda od 26.6.92
148. izjava troskovi svjet Vesna
149. osnovnica br. 303/92 od 27.6.92
150. 84-izjava tješnjavi Brane
151. fotokopija službenih raspisanija
152. "
153. "
154. "
155. "
156. fotokopija smjerodajne do volje za vlastite 147-70 i 148-169
157. potvrda o usabiljenom veziku
158. osnova list Tisaganji Brane - fotokopija
159. " - foto -
160. izjava o prijevor
161. osnovi izjavljene je u sastavu 147-70
162. osnovica za balicu za učinku dobavlja

Pozivnik
Maglajević Fredric
DSC_0001

02117018

N A S T A V A K

Spiska dokaza i priloga iz krivične prijave broj KU 132/92
od 09.07.1992.godin , protiv Pijunović Miroslava i drugih

163. Izjava Iveziq Zefa, uzeta 10.07.1992.godine
164. potvrda o predaji predmeta Gnješ Novonki
165. potvrda o privremenom oduzimanju predmeta od Iveziq Zefa, od 10.7.1992.
166. Službena zabilješka , sačinjena dana 10.07.1992.godine
167. izjava uzeta od Gnječ Nevenko
168. dopis Istražnom sudiji Osnovnog suda Teslić i Osnovnom javnom tužilaštvu Teslić od 10.07.1992.godine
169. spisak nestalih lica od 13.7.1992.godine
170. rješenje o sprovodenju istrage od 11.7.1992.godine
171. zahtjev za sprovodenje istrage protiv Pijunovića i drugih od 10.7.1992.
172. dopis istražnom sudiji Osnovnog suda Teslić dd 10.07.1992.godine
173. dopis Osnovnom javnom tužilaštvu Teslić bđ.14.7.1992.godine
174. dopis Osnovnom sudu-istražnom sudiji- Teslić, od 14.7.1992.godine
175. dopis načelniku Stanice javne bezbjednosti Teslić od 15.7.1992.godine
176. spisak dokumenata pronađenih kod pritvorenih lica (Pijunovića i dr.)
(od rednog broja 1 do 34)
177. spisak dokumenata pronađenih kod pritvorenih lica(pijunovića i dr)
(od rednog broja 1 do51)

SRPSKA REPUBLIKA BOŠNJA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTRALNI SUDSKI DIREKCIJONI DOKAŽIČ
SUDIĆICA JAVNE BEZBEĐEVLJENSTVI
T E S L I Ć

(2)
02117022

Broj: B-9101.2M-39/92
Dana, 08.7.1992. godine

ba 132

Z A P I S N I K
O uzmajaju izjave na osnovu člana 151. ZZ-a

GMA MČIN: TEKIĆ SLAVOJAN, zv. Babić, sin Mihajla i Jelene n. Gavranović
rođen 23.3.1953. godine u Doboju, nastanjen u Doboju, ul. 1 maja br. 8,
po zanimanju radionicarac, završio školu učenika u privredi, oženjen
stac dvoje djece, Srbin, državljanin Jugoslavije, vojnu obvezu regulisao
1973. godine u Travniku, u vojnoj evidenciji se vodi u Doboju, sada civi
i u lice.

- je dana 08.7.1992. godine u informativnom razgovoru, ovdjeno na
okolicnosti boravka u Šestici, svlažtenom sla bošnem licu OSB B. katu, odre
sl. očećut

I Z J A V U

"Nizak pripadnik nikakve vojne formacije, a u Šestici, sam došao posjetom
Vi ujedno sva godina, bio pripadnik jedne grupe ljudi, koji je poslao
OSB Doboj, odnosno njen načelnik Bjelčević, i zamjenik Savic, kako bi
mi u Šestici zavoli red i disciplinu u miliciji i u gradu. Pred mesec
u grupi su se nalazili Čulibrk Dobrivoje, Savic Milan, kao ratovodilac,
Dragović Dragan, radnik OSB Doboj, Spasojević Slavko zv. Bato, zatim Flike
i Gejčević Venad, radnik OSB Doboj. Imali smo svoje maskirne uniforme, a
oznaka na miliciji, i kratke i duge usnozajne, koje sam ranije dobio od
vojaka. U OSB Doboj sam od Jorgića Nikola, radnika tog centra, dobio sva
šta su leg timaciju, s svlaženjima milicije.

Ko a sam došli u Šesticu, zatočiti sam jednu grupu vojnih elicijaca, oja
je došla prije nas na nekoliko dana, sa kojom je komandovan kapetan Petri
čević, i koja je već prilično zvela red u gradu. Ni sam se pretevili kod
radnički Nacionalne bezbjednosti OSB Doboj, a tako su radnici ZZ-a Šestici
od prije pozavolili zamjenika načelnika Savica, nija bilo netko poseban pru
glaš, da radnici i narodnici radnicima u miliciji ZZ-a Šestici.

Uglavnom sam sve poslove vodili preko načelnika Krume i komandira Prodje.
Ja sam imao zahtek da u jednoj kancelariji u ZZ-a vodim finansijske poslove.
Pred tega, odgovorne sam u privrednjima ligi austinskoj i tvrtke načelne
štadisti, ka koja sam imala podatke da nosim daju crnije, radio stanice i sl.
Potom do sam odgovorne u akcijama pretresanja stanova starijih lica. Vodila
sam i nekoliku dokumentacija, koja je ostala u kasni, ostvaru u vuci jo dokumenta
ciju je od Dragovića, a moja dokumentacija je ostala u mui golfu. Dobrošević sam
ispri da sam u Šestici došli veznična OSB Doboj.

Ja sam obavljao rasgovore sa licima koja su bila privredjena-kupljena su te
bili Muslimani i Srbi, i ta lica su dobavljeno za potrebe Srpske vojske
me i prodajali odredjenu i mazu dinara i dovinu, ovo sam ja prodavao im
dokumenti iju blagajnici u ZZ-a. Tima, Xudžić, koji su dobavili ne dovolj
trovao, više davao potvrde, jer su mi i počeli reći, da ih ne treba doravati.

Nekoliko od tih ljudi sam počeo, na plesovu da se povremeno javljaju, a neki su drugi vodilići SFR-a Tešiću vodili u zatvor.

Raspolagao sam sa informacijom da jedan članak iz "Tešića" potpisuje u Bačkom preseku, Žagević, Šuticu, Vrbo i dva radnika iz RSK utisla u njegovu knjigu, koja se održavala preko puta SFR-a, gdje sam prenosi i vodilici knjige, koliki su rođenici bili u RSK da odujeku knjigu, što su ovi i vodilići smatrali nepristojivo u toj knjizi napisati imenima tekićine tista, odnosno vlastiti predstavnici i predstojnici, i ekskluzivni sakit, što me mali, denijeli u SFR-u, zatim zvanični članak u "Zefu", koji je to Izvođač, ja sam sve to čuo o u kojem kad blagajnici. O tuču sam sačinio putovnicu. U istu zlatarsku radnju učestvova sam se sam još jedan put vratio, s temjerom da izvučem neke veće novčane, tako uopće propale, te sam ih grilicom našao nešto puma i zlate, što sam takođe spronio u knjigu.

U vrijeme kada su se takli zatvoreni u SFR-u, tada bila u SFR-u, već u bačkim kod ranjenog Šuticu, a nakon toga da su bili zatvoreni i da ima onih koji su od batina i usrbi. Isto tako, tada nije mi to da su živi i učestvovali preko uobičajenim pravcem.

Što se tiče, automobila, tato je bilo Muslimara i Hrvata, koji su prodrvali svoje automobile za potrebe Srpske vojske, tj. SFR-a. Tešiću je vratio mali finacijski tih vozila, o čemu govorio je putovnik, i poznato mi je da je u Doboj advenzoru nekoliko automobila. Automobili su odvukli Niko jedan, Savoje "Šika" jedne luhazane leđure, vrjetlo smrđe boja, i još neki.

U vozi su zilevanjima, o kojima se priča, nije mi nikada poznata. Ja sam imao jedan prijateljicu, koja sam ihao duže vrijeme, i ta nije bila o nikakvih prisilama. U vrijeme kada sam bio u slabode, malavio sam se u bolu kad zasećalje u hotelu "Kardinal" iako sam počinio u blizini, ali nisam pružao stvar, niti pucao, već sam se odmah predao, i čak pozivne sve je drugovo, da ne predaju. Tada je samim bio i kuraga i garantijem da više ni on puco. Kvant je sam bio da je ubijen jedan vojnik u taj akciji, ali i stvarno nije poznato ko ga je ubio.

Druge vremena što da isjaviti, slično sam diskutirao sa pisnikom, satračom u gotovnosti razumijev, i pisnik je stajao petpisujem".

ESI TEŠIĆ
Toma Šuticu

ZATVORNICA
ZAVOD ZA USTREZNU SAKRINU SFRJ,

Српска Република Босна и Херцеговина
МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ
ЦЕНТАР СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ БАЊА ЛУКА
СТАНИЦА ЈАВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
ТЕСЛИЋ

02117024

Број: 13-9
Дана: 03.7.1992. год.

Службена забиљешка о забивањима у СЈБ Теслић у времену од 01. априла до 01. јула 1992. године.

Крај априла, дан када је наређено формирање и почетак рада Министарства за унутрашње послове Српске Републике Босне и Херцеговине, Станица јавне безбедности Теслић дочекала је организована у четири резервне станице милиције, с обзиром да је прије тог датума дотедашњи МУП-а БиХ наредио потпуну мобилизацију ветерног и резервног сastава милиције у свим СЈБ.

Тако су порек матичне Станице у Теслићу у којој је било евакуовано 400 људи, функционисале у РСМ у Блатници (70 људи) и Прибинићу и Чечаки са по 60 људи. Иначе, у миродолским условима у СЈБ Теслић су, према постоећој систематизацији, била запослена 54 раника милиције.

Чин проглашења МУП-а Српске Републике БиХ, СЈБ Теслић није спремио дочекала. Наime, доста изражена национална почињеност у ЦСБ Црвој пренијела се и у ову Станицу, а готово подједнака заступљеност разних српске и осталих националности у СЈБ нагодијештавала је да ће јвиш тешко са потписивањем изјава појединости Српској Републици БиХ и њеним законима. С друге стране, у условима када је комплетан ЦСБ Црвој остваро чин скраћеног потпишијег МУП-а БиХ, изјаза да СЈБ прихрата формирање и да је саставни члан МУП-а Српске Републике БиХ, био би више формарни него суштински чин, па је управо на иницијативу из СЈБ, Скупштина општине Теслић, б. априла 1992. год. донијела Олуку да се ова комуна територијално и државно-правно веже за АЈ Босанска Крајина. На тај начин је СЈБ Теслић се након обављених консултација у ЦСБ Бања Лука, ускоро нашла у саставу овог Центра и имахо уважавање у свим циљевима било је залоговањајуће и та веза успјешно је функционисала чак и упркос чињеници да је убрзо дошло до прекида телефонског саобраћаја између Бање Луке и Теслића.

Не слажући се да ради у новоформираном МУП-у Српске Републике БиХ, добар број раника исламске и хрватске народности напустио је СЈБ, па је она изузев симболичне заступљености раника наследених националности постала практично једнонационална.

Због чињенице па је одлуком аматног броја раника, учесталих терористично-диверзантских акција (пометање експлозивних напраза у угоститељске и друге привредне објекте), као и специјичне етно-географске структуре општине, те због отвореног неслагања међу лијелим грађана исламске и хрватске националности са припајањем Теслића Босанској Крајини, реално је било очекивати, а такве су биле и безбједносне процењене, па у греду и приградским насељима дјеље у чињавање могућност очувавања јакног реда и мира, те безбедности живота и чиновни грађана. па је, ишађући се то у виду, кријен чеб опетине Теслић још Олуку да се један број

припадника подручних резервних станица милиције привремено повуче у матичну станицу у граду. Тако је у РСМ Блатница остало само десет припадника милиције, док су РСМ у Чечави и Прибанићу практично престале да постоју, јер је безбедносна ситуација на подручју њиховог дјеловања у толикој мјери задовољавајућа да се озбиљно нешто питање постојања РСМ у свим дијеловима општине. Ипак и при доласку у Теслић свака од извешенih станица наставила је да постоји као засебна организациона јединица.

Захваљујући оваквом антажирању радника милиције ред и мир у општини сирхијар се на задовољавајућем нивоу и изузев полицијског часа који је уведен са посечују читаве Аутономне регије, спорадичним хуманији пушња из затреног оружја и израменог присуства војске на територији општине Теслић ни по чему није драгај слику средине која се налази у непосредној близини зоне ратних дејстава.

Међутим, због чињенице да се рат у Сјеверној Босни и Пасјачини почeo негло да' чири и распламсава, у Теслићу је почело да саоприједа схватање из војна јединица на свом подручју, снаге једине бригаде, које највећимајка за одбрану седамдесетак километара дужу границу са које је пријетила потенцијална опасност и онакле су се могла очекивати ратна дејства, па је Кризни штаб општине покренуо акцијност да се војни потенцијал сјача и уложио је доста труда за изврши постругу мобилизацију и избаци потребно наоружавање. У том насторавају напраздне је једна од ријетких, али фаталних грешака, када је помоћ затражена од љекаче Оперативне групе Добој, јер та "комисија" резултатерала је на крају хастичним стањем у Јадану, а исксено у СРБ и органима "ласти".

Евидентно тај ћансим као личну ћипрескју и потчињавај при чему ће настрадати за њеном значајијем додадију као громенску мрежницу:

Дана 1. јуна, око 9 сата, позван сам у канцеларију преопредељника СО Теслић, Николе Ђеришића, и при доласку у начелну просторију у њој сам, заједно са Ђеришићем, затекао три униформисана војна лица. Преводитељ је представио гостима, а затим и упознао са њима и рекао им да су приступи официри из команде Оперативне групе Добој, капетан Љубиша Петричевић, кога раније никала нисам видио, резерви мајор Јово Гоговић, кога сам ол раније видио, јер је ријеч о познатом интегралном суграђи, лок за треће лице нисам сигуран да ли је имао и какав чин, ни коју функцију у групи. Нисам запамтио чак ни име, али сам га препознао при наредним сусретима, и ријеч је о Ранку Вуки, самозваним "пред српском нареднику". У кратком разговору капетан Петричевић ме је рекао да ће радити на подручју општине Теслић као помоћ на пословима мобилизације и организовања, сконсно повећава бројног стања јединица Српске војске на свом подручју.

Дан касније, негде отприлике у исто вријеме, позвао ме је комадант бригаде војске Српске Републике БиХ у Теслићу, потпукаљник Дејан Билановић да дођем из компакто мјесто, што прије и да поведем са собом и преопредељника општине, Николу Ђеришића. Бокујао сам да телефоном позвајем Ђеришића,

да ли нека се на ојјевома тају лице акоје нису
јувјесе, акоје са гусеницама и дејаш по њима пале мјеста и јувјес, у канцеларију потпукаљника Билановића, и тој је, поред љубиша, налазили у сајености капетан Петричевић и мајор Јовановић. Након једног вљежног Петричевић није рекао да, али не заборавио да се у тиме предаједник Јелићић, да проглаши "евреј" и праћи си папир и плакатом фасцику.

Precitao som letimične ponudjani tekst i vidio da se radi o specijalnom evl. Stenju koje je potpisao izvjesni pukovnik Simić, svjereni, čini mi se, pečatom crvene boje. Doksto se deslevno ne sjećam, ali stvarilike u njemu se navedi li se kapetanu Petričeviću deo specijalne ovlaštenje da uspostavi red u vojsci, kao i na predoruđu čitave srpske armije.

Na pitanje što te snadi, odgovorio mi je da je on evl. Stenje da smjenjuje i postavlja kompletan komandni bedar u vojski, kao i da smjeni rukovodstvo ljudi u stanici javne bezbjednosti i civilnih organisa vlasti, ukoliko odbiju da izvrše svu njihovu poslovnu radnju. Ubrzo zatim u prostorije je stigao i predsjednik Parilić, poje u njemu predložen navedeni dokument, uz, stvarilike slijden komplikaciju. Nakon razgovara kapetan je rekao da nije u mogućnosti jedino ni moguće preuzimati vlast i da će morati privrženici osbejsko iskoristiti, jer su one stvarileko ve stvaru srpske armije. Nakon je da je u tom slučaju udjelovao i vodju crvenih beretki, izvjesnog Boževića, koji je sa svojom grupom vratio obliku jedinice vojske i silicije, uvećajši dionica sa članova terora od ustanika i vojnih beretki. Napominjanje je da tako isti znac nije ni kašnji, ni kasniji formaci. Crvene beretke, osim prisut u legendi, nisu su se učinile rade u njojšnjem uvelikom broju tva i podvinima. Nakon tega vratiti se je u vodstvo parilića, Šojana stigao na sastanak križnog stava i tine učesnika, koji je suraz s "stevo svakodnevna", a u vijeku rata uključujući i obzirem na funkciju koju vršim, i ja obavstvujem. I s odjeljivočkim temi, da ne mogu uključiti redovne stručnjake u liku današnjeg, da su bili stručnjaci rada i sposobni jedan razlog univerzitetske vještine koju učim a znaju, ne znaju ga ni danas, ili sam u učiteljstvu u vremenu kada viđam u zrak G-3, u kojem se ukratko riječi, u rednu odnosu.

Na sastanku je učestvovalo i nekoliko drugih članova, jer je učestvovao i vodja bila streljačka istraživačka skupina, predstavljeni vojaki i aeronauti, obnovljene i ostale. Kao da se svi učesnici vratili do stoga kapetan Petričević je između nekoliko minuta ponovo se vratio, te rekao da se može razložiti, jer u je ukratko jasnjeno da stoga kapetan Petričević je grupom vojnih policijskih i crvenih beretki. Misam, nakon stvarilike učestvovanja u vodi se nekoliko pukovničkih obveznika iz kojih su istražuju univerzitetsku licu, oglašenom u vojarniškom uniformu, za pukovnju na stevnu iako zapravo spatiće posude je u novije vrijeme bivši policijski. Podela sva sjećači najblizičje prezemu, učestvovanje je vidio i Šojan se radi i temu prilikom vidiš da jedna lica u vještini univerzitetske prethodnosti u civilu gumanu policijsku, uz viku "Štadion" i turčinske pred srpskim spatićem". Druga univerzitetska lica je u sva ne uporile učestvo toku pušku i viknula "bjeliči a crnici da te ne ubijem".

Nekolike trenutaka kasnije u presteriju u kojem smo se našezili - ubao je prve jedne od ruknika milicije koji su čuvali strahu pred opatinom, a jedan za njim jedna uniformisana lice sa crvenom baretkom i glavi i puškom na getevo, te nakočane visekim tenom uzviknuo: "Kirne! pozdravite svog novog komandanta" i pokazao na kapetana Patričevića koji je uprava ul zis na vrati. Iznenadjeni i srušeni prizorom, svi su se ustali, a u kancelariju je ušlo još nekolike lice sa crvenim baretkom i nekolike lice u većim uniformama sa znakom srpske vojske, svi se ukrasili geteve. Nekon toga lice sa crvenom baretkom je iztruklo da izvadimo lice dekorante, te se rečom predravljeno po imenu i prezimenu i funkciji kaku vrstine. Kao mogući naziv legitimnosti je bio Gordan Šabić, predsjednik Voj. odbora Srpske demokratske stranke i kad je rekao kaku funkciju vrati, rečeno mu je: "te je ovde vodja političari, njime je mjesto u ravn". Pustio se ovdje na tu osnovu mnoštva smijeha, lice koje ga je legitimisalo u redile su je da napravi lik školskoga, što je svaki, mukao što je u njega brijeteci upereni puška i ušnicu.

Pošto smo svih ih imenovani dozvoljeno nam je da sjednemo, a rijekao je naši kapetan Patričević i napomenuo da od tog trenutka on trenutno nije u našim rukama struktura na vlasti, a da su sve kujuće i vlasti u vlasništvo vojne stranke, da je se ukrasiti i bude ukrasiti i tko i tko, a da će od prisutnih u presteriju i ti i njihovim ukrasima i risastvomli sljediti funkcijom: komandant vojske, da, vojna služba opštine, predsjednik TO, a vrhnjak vojske i vojne stranke iako za NO, tvoje i javeš da je i uvođenje vojnog ukrasenja u vojnu stranku, a kada je ukrasili. Kao je tražio i da pove u vlasništvo Patričević, vodne lice nazimaju stajale da želite da putem na geteve pitate: "ili je sve bekler". Kipci su u novi ličen u vratiljaju koje nem uresne zatvoriće u život, a kada je učinio u vratilju u vlasništvo dali su vježdici iži vježbi, da, a tada je bekler skrušio na prve srpske barece. Kad je prijetnjom arnuti, lice u srušeno svijet "poklon", a zatim je, mukao krč konfuzne i prijetnje bezboleće i ciljevinu i zatim u srpske vježbe i vratilje u vremenu retu, lice sa crvenom baretkom, kego nema i sniječu da vježbe u vježbe oslovljavaju na mjestu, kapetan Patričević zatražio da mi sastanak daju komandir i tko milicije i komandant vlasne stranke. Telefonem uvečeras u delovnoj miliciji u vlasništvu Patričevića, koji je mukao le min. i nazigne u univerzitet. Uvečeras kada je ozvala moj bekler pitao mu je: "tački je sve", mukao srušuti a da znak da komandira milicije, a da su ga Patričevići odjavili u vlasništvo Patričevića, a da se u vlasništvo Patričevića: "o tek treba u vlasništvo". Nedugo iza Patričevića u presteriju je vina rezervni k potom Miroslav Milić, koji je našto ranije od svih bio organizator, i na prijedlog Križnog vrata, imao je na funkciju komandanta vrata, same lice je u vlasništvo lice sa crvenom baretkom, kojem ne znam ime, inče u vlasništvo da se svi rimunici svih organizacija služe u dinar, vježbe su je zbez pogona kada su učinili na zadovoljstvu propisne vrednosti komandanta i pri tem su ukrasila svu "nem" mukom po licu. Pošto se varaljne suprosti vise svim vratima, a putem kada je mukao još tri lica učarac. Tuci mukao svih mukli ukraseni prizorom, a svih prijetnjegi erunje mukao mukao i rezognuje na bilo koji muk, a mukao tega rečeno nam je da sljedeću lekciju imame u vlasništvu i da se svih uputimo tamo.

Pri daljšku predzrađujušu prizer se u glavnem ponevije. Poneve su lice u vojnim uniformama i sva sa crvenim beretkama zauzeli berbeni pored k cke zgrade, a redakta milicije koji su bili pred zgradom, već parants lice zv. Sijec, postaje u dvije vrste, neredile da obese metek u cijev, os skinu rančike te pušku, stvarač ruklopne kundake na AL, padnule ih u ko prvi srpski beroci uručile, te rekla da je od s-a muku ne li pušiti iz ruku rame kad se zavri rat, da sni vite noviju ni kuda, ni žen, ni djece, ni više (istina rijeci su iz sverane ne prabljiv i cepljen način), već up in olijedi sone pušku, rev i šuru. Fejs je bila vrijeme kada civilni lice službi u s-a u levac keristi pešu, u trenutku pred zrađu su stigli inspektor za opštiti kriminalitet Vladičić i krim. ministar Džair Glender. Lice u vojnači uniformi koja ni je uzele hekler i kaj je kasnije rekla da je za Banke i Španske, iz prvi srpski a rednik, legitimisale je Glender i Vladičića, a na pitanje upućane Glendera, da li je on bio i na petvrijek edeover, na čigled svih pratički je bušenovac, već le po lisicama, reklo da u crkvenom "šanču" radići nisu Srbi, da bi mala kasnije Glendera stvile u pritvor, edukle je set vremen. kasnije ponovo na noju intervenciju i nalku kad kapetan Petrićević. Milica je rekla i referent za američke i tuniciju u s-a, Španske vojske, s tem rukom što nije vezan i s-tvaran, li je takoši okliklike ukrat, zate ite mo se lični karta u dlanu u "šanču" nislil i u kocljariji. Kasnije sam srušao s-a, da batinčanili i ono i službeni pravoznaci u crdu, takođe je za vreme kada tis vri, te vrdu kie suku Ina pust.

"šanču" milicije, vremenski Vladičić je izdvojio 25 ml dana milicijama, u redačkom skelu se popis i rekao da se nudi ići u "šanču" lice poslovni posjevi. Da će vrijeme doći i brej lice je smatralo da se vredna je oružnica, te još jedno vrijeme posoblje, a Vladičić je rekao da će svih se učiti da ruke isključivo drži.

Milicijski organizatori dekuvali su se i u zrudi opt.sekretarija za s-a, u kojem je telefonom pozvan sprvačnik poste milicije (ime ne znam) i u redjeno se da da jednog edukli telefonom u redi da se isključi telefonska centrala u opštiti, a kapetan Petrićević je ukrat i se nadeo lice i u redakta milicije grajuš način srećnog suradnika s milicijom i da od sutra počinje u s-a seti i uruže se s auti a receta da ne, "te drugim riječima su si u je krovunje po predo dajući dječjuša smas od 8 do 11 sati.

Nakon toga u vremenu grupe se ukljilo u s-a san ten i vcu, i u s-a se vratio u s-a, skupio zbrunjene i iskrine milicijare, otkupio ih s-a matici, uvjerujući da ne se vede trebaju, jer su i sami u ko milicije.

Takođe i s-a, naredio da li seti, a nisu u maloj u ko je jedna od lice u vojnači uniformi, predstavile se kao "de lajiver" (časnik koji su u s-a i u s-a punstine u deljub) rekla da radi u vlasničkoj administraciji. Ima imajuće i u s-a raditi ju, a u s-a nevezanuši je ujutru prava stigla u poslijednjem trenutku, jer se ustalo i milice beretke iz Španja, u vremenu van sile u Stanjaku a donosi uručiti da su sve zna ko je organizator i u Španjalu i da će prevrati ispredu.

02117029

02117031

Šta se tiče SUP-a meni je rečeno da kontrolni punktovi na prilozima
predstavljani ne odgovarajućim mjestima, da ih treba
izmijeniti dulje od grada i da treba iskopati bunkere i na drugi
odgovarajući način obnoviti i utvrditi punktove. Osim varice nem
daju nismo vojnici, da se baš mogu ne rezanjima u ratovnici i
da bi u tu trebala stručna posred, nešta je kerštin odgovarje d.
ubuduće radi biti razlike između vojske i milicije, ali ako svih
srpski borce, ali i u te lipak postati vojnikom socijalistena,
konzervativci i slično, te u brigadi da se radi lako ciju
i srpski miliciji kamo se utvrđuju punktovi. Dobrobiti će da
ukrenet će i uvođenju novog tko prisustvovanje i mjestu socijalist
te uvećat redoslijed mjestova i u rednim mjestima novog zida.
Socijalisti će i uvođi, a ne otkazivanje mesta milicije niti vili bunkere
ne utvrditi već u mesto miliciji u mjestu socijalista, ili u mjestu u kojem
postoji. Što u mjestu bude ne više i na putu do ravnice treba da
u mjestu Vrgulja.

Ne sjećam se tačne da li toga ili n rednog dana, u ponosnivnim satima u prijedškem naselju Stenjek nepoznate pravužidne ličnosti su vajne izvinjajuće, mukom toga je došlo do otvorenog sukoba i kl. sličnih ratnih dejstava u kojim je vajke upetrijebile ček i tank, ranjili i pogubili i tada prilikom vodi biće nad u-
zvajajući bio je povrijeđen, a ponosnivstvo je u svakom slučaju u
prvom koljenu. Iako je kralj u vremenu gdje je vojska posluhnik u cilj
i u potpunosti u jednoj je uključujuće silicije usao, usta je u svom
barbi, li je bio u svom vlastivatiti ovakav zbiljivo, ali je u
prijeđik uvek sljedeći, vlasnik zahvalnih silicijenih, da je u
četvrti i petu ljetu uvači u vlasti vlastevir, nadzirivši u svakom
stolu u svom, u kojem je u vlasti vlastevir, silicijen, da je u svom
u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir,
nove vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir
prijeđik uvek vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir
bez "ček", bez "tanka", bez "ček", bez "tanka", bez "ček", bez "tanka",
vajke silicijenih, silicijenih, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir
u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir
nije u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir, u vlasti vlastevir

Tekodje, povredu lekše prirode u predjelu netkošnje zadebito je i član debojske grupe povezani Bato.

Nakon što sam naradio da se obezbiđede vojska, a dio milicije po narodenju potpukovniku Biljanoviću, ostavi na tom području i pomogao prijedionima vojske u blokadi sela i spriječiti evakuaciju bjegeštva protivničkih boraca, vratio sam se u kancelariju u kojoj sam затekao Mihalja Čavušića. Objasnio sam mu ukratko što se zbiovalo, a on mi je rekao da poslovom komandira stаницa, da se dogovorimo i da nam na karti izloži plan sutoravnih pojstava. Uskoro su kog nas doveli predsjednik Markovićević, Živoje Spasojević, komandir RSM Blatnica, Radišlav Nikolić, kom. RSM Teslini, i činili mi se Marinko Bukanjić, a prisutni je bio i Nenad Bojković, inspektor iz Dobroja.

Komandir milicije ispoštili su ogorčenje državcem i ponosom vojske u svom sukobu, nakon čega je Čavušić rekao da nemo otobi u komitetu i kaže mi da on je tome rasgovarati sa potpukovnikom Biljanovićem, koji je evidentno neспособан i koga ne on, ako treba, smiješiti. Dok smo razgovarali i sređivali utimke Markovićević je predložio da nakon što utvrdimo na koja način nemo sutra deјstvovati, zemoklmo potpukovniku da neće učestvati u okrapi ovakve pridrjele, jer milicija nije ni obučena, ni opremljena za klasična ratna deјstva, on i ja nemo kada počinje potkuulog milicionara Babina, izrazimo slučevne i dogovorimo se ovo sačuvane. Nešto mi, u tom trenutku nismo je niko od milicijinika (ne sjećam se ko) i usplakirano rekao: "pa budu, ale čele su nobili". Zapitao sam ko je koga pobio, a odgovoren je da je tko nako što je sadaš na jošog kologa Bato rešen uzor u antversku trstovnicu, izveo sva prijedolna lica, te drugo skupljeno ga sljedeće vikend primjer je da počnu ubarati primeneno. Nije mi pošao i koga je ovo u tome učestvova, ali sam kasnije saznao da se ne mogu učestvovati stanicima izgrađe preko milicije nevezno i veći broj vojnog poljoprivreda i na su mnogi su ih, naki pogričaj, s novim vjerojatno i kobozolno udarali pričekujući, karstveni pri čemu raznolita sredstva. Kao misam nekog (ne sram, tачno kome) da ore da vidi šta se negava i sašao da su protučlane lice aranđenja u antversku prostoriju, da su mnoga u bezvjescnom stanju, a neka mogla i ubijena. Rekao sam da hoču tачno počijetaj što se dogodilo i čakve su posledice, još dan od kollega koji se nalazio u kancelariji (mislim, ali ne smiješ garantovati da je to Ivo Namoljić) uskoro je obavijestio da prema prvoj procjeni i pregledu antverskih prostorija ima 3 ubijenih lica. Izgubio sam merke i posljedim timom zapitao Čavušića: "Pa dobro šta se ovo dešava i zašto navi od stanicu pravite Jasenovac". Odgovorio je da se ne treba uzbudzavati, jer kako bi se pošao na sam tek učestvova u činjenici Dobroja. Ostao sam zapavšen njegovom kladnjekravinevu, a predsjednik Markovićević je predložio da odmah pozemo istražnog sudiju na izvrazi uživo. Sami mi je rekao da zaborava da je rata, da se u ratu ne grže nikakom uličajući i da je za Teslini jedini jenjikep što misle Isorju, a ne Bosnu i da se zbog nekakvo krvanja ne treba uzbijavati, te da je to ste negova brigga. Poslao sam Čavušiću i ostalo je da miče o čemu se radi, jer jednostavno nisam mogao da iskriem, kriješto sam da prirodi čovjek koj je podnosi naskrbe i krv, ali ne on zamolio mi ne ide. Ostao je u gotovo sklamješicom stanju Markovićević i sjeđim sas tako nijem izazvao trijeme, a onda je u kancelariju ušao Bančić sa kajlorom i pitao me, zdravstvo sve nis, niskav mi trudno učinjak, ko ne izvršiti učinjak po kategoriji isti put i komu, a tu omislu "Dokao učinjao na poslovne ljudi i ustvari i želimo mi da spriječimo kao ona".

Рекао сам му да ме његове пријетње не плаше, па је мој живот беабријел и да је никон свега што могу то практично и једино што још нисам изгубио. Он говорио је: "Начелниче ви сте, а и ова двојица, прилично стари људи да би сте се некога женили и рађали дјечу, па зато чувајте ово што имате". После тога ће залупио врат, а је сам замолио све присутне да изиду и оставе ме самог. Извјесно врзјеме касифе ушио је Милан Савић, потапио ме прајатељим по рамену и рекао да се не узбуђујем, па је он сина срдио и да не убијени бити сахрани и да побији с њим у војну компанију. Да ли из очаја, страха или осјећаја беспомоћи, тек неком га иштида друге питке, јер чинило ми се да је најбоље да са сваку скрому вијету и не знам. Неколико разговора у компанији између пуковника и Савића, па кога се свако сјећао да му је Савић рекао да не бити смиљеван, којио сам у Станицу, узео оружје и отишао кући, с јединицом којом да заштитим породицу, јер сам страховао као ћемо те ћоћи бити нападнути и ликвидирани. Ујутру на Ратном штабу рекао сам капетану Петричевићу шта се догодило, рекао да су то лица која је привела грађа Галичине и да ли треба да о томе обавијестим војне оргane. Рекао му до да не има потребе, а ја сам напоменуо га према онome што ми је речено лицима у затворској просторији у коју иначе ће бити осјећаја ствари и јединог тренутка нисам ушио, треба медицинске помоћ, а он ми је рекао да за то има потребе, јер према изјозаја љакују лица у којима је ријеч бит ће у првим борбеним радовима као се бује нападало на усташке положаје на Комуници и Слатини, где други ријечници значи да ће они бити таки што испред српских борбала. Ратни сом да сумњам, према оном што сам чуо, да био је он њих нове ствари, а камоли џурмати, а он ми је рекао да ће њих оне тешкоти улогор на Маноччу. Џени је речено да се не бацију војник, већ почињијесим пословима и да борбам малицију и распоређим по положају од кога Мукљаниновић до Гора, Господина, те да коничко завртимо са тим устачким Ранковићем. Среће што ми се пружила прилика да побједим из тог пакла и сам сам узео тврдокларас и ствари не положај, гије сам првео дес сада и три ноги. Приликом пократа, начелник криминалитета СЈВ Маринко Јукић рекао ми је да су међу лицима у затвору још некоје изгубили живот, сумисно послогли избегајених по зрга, те да је он јакшега пребашце у кртечанију. Покто су се на истом мјесту нашли и њежни лице изгинулих у оружаним дејствима на Ранковић, највероватније да су скријао свака се људи сахрањена и та дља. У насторују га упркос прокиду телебенских веза обавијестим било кога о тома што се забика појм скрипције ове зграде у више најрата покушавао сам, угинаком кнага сам био сај у канцеларији, а био сам кроз умјетко, да избие начелника АСБ В.Лука или Ђобој, када сам збое да је то спасно и да се телефонски прислушкују. У пас најрата одлазио сам у Ђобој, и убијаст начелника Андрије Вјеловића, једногут сам у његовј канцеларији највећи Милана Савића и Ћулијбрка, а куки чут када сам коничко досао до Андрије с ким је испово био Савић. Чак и у уторак, 28.6.1992. год. када је интргувијен војске покушавао да бројна у злокини отрезла група, Милан Савић стопило је био поручник начелника Вјеловића и ни јединог тренутка чије му дозволило да с њим настави разговорим. У тима га се доконсултујем с неким од најревених послао сам у В.Луку начелнику Јаковићу, с упутством шта да ради, или је он само у пратију, чиме да ти начелнику Јупланину и није успио да га с сваку обавијести.

У међувремену по Теслићу су са страхом почеле да се више приче о учесталим силованима, пљачкама, одузимању аутомобила и другим радњама, а по правилу за сва ова недјела везало се име већ познатог Џаке. На једној сједници Ратног штаба на то им је скренуо пажњу предсједник СО Никола Ђорђевић, кашто сам му одговорио да и до касе попире такве приче, али да вјероватно због страха оштећених и пријетви починилаца још ниједно дјело није пријавлено у СЈБ. Истака, приликом претреса подручја Стевака срп стране милиције у цијлу пронађене илегалног оружја, инспектор милиције из Добоја Ненад Гојковић, дошао је у моју канцеларију и преноси ми поруку које пугогодишње пријатељице Муневере Јарковић која ме замолила да по скреку изједну војем и да ћер она наводно не смије да изаде из куће. Стакао сам сутрадан у кућу госпође Јарковић и она је званично свог мужа Крајрага да нас сстави најамо, а онда ми рекла да је првот узмајска екипе из Добоја, негде око 17 сати, у радио-станцију Теслић у којој је иначе до тада била запослена, дошао мушкирак милоје куке црне косе, у маскирној униформи, се несочнима за сунце, уперти у ву пушку, наредио да се скрије и рекао јој да си зна да она људи људе из полиције и да се начинима Љубичићевим вјероватно због тога још ћутити. Но њеним ријечима усјема га је убијенити па због менструалног комплуса имаје у ствари да се подижује његовом наређену, па му је замолила да то угради други пут. Базовић је пристао, уз пријетњу да ако то неко каже, али не бити. Замолила ме да ништа не прекривам, ћер је страховија за свој и живот дјече, али је сам о томе чак обавијестио инспектора Гојковића и замолио га да попут ми при тим има коман-такав утицај скрене пажњу Савету какво приче круже с екипи из Добоја. Некон неколико дана, поново сам добио поруку од Муневере Јарковић да има проблема и да доведе коликах у кућу, што сам и учинио и том приликом и она и други су чеј коликах су останеши касних, пошто сам наступио, ћер ће да тога рече са именом "Марцигесом" на хоме је била нападнина "Милиције" докса је напознати мушкирац који тада породицом рекао да је чека већ три године, и ако жели да прекине сна и породицу да те вечери обасано дође у "Кардинал". Како су навешено возило је званично Кулибрк Добриваје или Стојан Ђурић, питао сам да ли је неко од њих мојици, рекла ми је да није, ћер их обавеђену позиваје, ће да је ријеч о високом, беликовном, средњовјечном мушкирачу. Братио сам се у граду СЈБ, пронашао Кулибркак и скручио му чеј то позију, иако чеј си појава да скупа стече мод потиче особе да си провери о чему се ради. То смо и учинили, при доласку у кућу именоване Кулибрк јој је предложено да разговарају у четири ске, да би се након 10 минута поново покрнутија, а при овлашту Јарковићка је искористила тренуток да чеј насамо како да не превезима ништа и тражила од мене да се закујем ајететом да нећу ништа предузети. Други случајеви сличнији или покушаја силовања чених чесу познати, али ако ми је чеј ове приче које је иједнако у сквиру Кулибркога екипе, као најстарији стручњак са финансије, а чакако сам сазије да има већији само осногованији интерес, у неколико часова доносно опрећене истакните љине сају доказним сведочеством, а једном чеј саду количини смета, које је укупно у две чврсте касни (у једном третиру 1.000.000, а други стоти 71.000 кустријских жилинга), а остатак референту са инд. инд. чесниче - Јарковић Ђорђија Ђорђији.

Приликом предаје наведених девизних средстава опомену ми да се како је рекао, паре лако лијепе за прсте, да српска полиција мора поштено да ради свој посао и да пази да негде та средства не заврше. Није ми познато да ли је можда сумњао да су наведена средства присвојити, али знам да сам средства предао именованој Јубрици, о чему ми је она издала одговарајућу потврду. На моје питање одакле су те паре, Рака је одговорио да их проналази сачуване у напуштеним усташким кућама или да устане у жељи да за подворе новог власника дају добровољне прилоге за српску државу.

Да ни свај начин у СЈБ притичу одређена средства упознао сам Ратни штаб, где је укључено да све то предамо у Општински ратни штаб, али сумњајући да се ради о чистим и законитим пословима, у договору са реф. Мирјаком Јубрицом, предали смо само један мањи дио средства, а за остало сам рекао да покрани код себе у касу, у жељи да кад се за то стекну прилике, средства за која се знају власници људи који врате власницима.

Што се тике одузимању аутомобила знат да је један дио тих возила кориштен и у СЈБ, о кому постоји одговарајућа документација код међу службe за управно-правне и спите послове, Радована Ђушићића. Такође, знат да је један број возила користило војска, а у евентуалном односу возила у Добој, познато ми је да је Савић Милан узео једног првеног "Мерцедеса" комби, с намјером, како је рекао да у њега угради уређаје и систем везе, и омогући функционисање система везе приликом ратних операција које су се планирали међу ЈУНИШЕ и блатине. Нисам стручњак за систем веза, па не знам о кому се radi, али знам да се то возило никада није кратило из Добоја. Знам, такође, да је овим мене, неко из дебојске групе (чини ми се, а можда и гријешим) Зунић Јелен тражио да потпишем путни налоги за један путнички аутомобил "Голф" који је најважније требао да иде у Добој. На питање зашто и коме иде, рекао ми је да је возило мобилисано за потребе, не сјећам се да ли Вишег судије или Вишег тужиоца у Добоју (знат да је само помињао лице, доносно функција из правосудних органа), кому сам се упротивио, одбио да потпишем налог и рекао да ако им је то ауто потребно мобилиштићи покушају да га нађу у Добоју, јер Добој има више сута од Теслића. Чини ми се да је тај разговор већен у канцеларији секретарице Раде Савић, па разговору је, ако се добро сјећам, присуствовао и Ненад Денић, као и Живко Спасојевић. О евентуалном одвојењу других аутомобила није ми ништа познато, осим што знам да су за вријеме боравка у Теслићу сва лица, изузев Ненада Гојковића користила аутомобила са којима су дошли, и аутомобил првог "Мерцедес" који је возио Стојак Ђурић, а чија је мобилизација изазвала доста незадовољства међу радницима СЈБ. Скремао сам на то паклу Јулибрку, а он ми је одговорио да Стојак не ради за милицију већ за националну безбедност.

Два дана након масакра присланених лица Савић ме обавијестио да он и Јубрикова екипа одлазе из Теслића у Ђодричу, а да ће садје сестри само Ненад Гојковић и група која је радила у крих служби.

Пошто се у овом другом дијелу ради о изузетно часним и одговорним радницима, тај приједлог ме обрадовао, а прио повратку у Добој Савић ме обавијестио да ће војна полиција лица која је прифена у СЈБ пребацити у логор Мањача. Сутрадан ме дежурни милиционар упозио да је у току ноћи извршено пребацивање приведених лица, те предложио да позовемо санитарну екипу из Дома здравља да изврши дезинфекцију наведене просторије, због чињенице да су у врло малом простору крајње неусловним хигијенским уколиностима боравило превише људи. С тим сам се сложио и отишао у канцеларију, гдје сам био изменећен присуством Добриваја Ђулибрка који ми је рекао да су се ипак предомислили и из његових групах и даље остаје овдје, јер наводно није завршила све послове. У међувремену незадовољство грађана среће је више расло, приче с масовном плахи, убиствима и силовању покримале су сте већу размјену, па је у једном тренутку предсједник ИС СО Милорад Џаркочић то иштаче поставио Ратном штабу. Убрао иза тога Ђулибрк ми је рекао да имају доста сазнава о криминалним разјама предсједника општине и предсједника ИС, те да се спремају да их похапсе, с друге стране он и капетан Петричевић тврдили су да имају сазнава да им предсједник СО-е са групом криминалаца припрема ликвидацију, па су у понедјељак 29. јуна 1992. год. упознали ме да су у циљу обесбеђења СЈБ и због своје личне сигурности позвали екипу црвених беретки из чelu са извјесним Карагом. Рекли су ми такође, да имају сазнава да је општине побјегао у Б.Луку, али да не га они свједочно ухапсити због наводног шверца брачна у Тенци и других ранији за које нису понудили никакве доказе. Исто тако капетан Петричевић ме обавијестио да ће поћи ухапсити предсједника ИС-а, нашто сам ја жијеренисао, тврдјом да се ради о човјеку кога дugo познајем, да си је јек гарантovati да нема никаквих противзаконитих радњи у својој биографији, те им предложио да он и Карага Гаговић пођу скупа свима на разговор код предсједника ИС-а и да се и сами у то увијере. Након дугог убјеђivanja сложили су се са мојим приједлогом, те смо отишли у стан предсједника ИС-а, задржали се отприлике 1 сат у разговору с њим и том приликом Марковић је признао да већ дуже зријеме не спева у стану, да се скрива, јер се плаши да ће га група из Добоја ликвидирati. Затражио је од мене милицијску пратку, што сам му ја и обећао, а након повратке у СЈБ, њена аграда је била блокирана униформисаним лицима са црвеним beretkama, док се у моjoj канцеларији поред Ђулибрка, налазило исто тако униформисано лице који ми је рекао да се зове Карага. Разговарали смо о борбеним дејствима која се воде на подручју Bosansko, јер се наводно Карага управо вратио са Bojišta. У току разговора позвала ме радница СЈБ Нана Божић у сусједну канцеларију и рекла да имам телефонски poziv. С друге стране био је Никола Ђеринић, предсједник СО-е, који ме иштао не ли могу однажи на поћем на један значајнији састанак у склопима СО-е, обећао сам да ћу доћи, али сам у том тренутку иза себе видио Ђулибрка који ми је већ узмије скренуо паклу иза се нигде не удашавам и да ће, уколико било куда иренем, наводно због моје личне безбедностi али самком двојица пратилачика претећи beretkama.

Кулибрк ме питао с ким то разговарајам, а ја сам слагао да ие зове човјек из подцентра везе да би ми рекао да мје је звао предсједник општине од некуд из далека и рекао да га неће бити једно кријеме у Теслићу. Кулибрк је одговорио да зна да је, како је рекао, тај лопов у Б.Луци, а ја сам се вратио у канцеларију и решен да не идеј на састанак, сјестан да би био праћен и на тај начин некога ко је био задужен за хапшење, а можда и ликвидацију предсједника општине догоји као траг. Присуство црвених беретки и нека сазнава да војска спрема обрачун са овом групом ујерили су ме да се спрема сукоб, те сам како су Кулибрк, Карага и остали отишли на спавање, у договору са командиром милиције читаву ноћ остао у Станци. Ујутро око 5,30 час. ја и командир чули смо пуцњеву из првача на ком се налазио један од наших контролних пунктоса, узели смо возило и отишли да видимо шта се дешава. На пункту ско стигли упрво у тренутку када је војна јединица предвођена поручником Драженом Јоцићем разоружавала нашу патролу милицијем и војници припадници црвених беретки који су по наређењу свог вође Караге током нови послати да наводно појачају пунктове. Зауставили смо се на пунку, а неколико војника нас је риколико, нирелило да изађемо из аута, прекамо лично вооружавање и кренемо с њима, јер они наводно нису против нас него банде у војсци и полицији, која нам свима загорчала живот. Конантир Марковчанић је он поручник Јашкић затражио ручну ранио-станцу и јавио у појентар везе, како смо се иначе претходно били и договорили, да се овим милицијским пунктским и патролама преносе наређења да се на војску не отвара ватре, како би се спријечило краупролиће тирских размјера. Јединица је поступило по наређењу, па јаснији пратилини нису испалили нити један метак, мада је неко пушао на Станци и том пријликом погреле, на срећу неопасно по живот,садебно је резерви милиционер Нико Миликовић. При доласку пред Станцу поручник Јоцић сам је нирелио да уђемо у зграду, да ишта не тешчимо, па ће ускоро пред Станцу доћи припадници војске, офицерски бељдједности Моманде 1. крајиљког корпуза и инспектор НСВ Б.Лука. То се заиста и догодило, а ишто касније приведена је сва пожадијена група из војске и полиције, те је истраге с њиховим иђелима у току.

То је угинаком срх онога што могу изјавити о овим јединицама, нецијим обикавајима, а евентуално допуну изјављивања и чињенице које сам можда пропустио као кажем због обиља повалака, тежине, става у које сам доведен, спречен сам да дам у истрази.

Пјавштено службено писмо.

НАЧЕЛНИК СЈВ

Душан Кузмановић

02117039

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEĐENOSTI BANJA LUKA
Stanica javne bezbjednosti
T E S L I C

Dana, 03.07.1992. godine

SLUŽBNA ZABILJESKA

Sećinjena dana 03.07.1992. godine u prostorijama Stanice javne bezbjednosti Teslić u vezi dogadjaja koji su se tokom juna 1992. godine odvijali na području Teslića kao i SJB Teslić.

Ujulu 1991. godine, poslije višestranačkih izbora, smijenjen sam sa dužnosti Komandira Stanice milicije u Stanici javne bezbjednosti Teslić na kojim poslovima sam radio prethodne 4 godine. Nakon dva mjeseca bez rasporeda dobio sam rješenje Načelnika odjeljenja za suzbijanje kriminaliteta u SJB Teslić. Kada je 6.4.1992. godine opština Teslić pristupila regiji Krajina dotadašnji Komandor Stanice milicije Mehmedović Sabehudin nije potpisao lojalnost Srpskoj Republici te je kao takav raskinuo redni odnos tako da je Stanica ostala bez komandora. Pošto je tokom aprila i većim dijelom maja bila dilema da li će se ravnici koji nisu potpisali lojalnost vraćati na posao mjesto Komandira nije popunjавano a tek je krajem maja u Banja luku dostavljen prijedlog da se izmedju ostalih postavljenja ja Markočević Predrag postavim na mjesto Komandora Stanice. Zbog problema u personalnim evidencijama koje su ostale u Sarajevu idr. ja do danas 3.7.1992. godine nisam dobio rješenje o postavljenju ali je dogovoren na nivou SO Teslić i SJB Teslić da do postavljenja obavljam te poslove mada za to nemam nikakvog dokumenta. Identična situacija je i sa Djukić Marinkom koji je pod istim okolnostima obavljao poslove Načelnika odjeljenja za suzbijanja kriminaliteta u SJB Teslić. Pošto je i Zamjenik komandira u SM Teslić (koji je inače Hrvat) odbio da potpiše lojalnost a isto je učinio i Pomoćnik komandira (Musliman) Stanica milicije je od 4 rukovodna radnika ostala samo sa jednim pomoćnikom Srpske nacionalnosti. U takvim okolnosti rad u SM zbog nedostatka rukovodstva odvijao se dosta teško a ja bez rješenja dosta sam stidljivo prilazio tim poslovima jer nisam bio zvanично ni postavljen.

Početkom juna 1992. godine (da li je bio 1 ili 2 ne mogu se sjetiti) u SJB Teslić došao je nakakav oficir Srpske vojske koji se predstavio kao Bljivić i rekao da će sa njim sutradan, a po prethodnom dogovoru sa rukovodstvom opštine Teslić doći iz Doboja ekipa koja će u Tesliću nepraviti red ali treba da se on prethodno sa nama dogovori oko zatvora jer navodno se to mora prvo obezbijediti. Razgovor je vodjen u kancelariji načelnika Kuzmanovića a ne mogu se sjetiti da li je još ko prisustvovao istom. Bljivić je insistirao da pogledamo prostoriju za zadržavanje što smo i učinili svi zajedno sa dežurnim milicionarom. Pregledajući prostoriju Bljivić je rekao da je dobra ali desklonimo duševe sa ležajeva jer je suviše komotna i da u nju može stati stotinjak lica a da će on za ostatak vidjeti.

Radi potpunije preglednosti situacije navodim da mi je moj redni kolega Djukić Marinko u proteklom periodu pričao kako su u Doboju određene grupe i "Crvene beretke" surovo uspostavljale srpsku vlast te

da je bilo dosta mrtvih a ko im se od gradjana ili organa vlasti uspro-tivio da je bio likvidiran. Kada nam je ovo Šljivić saopštio sa Djukićem sam dogovarao da obavijestimo Predsjednika opštine o tome kako se ovo ne bi kod nas desilo a kasnije mi je Djukić rekao da je upoznao Predsjednika. Šljivić je još rekao da će oni lica samo privremeno držati kod nas u zatvoru dok ne riješe širi prostor jer im je navodno zatvor u Pribiniću malen.

Dana 3.6.1992. godine u jutarnjim satima moj Načelnik Kuzmanović otišao je na sjednicu Kriznog štaba i to ranije nego obično a kasnije, nešto je pre 09 časova pozvali su i mene u kancelariju Predsjednika SO. Na ulazu u SO pored redovnog obezbjedjenja milicije stajala su dva momka u uniformama i sa crvenim beretkama na glavi. Pitali su me gdje ću a kada sam im rekao da sam pozvan radio stanicom su to provjerili i pustili me unutra. Kod sekretarice predsjednika bio je drugi pripadnik crvenih beretki koji mi je drško naredio da sa ramena košulje pokidam označke samostalnog inspektora milicije i da to više ne smijem nositi jer mi je to po njegovim riječima dala stara vlast i da to ubuduće trebam zaslužiti. Kada sam ušao u kancelariju tu sam zatekao kompletno rukovodstvo do oko desetak ljudi da još lica koja sva nisam poznavao. Jedan pripadnik crvenih beretki štao je po kancelariji gore-dole i glasno vikao da je kapeten Petričević sada svima komandant i da njega svi moramo slušati a ko nebude imaće posla sa njim (crvenom beretkom). Pitao je "jel jasno" na što smo svi u horu odgovorili "Jasno". Nakon toga tražio je komandanta odbrane grada Ristić Momčila i kada je on ušao u kancelariju crvena beretka ga je nekoliko puta ošamario i udario u stomak govoreći mu da mora poštovati vojnu policiju i naredjenja. Poslije ovakvih šokantnih scena na koje niko od prisutnih nije smio reagovati samo smo vikali "Jasno" rekli su da idu u Stanicu javne bezbjednosti. Uspio sam par minuta prije njih doći u Stanicu i tom prilikom sam vidio da je jedan broj milicionara (oko stotinu) bio pred stanicom jer je bilo jutarnje postrojavanje i čekali su nas da izđamo naredjenja sta tog dana da rade. Kada su crvene beretke došle pred SJB glasno su se derali na miliciju vičući da oni nisu nikakva milicija i natjerali su ih da se postroje u dvije vrste. Zatim je naredjeno da u roku od 15 sekundi poskidaju remnike sa pušaka i da ih pobacaju te da regulator paljbe drže na "Rafal" i metak u cijevi. Traženo je da neko predra rapport kapetanu Petričeviću jer je on sada svima komandant i svi moramo njega slušati. Ovo postrojavanje trajalo je desetak minuta i tom prilikom nam je saočjšteno da ubuduće moramo biti pravi Srbi i slušati naredbe a na sve što je beretka rekao mi smo morali u horu vikati "Jasno". U opštoj gužvi nisam predao rapport Petričeviću a dok nam je držao govor sa strane od njega stajali su: Predsjednik opštine, Sekretar SNO, moj načelnik i drugi opštinski funkcioneri. Tokom ovoga postrojavanja naišao je naš tehničar Glancer Damir (vjerovetno sa pauze) i vidio sam kada je beretka legitimisao išamrao, svezao lisicama i poslao u prostoriju za zadržavanje. Namoje kasnije ubjedjivanje da je on Jevrej a ne hrvat pušten je, ali nakon par sati. Tom prilikom još je dobio šamara naš referent za oružje Suvajac Duško koji se tekodje vratio sa pauze, a referent za lične karte Celarević Jadranka odgurana je. Kasnije kada su oni otišli čuo sam da su na ulici ispred SJB istukli Stjepanović Dragu, jer je bio pivo, zatim bišeg komandira Mehmedović Sabahudina i još neka lica tako da je u gradu nastalo preva pomirenja. Poslije smotre ispred SJB otišli su u Stab TO gdje se ponovio gotovo isti scenario.

Iza ovoga u SJB sam vido Milana Savića radnika CSB Dobojskog Čulibrka Dobrivoja ranijeg radnika Državne bezbjednosti iz Doboja i još neka lica čiji identitet neznam ali sam kasnije saznao da se zovu: Piko, Raka i Bato. Pored njih da li istog dana ili kasnije iz Doboja su došli radnici CSB Dobojski: Gojković Nenad, Vulić Mladen, Vukman Vaso i Gagović koji u kasnijem tekstu neću pominjati jer smatram da su oni korektno i zakonito obavljali svoj posao i u vezi toga nisam uočavao bilo kakve propuste. Gojković je radio uglavnom samnom oko milicije a ostali u krim službi. Na prvom sastanku kod Načelnika SJB Kuzmanovića Savić se predstavio kao Zamjenik načelnika centra bezbjednosti iz Doboja a Čulibrk kao zamjenik Načelnika službe nacionalne bezbjednosti iz doboja a ostala lica koja su bila sa njima su kao iz Nacionalne bezbjednosti.

Taj dan priпадnici vojne policije na čelu sa izvjesnim Sljukom vršili su privodenje lica sa područja Teslića i dovodili ih u naš prostoriju za zadržavanje a povremeno su tražili nekog od milicionara (uglavnom ko se zatekao pred stanicom) da pokaže gdje je kuća. Do predveče nismo ni znali da se vrši privodenje lica jer niko nas nekakvo rukovodstvo SJB niko za to nije ni pitao niti konsultovao. Tek je meni i načelniku na veće neko rekao da je zatvor gotovo pun i da u njemu ima tridesetak lica. Diskretno sam se interesovao ko su uhapšeni i od milicionara sam saznao da se radi uglavnom o uglednijim tesličanima Hrvatske i Muslimanske nacionalnosti. Gotovo cito taj dan i Predsjednik SO bio je zajedno sa nama jer je i on dobivao nekakve zadatke od dobojlija bilo od vojske bilo od radnika nacionalne bezbjednosti. To veče padaća je kiša i negdje oko 21 čas nalazili smo se u kancelariji Načelnika i kada sam slučajno otišao u kancelariju preko puta kod kolege inspektora Trifunovića (koja gleda na dvorište) začuo sam očajničke jauke i piznao da glas načeg bivšeg inspektora Zukanović Muje. Poslije Muje tučeni su još braća Resulović i bivši pomoćnik komandira Kopić Mehmed (inače moj vjenčani kum). Prešao sam u kancelariju Načelnika i u prisustvu Predsjednika SO, načelnika Kuzmanovića i šefa krim. službe Djukića rekao da bi bilo dobro da odemo do komandanta Petričevića i da ga zamolimo za korektan odnos prema uhapšenim licima. Dogovorili smo se da ja i Predsjednik potražimo Petričevića što smo i učinili. Na komandnom mjestu na Djuliću nismo našli Petričevića ali smo našli poručnika Jocića i kada smo mu rekli što nam treba Petričević rekao nam je da bi nam bilo dobro da čuvamo svoje glave. Shvatio sam da ne bi bilo dobro da tražimo Petričevića jer bi nas dvojica mogli imati problema pa smo se nas dvojicu konsultovali i vratili se u SJB Teslić. Kada smo došli još smo međusobno razgovarali i negdje oko 00 časova pošli smo kući. Kada smo izašli van Djukić je rekao a šta ako se vrati vojna policija pa vivi da nismo u SJB, nasto smo se mi vratiti u sjb a u istom trenutku došla su trojica pripadnika vojne policije pitajući gdje je načelnik. Kada sam rekao da je u kancelariji rekli su "Lijepo, lijepo neka i on radi". Predsjednika opštine su sreli na hodniku i prigovorili mu zašto ne nosi uniformu. Cuo sam kada su na ulazu u dežuranu pitali nekoga od miliciobara gdje stanuje Isić Fadil. Pošto sam bio na stepeništu i čuo to sišao sam dole i rekao im da je Isić trenutno u Bolnici u Tesliću i da je imao težak infarkt te da nije izvodljivo da ga diraju. Rekli su da on sigurno folira našto sam rekao da mi je sigurno poznato da je teško bolestan. Naovo su odgovorili da će vidjeti sa ljekarom i otišli su.

To veče (što mogu potvrditi lica koja su tučena) tukla ih je vojna policija. Sutra dan ujutro došao je neko iz vojne policije i donio spisak od 34 lica i G. Rankovića koja navodno imaju oružje. Pretpostavljam da s Isić Fadila odveli u Fribinić u zatvor te da im je on dao te podatke a da su ga ujutro isprebijanog vratili najvjerovalnije u našu prostoriju za zadržavanje jer sam kasnije čuo da je bio tu.

Spisak po kojem su ova lica provodjena kasnije sam našao i Dežurnoj službi na stolu pa sam ga sačuvao bojeći se da posledice za to nepadnu na SJB, te sam ga dao operativnim radnicima CSB Banja Luka. Pretpostavljam da ga je sačinila vojna bezbjednost iz Teslića, jer mogu biti siguran da ga niko iz SJB nije sačinio. To navodim iz razloga što mi je poznato da je kopija tog spiska nadjena u džepu potporučnika Dujkovića koji je o tom periodu bio zarobljen od zelenih beretki i oni su taj spisak dopunjen vratili nama tražeći sva ta lica za razmjenu.

Radnici Nacionalne bezbjednosti radili su samostalno bez bilo kakve konsultacije sa rukovodstvom SJB ili opštine. Formiran je ratni štab na koji je svako jutro u 08 išao Načelnik. Na štabu su određivani zadataci za SJB što nam je načelnik prenosio poslije sastanka i mi smo to odradjivali. Radilo se uglavnom po selima na čišćenju terena a na terenu miliciju smo vodili Gojković i ja. Sve bitnije što je urađeno radjeno je na osnovu naredjenja štaba, čiji je predsjednik bio Predsjednik opštine.

Udaranja i maltretiranja privrednih lica postala su svakodnevna a lica su dobojlike dovodile bez ikakvog reda i dokumenata. Samo je neko od njih doveo lice isprebijao ga i zatvorio ne govoreći ni zašto je dovedeno. Isto tako, kada sam dolazio na terena, gdje sam provodio dosta vremena, vidio sam da se dobojlike vozaju u novim vozilima a od nekih grđjana i milicije čuo sam da pretresaju sve kuće te da navodno oduzimeju građocjenosti. Isti tako pošlo se po gradu pričati da neki od njih siluju ali bez konkretnih dokaza i imena.

Dana 8.6.1992. godine od strane zelenih beretki u Gornjem Rankoviću napadnuta je vojna patrola, kojoj je prišla u pomoć patrola milicije te su svi zajedno blokirani. Saznavši za to Gojković i ja otišli smo sa oko 100 milicionara prema Rankoviću da ova lica oslobođimo a poslo nije imala trenutno ljudi na raspolaganju vojska nam je dala tenk sa posadom i "Broving" sa posadom. Sa potpukovnikom Gojkovićem je dogovorio sadejstvo vojnih jedinica sa svih strana kako bi se lakše oslobođili drugovi. Iako je obećano sadejstvo nije ga bilo, već su u operacijama učestvovali veoma male snage od strane vojske (izviđači i vojna policija). Bilo je naredjeno od komande da svi krenemo na selo i vezom smo uvjeravani da tako ide, međutim kada smo sišli u potok i kada se približavao mrak svatili smo da sadejstva nema i morali smo se povući. U ovom operacijama poginuo nam je jedan milicionar a dva su ranjena a ranjen je takođe i Bato iz Doboja koji je došao nešto kasnije. Povlačili smo se kombijima milicije tako da su svi koji su učestovali u operacijama dovezeni pred SJB (milicija, vojna policija i izviđači). Došao sam među zadnjim pred SJB jer sam čekao da se svi milicionari povuku, kada smo došli pred SJB bio je uveliko mrak.

- 5 -

Ispred zgrade SJB bilo je od 100 do 200 ljudi (milicija, vojna policija i izvidjači) i svi su žučno komentarisali dogadjaje u Rankoviću, pijući i vičući zbog ranjavanja i pogibije kolega te što su se morali povući. Otišao sam zajedno sa ostalim kolegama u kancelariju Načelnika da se dogovorimo šta na planu Rankovića da radimo narednog dana. U kancelariji smo se zadržali oko sata ogorčeni zbog toga što se desilo a posebno zbog toga što potpukovnik nije posao dovoljno vojske koliko je obećao. U kancelariji je bio načelnik Kuzmanović, Djukić Marinko, komandiri stanica Nikolić Radislav i Spasojević Živko a činekud je došao i Savić Milan koga smo mi kao Zemjenika načelnika upoznali sa novonastalom situacijom i on je obećao da ćemo kasnije otići u vojnu komandu da to vidimo. U medjuvremenu u kancelariju je došao neko od milicionara i rekao da je Piko, saznavši da mu je drugi Baro teže ranjen u nogu uzeo ključ od prostorije za zadržavanje, otključao prostoriju te iz nje istjerao uhapšenike, počeo ih tući nekakvim sikištem te natjerao jedan broj prisutnih milicionara i vojnika da ih tuku. Po izjavi ovog milicionara moguće je da ima i mrtvih. Kada su ih pomlatili pobacali su ih nazad u prostoriju za zadržavanje, a po navodima milicionara radilo se o klasičnom linču. Pitali smo ko je udarao našto je on odgovorio "Svi". Pitali smo Savića šta sada da radimo našto se on nasmijao rekavši da to nije ništa šta je bilo ranije u Doboju i da će toga biti još i još je dodaо "Šta ste se prepali". Pređočio sam mu da su najvjerovalnije izvršena ubistva i da bi po zakonu trebalo da obavijestimo istražnog sudiju da se vrši uvidjaj a pošto je milicionar rekao da ima i povrijedjenih da se ostali upute ljekaru. U ovome su me podržali i ostali ali je Savić rekao da to nije problem i da o tome ne treba ništa pričati već treba ubijene sahraniti tajno. Sa nejvericom smo se zgleđali no snalazeći se u nonastaloj situaciji. Iskreno rečeno nismo smjeli izaći van da vidimo šta se dogodilo pa je neko predložio da Nikolić i Spasojević izadju van i vide šta je u stvari bilo, jer nismo mogli vjerovati da je to istina. U medjuvremenu znači je Savić izašao iz kancelarije i ostali smo Načelnik, Djukić i ja, zabezepljeno gledajući jedan u drugog ne znajući šta dalje da radimo. U Načelnikovu kancelariju je tada ušao Piko sa uperenim Heklerom vičući ko to hoće uvidjaj. Rekao sam mu da je tako po zakonu našto je odgovorio "Nemoj da i tebe ranim" (vjerovatno pod impresijom ranjavanja Bate). Ostali smo sva trojica nijemi nakon čega je Piko autoritativnim glasom rekao da ako ko čuje za ovo da će nas pobiti zajedno sa ženama i djecom, te da mu je dosta kako mi mazima balije i ustaše, te da ubijene sahranimo. Tada je Piko izašao van lučnjavi vratima a mene je uhvatilo strah jer su mi žena i djeca kod kuće u Tesliću a nisam znao gdje Piko ode. Kada su se nakon izvjesnog vremena vratili Nikolić i Spasojević neko od njih je rekao da ima oko 8 mrvih i pretučenik a moguće je da još neko podlegne. Na pitanje ko je udarao odgovorili su da ne znaju jer su se svi razbježali. Kako smo to pričali ponovo je ušao Savić i opet smo ga pitali šta dalje da radimo. Odgovorio je povиšenim tonom da nadjemo nekog od milicionara sa odgovorajućim vozilom i da tajno tokom noći sahrani lica. Nikolić je na Savićeve riječi otišao da potraži nekog sahrani lica. Savić mu je rekao da treba leševe pokupiti i negdje tajno sahraniti te mu je dao još neke objašnjenja oko toga kako će to uraditi. Poslije ovoga otišli smo kućama.

Sutradan je započela operacija Ranković i tom prilikom sam 3 dana bio na položaju i nije mi poznato šta se dešavalo u SJB. Dosta vremena sam bio i Načelnik SJB, a prilikom našeg jednog rijetkog

dolaska u SJB neko od dežurnih milicionara rekao mi je Načelniku i meni da su još dva pretučena lica podlegla. Znajući šta je bilo nekidan rekao sam da se leševi prenesu u mrtvačnisu u Dom zdravlja i o tome smo Načelnik i ja upoznali Savića. I ovaj put se smiješio rekavši da nije to problem. Kada smo mu saopštili da smo rekli da se leševi prevezu u mrtvačnicu rekao je da je u redu, te da se porodice obavijeste da su pronadjeni u Rankoviću u toku ratnih operacija.

Takođe smo prenijeli Nikoliću da prenese obavještenja porodicama da su im srednici u mrtvačnici te da se za obavještenja jave kasnije. Poslije ovoga ponovo smo otišli na liniju sukoba a kasnije sam saznao da su radnici Komunalnog preduzeća ove leševe greškom sahranili sa još nekim leševima koji su pronadjeni u Stenjaku i Rankoviću a nisu identifikovani, tako da porodice nisu našle leševe. Imajući u vidu da smo rekli da se leševi prevezu u mrtvačnisu namjeravali smo ovaj put da se stvar uradi zakonito ali imajući u vidu što je Savić rekao tako nije uradljeno.

Znajući da u prostoriji za zadržavanje ima dosta povrijedjenih lica u svakodnevnim kontaktima Saviću smo govorili da ih prevezemo ljekaru našto je on odgovarao da će oni to srediti sa vojskom. Načelnik SJB mi je pričao da je na Ratnom štabu postavljao pitanje što će sa ovim povrijedjenim licima našto mu je Petričević odgovorio da će ih poslati u prvu borbenu liniju i staviti im pušku u ruke kada se bude radeća Slatina. Sjećam se da mu je Načelnik, po njegovim riječima, rekao da ti ljudi nisu u stanju da stoje na nogama a kamoli da drže pušku. Pšto su narednog dana i higijenski uslovi u prostoriji za zadržavanje postali nemogući (smrdilo je iz prostorije), u kontaktima sa Savićem govoreno mu je da ima problem sa ovim ljudima i kako da se riješi. Uz nonšelantan smijeh Savić je rekao da će to riješiti sa vojskom i da će lica biti prebačena na Manjaču u logor i eventualno biti razmjenjena. O tome je pričao par puta sa Petričevićem i Šljivićem, jer su povremeno navraćali kod Načelnika u kancelariju i oni su govorili da će to biti u redu i da se ne sikiramo.

Tokom jednog razgovora kod Načelnika Savić je rekao da će naveče oko 23 časa doći vojska po lica iz prostorije za zadržavanje. Upitan od nekog od prisutnih gdje će s njima rekao je da će na Manjaču na nekakv generalnu razmjenu. To je saopšteno i dežurnom milicionaru (mislim Petroviću) da znaju da će vojska preuzeti lica radi transporta. Kasnij sam saznao da su u navedeno vrijeme lica preuzeta i odvežena.

Vidjevši da stvari idu pogrešnim kolosijekom (poslije linča ispred zgrade SJB) ja sam krijući se od radnika CSB iz Doboja pokušao sa Načelnikom CSB Doboju ugovoriti sastanak, ali ga nikako nisam mogao naći u kancelariji pošto je cijelo vrijeme boravio na komandnom mjestu jer su upravo tada počele operacije za oslobođenje posavine. To isto pokušavao i moj Načelnik pa je čak išao i u Banja Luku pokušavši da pronadje Načelnika Stojana Župljanina ali u tome nije uspio jer je Načelnik bio odsutan. Pošto je iz Banja Luke javljeno da treba ići po oružje ja sam iskoristio priliku da odem po oružje (samo je išao i Djukić Siniša) te sam tom prilikom nakon 5 sati čekanja uspio veoma kratko kontaktirati sa Načelnikom Stojanom Župljaninom. Pošto Načelnik nije bio sam samo mu u prolazu rekao telegvafski što je u Tesliću uz napomenu da ima i žrtava, našto je Načelnik rekao da je rat i da tog ima i na drugim mjestima. Rekao sam da ima žrtava među zatvorenicima našto mi je uistinu isti odgovor. Dalje smo razgovarali o nekim nebitnim temama jer nismo bili sani.

Nakon 5-6 dana besuspješnih pokušaja uspio sam stupiti u kontakt sa Bjelošević Andrijom, Načelnikom CSB Dobojskog, te pošto sa njim nisam smio razgovarati telefonom, zbog prisluškivanja, ugovorio sam sa njim sastanak i otišao sam u Dobojsko. U Razgovoru sa njim između ostalog rekao sam mu kakvi se problemi dešavaju u Teslicu s tim da tada nisam imao potpunih saznanja o pljačkanju i silovanjima, već sam mu rekao da se to pogovara. Načelnik je rekao da će o svemu vidjeti sa Savićem Milanom i preduzeti dalje mјere. Tada nisam znao za sudbinu lica koja je uveće odvela vojska pa sam Načelniku rekao da su odvedena u logor.

Sutra dan ujutro ispred zgrade SJB sreo me je Piko i pitao me da li ja znam ko ga je otrаčao kod Andrije Bjeloševića nešto sam rekao da neznam nešto me je Piko pitao da nije Predsjednik opštine. Odgovorio sam mu da ne vjerujem a on je tada rekao "Jebem li mu mater srediću ja njega". Dalje je rekao da on nikoga ne sila i da ima pičke koliko hoće te da mu za to nije problem.

O svemu što se dešavalo u SJB Teslić i gradu u svakodnevnim kontaktima Načelnik, Kuzmanović, Djukić Marinko i ja upoznali smo i Predsjednika opštine. Sjećam se da sam mu je istina šapatom u kancelariji u kojoj redim rekao da ima mrtvih ljudi i da su pobijeni linčom našto je Predsjednik rekao "Bože mili zar je to moguće" i zabezecknuto me gledao, ništa dalje ne govoreći. Tada je neko ušao u kancelariju pa smo razgovor prekinuli. Još u par kontakta sa Predsjednikom iznošeno mu je stanje ali je on kao i mi bio uplašen i rekao je da ne može ništa preduzeti samo se čudio.

Što se tiče kadra u SJB Teslić problema koji su se dešavali gledali smo sa strahom bojeći se da bilo šta preduzmemo. Za ilustraciju navodim samo primjer da je Piko pred kolegom Djukićem rekao da mu je doista "Onog šijedog" i da mu ide na kurac, misleći na mene, isto je pred milicionerima govorio i za Načelnika Kuzmanovića i Djukić Marinka. Ako je neko od nas insistirao da se neko lice pusti žalatio je govoreći da bez njega niko ne može puštati lica jer su to sve ustaše. U vezi toga je u dva navrata ozbiljno prigovorio i priprijetio Djukić Marinku. Sjećam se jednom prilikom da sam ga, kada je bio u društvu sa Čulibrk Doborvcjem, zemolio da odemo do Banje Vrućice i da dio lica koja su zatočena na tenis igralištu pustimo jer ih ima bolesnih. On i Čulibrk pristali smo na to i zajedno smo otišli na Banju odakle su puštena 4 čovjeka koji su bili bolesni. Cijeneći da je Piko dobre volje predložio sam da odemo u Stab 10 gdje je bio zatvor te da pustimo Đujmovića Anta nešto je tskodje pristao. Ka a je vidio Antu rekao je da nemože jer je Anto ustaša iz Dervente. U dogovoru sa Načelnikom i Djukićem uspjeli smo pustiti u kućni pritvor desetak lica sa područja grada koja su pokupljeni od vojne policije a za koja znamo da niš a nismo krivi. Samoinicijativno sam bez išijeg znanja iz zetvora izveo Kopić Mehmeda, inače mog vjenčanog kuma i odvezao ga kući u Bariće rekavši mu da se sakrije u kući i da ne izlazi nigdje van.

Pogovaralo se da je bilo pljačke i silovanja ali meni lično tekvi slučajevi nisu poznati pošto sam zajedno sa Gojkovićem svaki dan bio na terenu gdje smo obavljali čišćenja terena.

U sedmici mjesecu dva dana red red obesjeđe grupe tražili smo Načelnik i ja da kontaktiramo sa Andrijom Bjeloševićem pošto se ništa nije promjenilo nebolje. Čtili smo nevece u 18 časova na sastanak u Dobojsko gdje ni

- 8 -

smo zatekli Andriju Bjeloševića jer je navodno morao hitno na komandno mjesto već su bili Savić i Ćulibrk(zamjenik Načelnika Centra i Zamjenik načelnika Nacionalne bezbjednosti Centra). U razgovoru ponovo smo ukažali na probleme(koji su im obojici bili dobro poznati jer su veći dio boravili u Tesliću a povremeno odlazili u Dobojs) a još smo pomenuli i prigovor gradjana što je mobilisan Djurić Stojan koji je radio sa Ćulibrkom koji ga je i mobilisao za nacionalnu bezbjednost. Objećali su da će Djurića povući u Dobojs. Razgovor nije bio uspješan jer nije bilo Andrije Bjeloševića pa smo se neobavljen posla vratili kući.

Sutradan mi je Djukić Marinko pričao da mu se Djurić Stojan žalio na mjeru kako sam ga ja i Načelnik Kuzmanović Otračao u Doboju.(Pretpostavljam da mu je to rekao Ćulibrk).

Veče pred napad vojske na grad Načelnik, ja i ostali saradnici nalazili smo se u SJB zajedno sa dobojlijama koji su tražili Predsjednika da ga uhapse navodno da za njega imaju dokaze da je umiješan u neke kriminalne rade(njeverce brašnom za muslimane, preprodaja oružja, pranevjera nekakvih novaca kome je dobio od Jugovića iz Njemačke za opštinu idr). Nešto kasnije Perišić se Načelniku Kuzmanoviću javio telefonom što mi je Načelnik rekao ali mi nismo rekli dobojlijama gdje je govoreći da je vjerovatno u Banja Luci. Uveče su na poziv Ćulibrka došle crvene beretke da pojačaju obezbjedjenje. Ujutro oko 06 časova(Načelnik i ja smo spaval u zgradi SJB jer nismo smjeli ići van), jer je prijeđeno da ćemo navodno biti likvidirani. Takvu priču su nam saopštile dobojlike a navodno je Perišić neka lica nagovorec da nešto likvidiraju) kada je značila pučnjava probudio sam Načelnika i otišli smo na punkt Baraći govoreći miliciji da ne puca. Od poručnika Jocića uzeo sam UKT i javio centru veze SJB da se miliciji prenese obavještenje da ne puca. Ovo naglašavam zbog toga što je neko, vjerovatno svjesno, plasirao priču po gradu da smo Načelnik i ja naredili miliciji da puca, što nije istina jer niko od milicije nije pucao.

Pisajući ovu zabilješku vjerovatno sam zbog brzine i prisutnog psihičkog opterećenja zbog proteklih dogadjaja, propustio neke detalje ali sam spremam to naknadno napisati a u koliko neko od gospode iz CSB Banja Luka bude smatrao za potrebno neke stvari mogu i detaljnije objasniti.

Smatram da je strah za vlastitu egzistenciju, koja je nesumnjivo bila ugrožena svim rednicima SJB pa i meni a i Šire van Stanice, bio osnovni razlog zašto smo poslušno bez pogovora izvršavali naredjenja ljudi iz Doboja. Isto su činili i ostali predstavnici vlasti u drugim organima i u Srpskoj vojsci. Niko nije smogao snage da se tome suprostavi pa ni ja mada sam pokušavao na fān način razgovarati sa dobojlijama te ih korigovati u nekim aktivnostima. Pada kada je ovo prošlo jednostavno je postavljati pitanja kako ste mogli dozvoliti ovo ili ono. Sve je to ranije u vrijeme prisustva grupe iz Doboja bilo drugačije i mnogo opasnije. Da bi se stekao uvid u cjelokupnu situaciju bilo bi dobro saslušati i Predsjednika opštine, Predsjednika izvršnog odbora, Sekretora za KO i druge nosioce funkcije kojima je direktno prijeđeno ubistvima njih i članova porodice pa će slika o cijekopunoj situaciji biti daleko objektivnija.

OVLADJAC SLUŽBENO LIČI,
Markočević Predrag

Uvezlova li i nepravdu

Srpska Republika Bosna i Hercego vina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CEN TAR SLUŽBI BEZBIJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
T E S L I Ć

02117047

Broj:
Datum: 3.7.1992. godine

SLUŽBEN A ZABILJEŠKA

sastavljena dana 3.7.1992. godine u prostorijama SJB Teslić, a u vezi sa ponašanjem pripadnika "Grupe za ispomoć" iz CSB Do boj, kao i pripadnika "Grupe vojne policije za ispomoć i pravljenje reda u brigadi Srpske vojske u Tesliću", u vremenu od 3.6. do 30.6. 1992. godine.

Pošto je ko d mene u stanu cijeli Maj mjesec boravila Gojković Alma sa dvoje malodobne djece, njen muž Gojković Nenad inače inspektor u CSB Doboј i moј lični prijatelj dolazio je u posjetu ženi i djeci i tako mi prilikom tih susreta pričao o načinu preuzimanja vlasti od strane Srba u Doboјu. Kroz te razgovore shvatio sam da su Srbi u Doboјu preuzeли vlast, ali da je bilo i dosta žrtava, svakako i nevinih. Tada mi je Gojković govorio da će doći neka grupa u Teslić radi pravljenja reda, jer je on to o d nekoga čuo. Dana 3.6.1992. godine oko 08 sati ispred Restorana "Park" u Tesliću susreo sam se sa Nikolom Perišićem, predsjednikom SO-e Teslić koji mi je rekao da tog dana dolazi ta grupa, jer su se navodno najavili ili su boravili u Tesliću prethodnog dana. Nikola i ja smo tu razgovarali o svemu tome već uplašeni u dobroj mjeri, pa sam mu ja predložio, kako nam ne bi napravili lom po gradu i susjednim muslimanskim selima, da on kao predsjednik Kriznog štaba SO-e Teslić pokuša da te "pomagače" uputi da se isplanira akcija čišćenja Slatine, Komušine i Studenaca, a da im prenese da i mi sami sa svojom milicijom i vojskom možemo "očistiti" grad i muslimanska sela. Nikola je rekao da je moj predlog na mjestu i da će pokušati uticati da se to i realizuje. Nakon toga ja sam otišao u SJB na posao, a ispred stanice je čekao veći broj pripadnika aktivnog i rezernog sastava milicije, jer je prethodnu veče dogovorenog da svi budemo tu, tj. da budemo spremni za eventualne akcije čišćenja terena odmah tog dana.

Nakon izvjesnog vremena, mislim da je to bilo još prijepodne, pred zgradu SJB dolaze i utrčavaju u zgradu načelnik SJB, Kuzmanović Dušan i komandir SM Teslić (bez rješenja) Markočević Predrag. Markočević me pozvao da idem za njim u zgradu i tad mi rekao: "Evo ih idu treba organizovati postrojavanje milicije". Usput mi je Markočević rekao: "Djuka, a šta rade bog te j... , pa evo sad su istukli na sastanku komandanta obrane grada, Gorana Bubića, predsjednika Opštinskog odbora SDS Teslić, natjerali su da radi sklebove, meni su poskidali i pobacali palete sa funkcionalnim oznakama i rekli mi da to treba zaraditi, načelniku su oteli automat Hekler" i nabrzinu mi je ispričao još nekih detalja kako su istjerali sve iz zgrade opštine. U tom momentu čujem galantu ispred zgrade SJB, gase se vozila, u zgradu utrčavaju uniformisana lica (maskirne uniforme), bijeli opasači, neki na glavama imaju crvene beretke, istjeruju sve sa hodnika, iz kancelarija, mene je jedan gurnuo niz stepenice višući: "Erže malo"

posrnuo sam niz stepenice, jer je u mene uperena puška, i istrčao pred zgradu. Mislim da smo spontano stali u stroj, a stanica je bila blokiрана, odnosno prostor ispred nje od strane vojne policije. Predrag Markočević, komandir SM, stajao je do mene i rekao mi da p redam raport komandantu iz Doboja, na što sam mu ja odgovorio da neznam kako mi je ime, a ne da predam raport. Raport nije niko ni predao. Sa strane stroja stajali su Vid Stojanović sekretar OSNO Teslić, Nikola Perišić, predsjednik SO-e Teslić, poručnik Jocić i možda još neka lica, ali se nik nije smio javiti. Do mene u stroju je stajao rezerni milicionar kojeg sam ja prethodnog dana primio u rezerni sastav milicije (hoću da kažem da nam je u tom momentu status bio isti). Ispred stroja je hodao nekakav "narednik" koji se zove Šljuka, kapetan Petričević, jedna crvena beretka, Milan Savić, Dobrivoje Culibrk i još neka lica koja ja ne poznajem. Neko od tih lica ispred stroja je počeo da galami zbog toga što smo na puškama nosili remnike i naredio da to skidamo, a posle toga je naredjeno da svi stavimo metak u cijev, što je i učinjeno. Petričević je rekao :Mi smo ovdje došli da sa ovih srpskih prostora protjeramo Turke i Ustaše, jer je ovo naša zemlja"; u ruci je držao nekakav papir u plastičnom providnom omotu, njim mahao i rekao da se uvodi vojna uprav ratni, a ne krizni štab i tome slično. Tad je Šljuka rekao: "Ovo je komandant, on je bog, njega se sve pita, on se mora poštovati, on ima ovlašćenje (i pokazao u papir koji je držao Petričević) da smijeni predsjednika opštine, načelnika SUP-a i svu drugu vlast, odnosno vršioce vlasti. Tad je povikao: "Jel'tako", svi smo iz stroja vikali "tako je" i to se ponovilo nekoliko puta, da bi meni tu dok sam bio u stroju prišla jedna crvena beretka i upitao me: "Šta je ti samo otvaraš usta, a ne više tako je", šutio sam jer nisam mogao progovoriti (od straha su mi se osušila usta). Tad je počeo izbor milicionara za obuku za specijalnu jedinicu, izabran sam i ja. Tad je ta crvena beretka rekao: "Obuka će biti krvava, pa ko misli da je ne može završiti neka izadje iz strazmišljao sam šta će se desiti ako izadjem (mislio sam možda će me istući ili ubiti), ali sam ipak izšao iz stroja za obuku i vratio se u prvobitni stroj, i na svu sreću ništa se nije desilo. Petričević, Savi Culibrk i drugi su me poznavali od ranije, ali mi se niko nije ni za obraćao, jednostavno pravili su se da me nevide (možda je tako i bolje). Ispred zgrade se zatekao Glancer Damir, kriminalistički tehničar, koji je neko od njih isamarao jer je utvrdio da je hrvat, zatim mu svezao lice i odveo ga u prostoriju za zadržavanje. Posle toga nekoliko šamara dobio je Duško Suvajac, referent za oružne listove u ŠJB Teslić, ali znam iz kojih razloga, još je neko u stroju dobio šamare, ali neznam kjer se nisam smio nigdje okrenuti. Neko od tih lica je nekog starog piskala se zove ovaj je čini mi se rekao Ibro, a taj mu kaže: "šta ćeš ti Ibro ovdje", a zatim ga udario šamarom, nabio nogom u stražnjicu i marnuo ga ispred stanice. Još za nekim su vikali i govorili udri to tamo, ali neznam koga. Znam da je poslije Predrag Markočević, kad su ova lice otišla, otisao za njima i nekoga od njih molio da puste Damira iz privatnora, pa mu je taj rekao, on je ustaša, a Fredo mu je rekao da on nije Hrvat, nego Jevrej, i tad mu je odobreno da ga pusti. Kad su oni otišli milicija me je pitala, šta ćemo za ovo ili ono (ne sjećam se pitanja) sam im govorio što mene pitaju, vide li da sam i ja s njima u istom stilu, a nisam nikakav starješina. Uglavnom nikom od nas, kako rukovodili aktivnih, rezernih milicionara nije bilo ništa jasno, jednostavno nisu mogli shvatiti šta se to dešava, kakav je to način utjerivanja "discipline".

Dan prije toga u stanici je bio izvjesni Šljivić, predstavio se kao bezbjednjak u brigadi, pregledao je prostoriju sa zadržavanje, ručnu kapacitetu i rekao da će oni privoditi neka lica. Tog dana Šljivić me tekao u kancelariji načelnika zajedno sa Čapsojević Ljubkom komandirom KMM Blatnica, na stol je stavio nekakav spisak lica (bio je kućan matom, čini mi se velikim slovima) i rekao da treba neko od milicionara podje sa njegovim policijscima (vojnim) da se ta lica privode. Ljivku s

rekao da nadje nekog od milicionara, što je on i učinio i privodjenja su počela, a lica su pritvarana u prostoriju za zadržavanje. Tu veče kod načelnika u kancelariji sjedio sam sa načelnikom, Predom, Nikolom Perišićem i neznam da li je bio još ko. U jednom trenutku ulazi Živko Spasojević, a prethodno smo čuli dole nečije jauke, i kaže, držeći se za čelo, "Dole ubiše", rekao je da vojna policija tuče Muju Zukanovića bivšeg inspektora u SJB Teslić, kaže Živko da nezna hoće li ovaj preživiti (preživio je i uspjeli smo isforsirati njegovu razmjenu za Tešan, gdje je otišao sa suprugom i djecom). Svi smo se onako nemoćni zgrozili nakon naših, tihih, komentara na to, iz pritvora se čuje pjesma "ko kaže, ko to laže, Od Topole pa do Ravne Gore" i sl. Pređo predlaže da krenemo u komandu i potražimo Petričevića, te da ga molimo da se to ne blaže i ljudskije radi. U komandu odlaze Pređo i Nikola, a nakon kraće vremena se vraćaju. Kad smo ih pitali jesu li šta uspjeli, rekli su da su gore pronašli poručnika Jocića i kad su mu predočili zbog čega su čeli, kažu da im je on rekao : "Čuvajte glave, a molba neće imati efekta". I dalje smo tu sjedili, a onda je Pređo rekao da krenemo kući na spavanje, na što sam ja odgovorio da će oni galamiti ako dodju u stanicu a nas ne bude tu. No, svi smo izašli i krenuli kući. Kad smo došli do ulice ja sam rekao: "Ljudi, ajmo se mi vratiti tražiće nas, a možda nam deđu i kući", te su svi prihvatili da se vratimo, nismo napravili ni par desetak koraka prema stanicu, kad iz pravca Djulića dolaze čini mi se dvoja kola vojne policije i kaže jedan od njih: "Do bro je da ste tu". Tad smo ušli kod načelnika u kancelariju i kaže jedan od tih policajaca Nikolici Perišiću, predsjedniku SC-e : "Štaje, što ti nisi u uniformi, šta smo se mi dogovorili" i to onako povišenim tonom. Tad sam mislio kad se tako ponašaju prema predsjedniku opštine, kad je predsjednik SDS Opštine Teslić radio sklekove, pa šta onda tek mene čeka. Nakon krajeg vremena izlazim pred zgradu, kad vidim Stanko Bajbić, zamjenik komandira RSM Pribinić i čini mi se, Gotovac Miroslav, zamjenik komandi RSM Čečava, rade sklekove, neznam zbog čega, ali znam da ih je natjerano od tih vojnih policajaca, iako je dole bila voda i blato.

Tu noć načelnik je spavao u svojoj kancelariji, a Pređo i ja prednoj kancelariji. Pošto nismo mogli zaspasti, a nismo imali jedan drugom šta ni reći, pretpostavljajući koje nas strahote čekaju narednog dana, pitao sam Pređu je li budan, a on je rekao da jest. Tad sam izvadio svoj pištolj stavio ga pored glave i rekao Pređi (iako mislim da sam baš labilna ličnost ni kukavica) : "Pređo, ubiću se, ja ovo ne mogu ovako, ovo je ludnica". Tad mi je Pređo rekao da imam djecu, ne mogu njih ostaviti, živa glava opet može riješiti neke probleme a mrtva ne rekao mi je da će ispasti kukavica, rekao mi je da se mi podugo boriti za srpsku državu i srpski narod i da to nema smisla učiniti, te sam odustao od takve namjere. Cijelu noć nisam mogao spavati od straha i pomisli na sutrašnje zadatke.

Ujutro sam pošao negdje prema ulici, kad vidim "narednik" drži neke civile u stroju i galami na njih, a medju njima je bio i moj zet Pejčić Drago. Pejčića je pitao gdje je on u jedinici (nije nigdje ne ja znam da je na radnoj obavezi u preduzeću PME Teslić), a Sljuka mu je uče jedan ili dva šamara ne sjećam se. Tad sam mu ja prišao i rekao da je na radnoj obavezi kao dobar majstor, kako ga nebi više tukao i ponižavao na ulici pred ljudima.

Tog dana u SJB Teslić, na ispomoć miliciji, stigao je moj, kada sam ga ja cijelo vrijeme zvao, spasitelj od svih tih ljudi, jer ih očarava poznaje ako ništa više i može me zaštiti od njih. Inače Gojković kako sam već na početku naveo viši inspektor milicije u CSB Dobojskom, sam sretan kad mi je rekao da će ostati sve dok načelnik SJB Kuzmanović bude rekao da treba. Naredna tri ili četiri dana, ne sjećam se, ja sam gojkovića nisam odvajao, išao sam snjim na čišćenje terena u grad Stenjaku, u Baraće, a sve s ciljem da sam siguran uz njega i da ne znam i slušam kako tuku ljudi u stanicu, a ništa im nemogu pomoći.

Znam da je, mislim prvog dana zbog "metoda" rada "naših pomagača" Goranu Biteviću, inspektoru za suzbijanje privrednog kriminaliteta u SJB Teslić pozlilo, da je prevezan u dom zdravlja i do dana današnjeg nije radio.

Na početku nisam napomenuo da sam ja za ovo vrijeme imao zvanično rješenje o rasporedu na poslove i zadatke inspektora za suzbijanje opštег kriminaliteta u SJB Teslić, međutim Kadrovska komisija opštine Teslić, odnosno Izvršnog odbora SO-e Teslić me je predložila da budem rasporedjen na mjesto načelnika Odjeljenja za suzbijanje kriminaliteta u SJB Teslić, pod svojim brojem akta 01-013-103/92, od 22.5. 1992. godine, ali rješenje za to radno mjesto nikad nisam dobio (Nikola Perišić mi je rekao prije par dana da je za mene i Predraga Markočevića donio rješenja iz CSB Banja Luka), ali mi je Milan Savić, koji se predstavio prvog dana kao zamjenik načelnika CSB Dobojski rekao da ja ne treba hodati po terenu sa milicijom, nego da treba da preuzimam poslove kriminalističke službe i da organizujem rad, kako bi se već počele pisati krivične prijave protiv lica koja su posjedovala nelegalno oružje, učeštvovala u borbama protiv Srpske vojske i milicije i druga krivična djela. U švemu ovom mi nije bio jasan položaj grupe iz Doboja, pa i samog Savića. Naime, prema odluci Skupštine opštine Teslić SJB Teslić se organizaciono vezala za CSB Banja Luka (i sam sam isključivo forsirao takvu odluku) a prema Zakonu o unutrašnjim poslovima Srpske Republike Bosne i Hercegovine SJB Teslić organizaciono pripada CSB-eu Dobojskom. Za vrijeme dnevnog boravka Andrije Bjeloševića, načelnika CSB Dobojskog, predlagao sam (a bio je prisutan i Nikola Perišić) da se to ipak riješi dogovorom, a ne prepucavanjem.

Moji operativci su se žalili na način postupanja sa privremenim licima, na način njihovog privodjenja i sl., što sam ja prezentirao Miljanu Saviću, koji mi je uvijek na takve primjedbe odgovarao: "Pa rat je, šta se tu može". Govorio sam mu da nisam zadovoljan tim što svako sebi može uzeti za pravo da dovede lice u prostorije SJB Teslić i da ga tu batina, a da na to ne mogu uticati s mjesata na kojem radim, te da s tim treba prestati. Miljan je govorio da će o tome porazgovarati sa "Rakom" "Pikom" i ostalim licima koja to rade, ali efekta nije bilo. Govorio sam da nije dovoljno za nekog reći da je "Ustaša" ili "Turčin", a dokaz za to nema, pa ga dovesti i tući, odnosno prebijati u stanici, jer će jednog dana ljaga pasti na SJB Teslić i njene radnike, mada su i gradjani koji su iole bili upoznati sa situacijom u kojoj se nalazimo saosje li sa nama, znajući da smo nemoćni da bilo šta mijenjamo.

Jedne prilike u kancelariji broj 14 SJB zatekao sam "Piku" kak jednog privedenog tuče nekom drvenom palicom, te sam ga pitao šta je turoadio, jer neznam ni ko ga je doveo ni zbog čega, a "Piko" je tad stao i rekao meni: "Šta je žališga, hoćeš da sad tebe istučem" i krenuo palicom prema meni, nakon čega sam ja brzo napustio kancelariju. Naime svih "pomagači" iz Doboja su govorili da imaju specijalnu jedinicu koja broji 650 ljudi, koji su prošli Božovićevu obuku (crvena beretka) i da će svaki pripadnik te jedinice za njih dati glavu, a u Teslić mogu doći z sat vremena, te sam se uvijek bojao toga.

Jedno popodne, datuma se ne sjećam, niti lica, "Piko" i "Bato" su tukli dvojicu privedenih ispred stanice. Piko je tukao palicom-gurnom, a "Bato" nekakvom letvom. Kad je letva pukla, "Bato" je opsovao ruku Bošku Filipoviću, aktivnom milicionaru, i rekao mu: "Šta si mi ovdio, nadji mi gravi kolac, hoćeš li da tebe tučem". To je gledao već broj milicionara (aktivnih i rezervnih), ali se niko nije smio javiti.

Znam da su se milicioneri u deltanjoj službi žalili da su šest pripadnici jedinice vojne policije dolazili s koljem i tukli ljude koji su bili zadržani u čekaonici, ali im se niko nije smio naspostaviti, smo se posle toga dogovarali da lica ne drže u čekaonici jer su tu na danom mjestu, kako ih nebi tukao ko stigne.

Radeći, odnosno razgovarajući sa licima koja su privredena, mo-

operativci su, jer smo se tako dogovorili, uvijek prethodno provjerili dali su pred stanicom batinaši, pa ako nisu onda bi lica vraćali u pritvor, a ako jesu, onda bi s tim licima pričali o bilo čemu i kad onda su privredna lica vraćala u pritvor, a sve u cilju zaštite pa makar i na takav način privedenih lica.

Do koje se mjere drskosti išlo, govori slučaj, kad je Stojan Djurić, kojeg su mobilisali ljudi iz Doboja, zajedno sa "Pikom" ušao u kancelariju Milana Nedića, inspektora, i pitali ga šta će on tu, šta tu radi, jer je Milan ranije kao načelnik krim službe gonio Đurića zato što je činjenja krivičnih djela.

Prvi dan čišćenja sela Gornji Ranković, ja sam gore povremeno odlazio vozeći municipalnu, mine za ručne bacače, zolje i drugu opremu, naveće kad smo se vratili u SJB Teslić, razočarani zbog neuspjeha akcije u kojoj su ranjena tri pripadnika rezernog i aktivnog sastava milicije, a život je izgubio Babić Pero, sin Zdravka iz Teslića, rezervni milicionar, jer jedinice Srpske vojske nisu obavile svoj dio zadatka koji je dogovoren, sjedili smo u kancelariji kod načelnika, načelnik Kuzmanović Dušan, Markočević Predrag, Spasojević Živko, Savić Milan i Nikolić Radislav. Svi smo razgovarali o protekloj akciji. U jednom trenutku, ne sjećam se tačno koji milicionar, ušao je u kancelariju i rekao da je "Piko" izveo neka lica iz pritvora, te da je iste nemilosrdno tukao ispred stanice i nagonio pripadnike izvidjačke jedinice čiji je dio bio ispred stanice, vojne policije i milicije da iste tuku, te da je moguće da među pretučenima ima i mrtvih. U prvi mah jednostavno nismo mogli povjerovati takvoj informaciji. Ne sjećam se tačno koga smo poslali da vidi dali ima mrtvih, ali nam je rečeno da ima osam mrtvih lica, koja su, dok smo mi sišli bila prenesena u prostorije pritvora.

Pitali smo Savića, hvatajući se za glave, šta sad da radimo. Se nasmijao i rekao: "Šta ste se prepali nije to ništa, znate li vi k liku je ljudi tako u Doboju ubijeno". Tad je Predrag Markočević, što smo i mi podržali, predložio Saviću da se o slučaju obavijesti istražujući sudija i izvrši uvidjaj, a da se ostala lica odvezu u dom zdravlja i ukaživanja neophodne ljekarske pomoći. Savić je rekao: "Šta vam je ljudi, rat je, kakav uvidjaj". Pitali smo ga šta dalje, a on je odgovorio da je šteta što nemamo Rijeke Bosne, a Usora je plitka. Ponovo smo ga pitali šta da radimo, a on je naredio da se izvrši ukopavanje lica na tajno mjesto i da se o tom suti. Nakon toga Savić, Nikolić, Spasojević i Gojković, kojeg ranije nisam pomenuo, a bio je prisutan, izašli su iz načelnikove kancelarije. U toj kancelariji ostao je načelnik Kuzmanović, Predrag Markočević i ja. Nakon pola sata u kancelariju je ušao "Piko" u nas uperio automat "Hekler" i pitao ko to traži uvidjaj, Markočević je rekao da bi to trebalo uraditi po zakonu, a on ga je upitao (vjerovatno misleći na svog druga Batu, koji je ranjen u Gornjem Rankoviću): "Hoćeš li ti da sad ja tebe rаниš". Mi smo šutili, a "Piko" je zaprijetio ponovo držeći Hekler uperen u nas: "Ako dole bude mrtvi to morate skloniti gdje znate, i ako o tome neko nešto čuje ubiću i vas i žene i djecu, jer mi je svejedno vašeg maženja "Balija" i "Ustaša" dosta", a odmah posle toga je izašao iz kancelarije. Nakon izvještaja snog vremena ponovo je došao Savić, Nikolić i Spasojević i tom prilikom Nikolić je potvrdio obavještenje da ima osam mrtvih lica, ali da su i ostala lica u pritvoru dobro protučena. Savić je rekao da se nadje ne-milicioner i prevozno sredstvo te da se leševi negdje odvezu i sahraniti. Nikolić je pronašao Tomu Mihajlovića, pozvao ga u kancelariju i Savić mu je rekao da leševe negdje odvezeti i ukopati, što je ovaj i učinio. Pitali smo Savića kakav je sad status tih pobijenih lica i ostalih ko su ostala živa u pritvoru, jer su to vojni pritvorenici, na što je odgovorio da će to regulisati s vojskom. Posle toga Savić je ustac i rekao: "Nemate potrebe da se sikkirate za ovo", a zatim je otiašao na vanje, a mi smo još dugo šokirani sjedili u kancelariji.

Posle su podlegla još dva lica u pritvoru, pa smo Savića pitali šta s njihovim leševima, a on je rekao na naše insistiranje da se prebace u mrtvačnicu, ali nam je rekao da kažemo za njih da su pronadjeni mrtvi u Gornjem rankoviću, jer su se gore vodile borbe oko čišćenja terena. Znam da su to bili leševi Čutura Joze i jednog Šaćirovića.

Ponovo smo kod Savića insistirali da se lica iz pritvora odvezu u bolnicu, jer su u pritvoru bili grozni uslovi, zagubljivo i smrdljivo, a on je rekao da će vidjeti s nekim iz vojske i da se ta lica prebace na Manjaču u logor. Ne sjećam se dana, kad sam došao na posao, džurni mi je rekao da su tu noć vojna policija odvezla lica navedena u pritvoru, te o njima dalje nemamo traga. Savića smo pitali šta reći p orodicama kad se budu interesovale za ta lica, a on je rekao da im govorimo da su lica prebačena u logor na Manjaču i da će odatle biti razmjenjivana u nekakvim generalnim razmjenama.

Predrag Markočević mi je rekao da je o ovom slučaju, i inače načinu postupanja, kako sa pritvorenicima, tako i sa gradjanima, info rmisao načelnika CSB Banja Luka i CSB Doboja, te da je od načelnika CS Doboja zahtijevao da se "Piko", "Raka" i drugi batinaši i siledžije povuku iz Teslića, kako se nebi nagomilavali problemi, jer ih je osudil i milicija i dio vojske zbog ponasanja.

Imajući u vidu ovakve postupke sa privremenim licima, neka li nisam davao naloge da se privode iako su počinili krivična djela, neg sam to ostavlja za kasnije, npr. Mehmed Kopić, bivši predsjednik opštine, kod koga je pronadjen kalašnjikov, Adem Kopić, bivši aktivni milicionar, koji je prodavao tromblonske mine, iako zabilješke postoje. Svojim prijateljima Hrvatske i Muslimanske nacionalnosti savjetovao sam da ne izlaze u grad, jer svakog momenta samo zbog nacionalne pripadnosti mogu biti privredni, a dalje se zna.

Cesto su na mene galamili, ako sam u dogovoru sa operativcem cilju stvaranja operativnih veza na terenu puštao ljude i protiv koji je podnesena krivična prijava, što govori da nisam imao samostalnosti odlučivanja. Nenad Gojković mi je jednom prilikom rekao da se čuvam "Pike", jer je nešto govorio "Srediću ja i onog debelog glavatog". Pisam ga šta da radim, a on mi je ponovo rekao: "Djuka čuvaj se stari, te može ubiti kad hoće".

Misljam da je "Raka" pretukao i priveo Djekić Rajka, šefa sklađa PTK, pa sam ja operativcu Vukman Vasi rekao da Rajka pusti, a da mo spiti eventualne nezakonitosti za koje znam da ih nije bilo u negovom radu. Raka je na mene posle toga galamio govoreći mi da štitim pove i rekao mi je da će on mene pritvoriti ako tako nastavim puštati "lopove". Posle toga sam Rajka pronašao kod žužioca Perića, jer je do da podnese prijavu protiv "Rake", te sam mu rekao Rajko čuvaj glavu, valjda će biti vremena za prijave.

Jednom sam pustio neku mladu djevojku koja je bila privadena a dobila je menstruaciju, vjerovatno od straha, te je ujutru "Piko" pao dežurnog: "Ko je pustio onu malu", kad mu je ovaj rekao da sam ja rekao je "koje taj Djuka, njega treba ubiti", a i na mene je direktno lamio zbog toga.

Inače smo uveli naloge za stavljanje u pritvor i puštanje iz pritvora u zgradu TO Teslić, uz moj potpis ili mog operativca, a služ obvezujućenja sam rekao da puca u one koji budu pokusali ući u tu prigiju s maljevima ili čekićima, jer je nemoguće razgovarati s polumrtvima.

Skretao sam pažnju vojnoj policiji da nam više ne dovodi polazne ljude, jer je s njima nemoguće razgovarati. Nekoliko puta sam pokšavao previdati tučenje ljudi, pa je vjerovatno zbog toga rezervni milicionar Danilović, kojem ne znam ime, a iz Dervente je rekao: "Kad pod ova grupe za doboj, s njima ću ići i ja jer svaki Djuka neda tući".

02117053

Dešavalo se da u toku dana odem do stana da presvučem čarape ili iz drugih razloga, ali u 80% slučajeva kad bih išao iz zgrade na ulici sam vidio "Piku". Neznam iz kojih razloga, ali pretpostavlja da me pratio.

Kad sam Saviću predlagao da se iz pritvora puste lica za koja nemamo nikakvih operativnih saznanja za obradu, govorio je da nikoga ne treba puštati jer će uhvatiti pušku i pucati na nas. Tako sam se ogradijivao od lica koja su bez razloga privredna i govorio da ćemo razgovarati samo sa licima za koja je krim. služba dala naloge da se prvedu.

Dešavalo se da pritvorenike koji su prevezeni u dom zdravlja "Piko" izvede iz doma zdravlja i odvede u pritvor, iako im je neophod ljekarska pomoć.

Za sada se više detalja nemogu sjetiti, vjerovatno zbog posebnog psihičkog stanja u kojem sam se nalazio dok se sve to radilo, a ukoliko se sjetim još čega sačinjavaju službenu zabilješku.

Ovlašteno službeno lice

Marinko Djukić
Marinko Djukić

02117109

CSB BANJA LUKA

Broj: KU 132 - SJB Teslić
Dana, 13.07.1992. godine

S P I S
IMENI LICA

Saставljen dana 13.7.1992. godine u prostoru joma SJB Teslić, radi se o licima
koja su bila privredjena u vremenskom periodu od 03. do 03.06.1992. godine
u SJB Teslić, Stab TO Teslić, ili tko je. Vojni satyor u Pribiniću.

1. Begović Fahrudin, sin Salih, rođen 1974. godine iz Nedžića
2. Begović Suljo, sin Ante, rođen 1965
3. Begović Anes, rođen 1986. godine, G. Ranković
4. Marić Jasmin, sin Ibrahim, rođen 1973. godine
5. Mehici Munir, sin Šećer, rođen 1971. godine G. Ranković
6. Mehici Ejvud, sin Izet, rođen 1972. godine, G. Ranković
7. Bošković Senad, sin Ibrahim, rođen 1971. iz Nedžića
8. Salhićević Nihad, sin Temalje, rođen 1973. G. Ranković
9. Bošković Osman, sin Ibrahim, rođen 1971. godine
10. Petković Zlatko, rođen 1983. godine iz Strošnjaca
11. Stenkić Enzo, sin Dado, rođen 1985. godine
12. Češirović Majrudić iz Isalića pre dva puta
13. Frank Štjepan, iz Teslića
14. Trifak Drago, iz Teslića
15. Čestanović Borislav, iz Teslića
16. Šljivar Viktor, iz Teslića
17. Čaturović Safet, iz Teslića
18. Devrišagić Ismet, iz Teslića
19. Čopić Jasim, sin Adel, rođen 194..
20. Čopić Adem, sin Ibrahim, rođen 1947. godine
21. Bošković Sonad, sin Lešo, rođen 1973.
22. Čebić Josip, sin Petar, rođen 1955. godine (ili Bakić)
23. Čopić Šek Majro, sin Adem, rođen 1973. godine
24. Čopić Jasmin, sin Lešo, rođen 1972. godine
25. Čopić Nedžad, sin Lešo, rođen 1973. godine
26. Čopić Šaban, Eddin, sin Lešo, rođen 198.. godine
27. Čopić Agan, sin Alija, rođen 1973. godine
28. Čelakovski Muhamed, sin Lešo, rođen 198.. godine
29. Četarić Dragomir, sin Lešo, rođen 198.. godine
30. Čopić Maris, sin Abdurahman, rođen 198.. godine

31. Hatić Rifet, sin Mehmeda, rođen 1945. godine
32. Ković Besim, sin Enke, (Banbe-tajson) rođen 1963. godine
33. Sivić Samko, sin Mehmeda, rođen 1971. godine
34. Gilić Nihad, sin Avdije, rođen 1954. godine
35. ~~Ćosić Šenko~~, sin Mijo, rođen 1959. pušten iz pritvora
36. Franjić Mel, o, sin Josipa, rođen 1956. godine
37. ~~Ćosić Hadžimeđid~~, sin Nedžib, rođen 1946. godine pušten iz pritvora
38. Bojinjak Franjo, sin Marijana, rođen 1943. godine
39. Berkic Brane, sin Marijana, rođen 1969. godine
40. Bugončić Ramo, sin Jasana, rođen 1966. godine
41. Lukić Miro, sin Duše, rođen 1952. godine razmijenjen u TESANJ
42. Ibradić Zlatajan, sin Jule, rođen 1957. godine ~ ~
43. Šalkičević Redžo, sin Ramiza, rođen 1953. godine
44. Jeterić Ramo, sin Ognana, rođen 1956. godine pušten iz pritvora
45. Četković Vlado, sin Đere, rođen 1952. godine pušten iz pritvora
46. Radić Mehmedalija, sin Alije, rođen 1936. godine razmijenjen u TESANJ
47. Erčević Mono, sin Hasuna, rođen 1944. godine
48. Bošnjavić Ivo, sin Franja, rođen 1938. godine
49. Čopić Mehmed, sin Huse, rođen 1952. godine
50. Radić Ridajet, sin Alikasa, rođen 1962. godine razmijenjen u TESANJ
51. Sabočić Ismet, sin Komiza, rođen 1964. godine
52. Česil Stipe, sin Ljube, rođen 1947. pušten iz pritvora
53. Abulović Faruk, sin Mehmeda, rođen 1947. pušten iz pritvora za TESANJ
54. Šekeljak Ramiz, sin Muje, rođen 1948. godine pušten iz pritvora
55. Abulović Fadil, sin Mehmeda, rođen 1945. godine razmijenjen za TESANJ
56. Brundalik Seljemir, sin Stjepana, rođen 1940. godine razmijenjen za TESANJ
57. Jazbec Dragan, sin Br. gutina, rođen 1948. godine
58. Frank Stjepan, sin Ivana, rođen 1911. godine pisac dr. pušten
59. Mec Stefan, sin Rudolfa, rođen 1939. pušten iz pritvora
60. Lovaljevski Alekse, sin Ivana, rođen 1959. godine pušten iz pritvora
61. Digić Sead, sin Muje, rođen 1931. godine
62. Klokic Sulejman, sin Osmana, rođen 1944. godine
63. Mednić Čemalija, sin Boje, rođen 1951. godine
64. Neđedović Sabanudin, sin Ivde, rođen 1964. razmijenjen za TESANJ
65. Čehčeškić Izet, sin Alago, rođen 1938. godine razmijenjen za TESANJ
66. Lazićlić Lusmir, sin Tajira, rođen 1981. godine razmijenjen za TESANJ
67. Hocayić Mustafa, sin Adem, rođen 1933. godine
68. Alibalbasić Ferid, sin Mila, rođen 1964. godine razmijenjen za TESANJ
69. Smajlović Smail, sin Alije, rođen 1958. godine
70. Torić Suljo, sin Ammeta, rođen 1964. godine

71. Međromić Smajo, sin Smaila, rodjen 1933. godine

razmijenjen za Testju

72. Baćirović Memija, sin Mustafe,

73. Baćirović Fikret, sin Memije

74. Martinović Jozo, sin Jakova, rodjen 1945. godine

Pušten iz Pritvora

75. Lovčunović Marat, sin Ilije, rodjen 1934. godine

76. Dujmović Ante, sin Ante, rodjen 1941. godine

77. Tomic Nijo, sin Jure, rodjen 1933. godine

78. Dušanović Hakija, sin Stjepana, rodjen 1923. godine

razmijenjen za Testju

79. Hadžihasanović Muris, sin Halila, rodjen 1953. godine

Pušten iz Pritvora

80. Delijašević Rasim, sin Ferika, rodjen 1920. godine

81. ~~Šešek Drago~~, sin Stjepana, rodjen 1941. godine

Piše DVA puta

82. Lopić Alija, sin Nazifa, rodjen 1944. godine

83. Mandžukić Mehmedalić, sin Željka, rodjen 1913. godine

Pušten iz Pritvora

84. Lopić Alifir, sin Muhameda, rodjen 1937. godine

85. Mučkasev Č Sunija, sin Mušana, rodjen 1941. godine

Pušten iz Pritvora

86. Medžić Kemija, sin Nedžida, rodjen 1951. godine

87. Brđanić Zijad, sin Đedira, rodjen 1933. godine

Pušten iz Pritvora

88. Bošković Ivo, sin Muske, rodjen 1933. godine

razmijenjen za Testju

89. Bedžić Namadan, sin Suljana, rodjen 1959. godine

90. Baćirović Hajrudin, sin Šaban, rodjen 1955. godine

91. Baćirović Luje, sin Lestivoja, rodjen 1933. godine

92. Baćirović Husein, sin Memije, rodjen 1961. godine

93. Filipović Nikola, sin Nirkha, rodjen 1961.

Pušten iz Pritvora

94. Jasačević Hima, sin Sabina, rodjen 1933. godine

95. Baćirović Mustafa, sin Memije, rodjen 1951. godine

96. Trkić Hasan, sin Raka, rodjen 1932. godine

Pušten iz Pritvora

97. To je ~~Husein~~, sin ~~Mehmed~~ Sabana, rodjen 1936. godine

98. Tomic Mehmed, sin Huseina, rodjen 1957. godine

99. Trkić Sead, sin Raka, rodjen 1959. godine

100. Lopić Nozif, sin Haka, rodjen 1957. godine

101. Lopić Nenad, sin Salka, rodjen 1963. godine

102. Devišović Ismat - Kurije ožderca

103. Tadić Ante

Pušten iz Pritvora

104. Lukšarić Vinko

105. Ćatićević Mujo u Testju

106. Arhicić Matuz

02117112

Образац омота за акта

(отисак пријемног
штамбила)

Интерна доставна
књига бр.
.....
.....

Предмет: *materijal koji nije naveden
u spisku dokaza i priloga*

02117119

Образац бр. 14.

Попис прилога аката

02117114

• Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBEJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBEJEDNOSTI

T E S L I Ć

Broj: 13-9/01-211-30/92 KF 132
Dana, 15.07.1992. g. dino

OSNOVNOM JAVNOM TUŽILASTU

T E S L I Ć

Na osnovu člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku, dostavljamo vam

I Z V J A Š T A J

Kao dopunu naše krivične prijave br. gornji od 09.07.1992. godine protiv
Pijunović Miroslava i drugih.

- zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela navodena
u našoj krivičnoj prijavi.

Kako su radnici CSB Banja Luka zajedno sa radnicima SJB Teslić utvrdili
nove činjenice, dokaze i tragove, u vezi sa djelovanjem grupe prijavljenih
lica (Pijunović Miroslav i dr.) u vremenskom periodu od 03. do 30.06.1992.
godine, u prilogu vam dostavljamo službeno zabilješke, izjave, i druga
pismena koja potvrđuju osnovanost sumnje da su navedena lica počinila krivi-
čna djela, zbroj kojih su prijavljena, a što može služiti kao dokaz u krivičnom
postupku.

U najvećem broju radi se o izjavama koje su dali građani koji su bili
protivpravne lišeni slobode i zatvarani, te fizički maltretirani i zlostava-
vljani od prijavljenih.

Takođe vam dostavljamo i izvještaj sa računima iz kojih su vidljivi tro-
škovi, koje su prijavljeni stvorili, u hotelu "Kardial" svojim beravkom
iskranom i sl., a ove troškove su pričinili prijavljeni od 1 - 7 iz
naše krivične prijave.

Radnici ovog CSB produžuju dalje operativne radnje, na utvrđivanju
novih činjenica, o svim korisnim saznanjima slijedi dopuna.

D R A Z I I P R I L O Z I :

- Svi prilozi su numerisani u gornjem desnom ugлу, od rednog broja 1 do 107
1. službena zabilješka sačinjena povodom obavljenog razgovora sa Bedirović
Jasminom, dana 26.6.1992. godine,
 2. Izjava uzeta od Isidra Majića, sin Kusima, marta dana 6.7.1992. godine,
 3. Izjava uzeta od Zeca Bumila, dana 6.7.1992. godine
 4. Izjava uzeta od Isidra Hanzalike, sin Huseina, dana 6.7.1992. godine
 5. Izjava uzeta od Isidra Mifeta, sin Zaima, 6.7.1992. godine
 6. Izjava uzeta od Karabegović Najarudina, sin Safeta, 6.7.1992. godine

only
02117-7

7. Izjava uzeta od Novaković Hasima, sin Husein, rođ. ad 6.7.1992. godine.
 8. Izjava uzeta od Begović Ismet, sin Husein, od 6.7.1992. godine
 9. Izjava uzeta od Išić Iljusa, sin Sinisa od 6.7.1992. godine
 10. Izjava uzeta od Karabegović Muča, sin Vato, od 6.7.1992. godine
 11. Izjava od sehrić Idris, sin Mehmed, od 6.7.1992. godine
 12. " Đukanović Međimur, sin Mehmed, od 6.7.1992. godine
 13. " Sahić Saliba Hasana, od 6.7.1992. godine
 14. " Išić Gjora Muča, od 6.7.1992. godine
 15. " Karabegović Mehmed Muje, od 6.7.1992. godine
 16. " Mošinović Saban, sin "usana, od 6.7.1992. godine
 17. " Kahrmanović Šalija Bojana, od 6.7.1992. godine
 18. " Mošinović Hasana, Adem, od 6.7.1992. godine
 19. " Kahrmanović Nusreta, sin Ahida, od 6.7.1992. godine
 20. " Mošinović Osman ibro, od 6.7.1992. godine
 21. " Sadikov Č Smaila, sin Salih, od 6.7.1992. godine
 22. " Mošinović Muhamed, sin Muharema, od 6.7.1992. godine
 23. " Karahodžić Ramo, sin Huseina, od 6.7.1992. godine
 24. " Grgić Drago, sin "etra, od 6.7.1992. godine
 25. " Abmotović Hassan, sin Sulje od 6.7.1992. godine
 26. " Begović Ibre, sin Mustafe, od 6.7.1992. godine
 27. " Karabegović Šefeta, Samir od 6.7.1992. godine
 28. " Išić Asima, sin Zaima, od 6.7.1992. godine
 29. " Išić Usmana, sin Smaila, od 6.7.1992. godine
 30. " Salkićević Tore Saban, od 6.7.1992. godine
 31. " Huskić Ibrahim, sin Alija, od 6.7.1992. godine
 32. " Rizwanović Zaine, sin "ehe od 6.7.1992. godine
 33. " Masatović "grijan, sin Jozo, od 6.7.1992. godine
 34. " Memedović "aima, sin Nasifa, od 6.7.1992. godine
 35. " Petrušević Josipa, sin Pero, od 6.7.1992. godine
 36. " Ajmetović Izudin, sin Sulje od 6.7.1992. godine
 37. " Čančar Ante, sin Marijana, od 6.7.1992. godine
 38. " Kahrmanović Alija, sin Zahira od 6.7.1992. godine
 39. " Kahrmanović Zain, sin Mehmed od 6.7.1992. godine
 40. " Karabegović Fadil, sin Muje od 6.7.1992. godine
 41. " Begović Gomer, sin Balke od 6.7.1992. godine
 42. " Redžić Zijad, sin Adema od 6.7.1992. godine
 43. " Begović Mirzo, sin "ešana od 6.7.1992. godine
 44. " Kopić Azir, sin Muharema od 6.7.1992. godine
 45. " Tončić Mehmed, sin Huseina, od 6.7.1992. godine
 46. " Hodžić Remzijs, sin Močo, od 6.7.1992. godine
 47. " Rastić Abdalmedžid, sin Nedžiba "m
 48. " Iriškić Sead, sin Ramo od 6.7.1992. godine
 49. " Mojemić Smaje, sin Smaila od 6.7.1992. godine
 50. " Mahalbašić Ferid, sin Adem, od 6.7.1992. godine
 51. " Mušić Nedžadlija, sin Alije od 6.7.1992. godine
 52. " Jetemić Dragutin, sin "uzaliće od 6.7.1992. godine
 53. " Đogić Adem, sin Ibrahim od 6.7.1992. godine
 54. " Selimović Jasmina, sin Ibrahim od 6.7.1992. godine
 55. " Sivić Samko, sin Mehmeda od 6.7.1992. godine
 56. " Matić Rifeta, sin Mehmeda od 6.7.1992. godine
 57. " Hodžić Mehmedalijs, sin Smaje, od 6.7.1992. godine
 58. " Bošić Senad, sin Mehmeda od 6.7.1992. godine
 59. " Mošinović Boško, sin Ređiku od 6.7.1992. godine
 60. " Kopić Mamed, sin Sulko od 6.7.1992. godine
 61. " Franjić Olijka, sin Josipa, od 6.7.1992. godine

63. ~~Izjava~~ Izjava uzeta od Alenović Mustafe, sin Adesa, od 5.7.1992. godine
64. " Smailović Smail, sin Alije od 5.7.1992. godine
65. " Devarević Mehmedije, sin Mehmeda od 5.7.1992. godine
66. " Frank Dragutina sin Stjepana od 5.7.1992. godine
67. " Kopić Nazifa, sin Misko od 5.7.1992. godine
68. " Kopić Ilije, sin Nazifa, od 5.7.1992. godine
69. " Borčić Petra Josipa, od 5.7.1992. godine
70. " Tatarević Huse, sin Hasan, od 5.7.1992. godine
71. " Rađić Sonada, sin Ređica, od 5.7.1992. godine
72. " Sivic Hasanu, sin Sulje od 5.7.1992. godine
73. " Kopić Husejna, sin Sabana, od 5.7.1992. godine
74. " Ponjavić Lve, sin Franje od 5.7.1992. godine
75. " Klekić Sulejmana sin Osmana, od 5.7.1992. godine
76. " Čmotašević Senija, sina Mušana ~~zdr~~
77. " Đujmović Ante, sin Ante od 05.07.1992. godine
78. " Tomic Juro, sin Mijo, od 5.7.1992. godine
79. " Begović Fahr, sin Muatafe, od 5.7.1992. godine
80. " Begović Juso, sin Mustafe od 5.7.1992. godine
81. " Sadiković Halila ~~zdr~~ sin Merdene od 5.7.1992. godine
82. " Petrović Vlado, sin Peđo od 5.7.1992. godine
83. " Isić Suada, sin Adema od 5.7.1992. godine
84. " Isić Nihadu, sin Adema od 5.7.1992. godine
85. " Gusk Drago, sin Ante od 5.7.1992. godine
86. " Brkić Brano, sin Marijana od 5.7.1992. godine
87. " Radžić Remedana, sin Sulejmana od 5.7.1992. godine
88. " Bočnjak Franje, sin Marijana, od 5.7.1992. godine
89. " Mehmedović Fahrudin, sin Adema, od 5.7.1992. godine
90. " Isić Rođida, sin Sinana, od 5.7.1992. godine
91. " Corić Ferida, sin Adila, od 5.7.1992. godine
92. " Hadžihaganović Murisa, od 1.7.1992. godine
93. " Klječanju R-dejira iz Džulića od 22.6.1992. godine
94. Izvještaj sačinjen dana 17. 6.1992. godine
95. Izjava lično napisana od Jovanović Nomčila
96. petvra o privremenom oduzimanju predmeta od Čosić Svjetlane
97. izjava uzeta od Dikadžić Hajrudina, sin Žemca od 30.6.1992. godine
98. izjava NN lica
99. izvještaj Marjanović Dragana
100. odobrenje potpisano od strane Lugonjić Alje
101. spisak predmeta oduzetih od načelnika Andrije Bjeloševića
102. izjava Moralić Sejfudina
103. izjava Martinović Jozu
104. izjava Vidić Slavku
105. izjava Ivozić Zefu
106. izvještaj o koristenju usluge operativne grupe iz Boboja.
107. Službena zabilješka sastavljen u vozi izveda iz banke u Tesliću
odigrnutim doviznim iznesima - ukupno 47 stranica, odnosno lista
pisanih matrijala.

NACIONALNI STANICE,
Radulović Predrag

Сачињена, дана 26.6.1992. године у просторијама Станице јавне безбедности Теслић, у вези обављеног разговора са:

БЕЋИРОВИЋ ЈАСМИНКОМ, жене Хајрудина, дјев. презиме Салкић, у вези случаја Бећировић Хајрудина син Османа, рођен 1955. године у Теслићу, станује у ул. М. Мирковића бр. 12, НК-а радника, запослен у "Дестилацији" Теслић, у брикетари.

Пошто је исти био приведен у просторије СЈБ изјава узета 9.6.1992. године од инспектора СЈБ Теслић, након чега је пуштен кући.

Из куће се није удаљавао нигде, био је болестан, док је ноћу 22.6.1992. године око 21,15 часова одведен у непознатом правцу. Пред кућу, како изјављује Јасминка, дошли су чејр и еебее, особе са "Мерцедесом", свјетло зелене боје, без регистрације. Особа у маскирној униформи, с бијелим опасачем, висине од око 185 см, добро ћелав, згодан, користи лосиона, највјероватније "МАЧХО", уредан ћелав, изразито ријетке, косе, коса свјетло бр. аон. Та особа је ушла у кућу, мислим, да је тамније пути, стар око 27 година, чело и нос су му равни, без удубљена, међу очима, на коријену носа. У пратњи му је био нижи човјек, висини око 180 цм, добро ћелав, плаво жуте косе, ковричаве, лице округло, дебело, црвен у лицу, лице је храпаво, лице као да је од бодљица, први што је ушао у мој стан рекао ми је, гдје је муж, пошто је муж лежао, рекла сам да је ту, исти је читаво вријеме држао обoren поглед, тако да му ни једног тренутка, нисам могла видjetи очи, шта вам треба мој муж, пустили су га из СУП-а, ништа није крив. Затим је ај рекао: "Треба нешто да га испитамо и он ће се вама вратити". Овај други уопште није улазио у кућу, и он ће се стајаопоред улазних врата, анпомињем, први кадаје ши него је стајаопоред улазних врата, анпомињем, први кадаје ушао у кућу, имао је пиштол, марку и калибар незнам, Дане, 24.6.1992. године око 09,30 часова Јасминка је обавијештена од стране ЦЗ-е писменим путем, да је њезин муж нађен мртав, и сахрањен, на гробљу "Крушевље" у Стеваку.

Након ове обавијести, ја сам кренула у Стевак, да видим, да ли је то тачно, да је мој му сахрањен, а успут срела самвозача Гојкић Мирка, зв. Жућо, на мосту на ријеци Усори, пошто ме Мирко мало чудно погледао, а комшије смо, ја сам га питаја, да ли нејдо зна за мог мужа, он ми је рекао, да је муж мртав, и да се налази у мртвачници, да још није сахрањен. Замолила сам Мирка да с њим одем до мртвачнице, да видим супруга, пошто је Мирко имао кључ отворио је мртвачницу, гдје сам препознала свог мужа, одјећа коју је имао на себи, билаје сва мокра, налицу је имао рану, која највјероватније потиче од метка. Како сам препознала свог мужа, а све је било припремљено за сахрану, тада смо ја и моја сестра једине присуствоале сахрани 24.6.1992. године, сахрањен је односно на надгробном спаку стоји број 17, нема имена, и презимена, а знам тачно да је то мој муж, а из неких разлога, то стоји, није ми познато. Упсут је Гојкић причао, да је маг мртвог пронашао у селу Јукриници, засеок Галамићи у ријеци, а незнамо како се зове ријека.

ОВЛАШТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ,

SRPSKE REPUBLIKE BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBIJEDNOSTI BANJALUKA
STANICA JAVNE BEZBIJEDNOSTI
T E S L I Ć

02117118

Broj:

Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Isić Smajo, sin Kasima i majke Fatima, rođene Begović, rođen 13.6.1959. godine u G. Renković, opština Teslić, po zanimanju radnik, Musliman, nastanjen u G. Renković, opština Teslić.

"Mene je 14.6.1992. godine privela milicija, znam da su tesličeni, ali nemogu se po imenima sjetiti ko je. Ja tada, keo ni ranije nisam imao nikakvo oružje kod sebe, niti sem se suprostavljao prilikom privodjenja. U SUP-a me saslušao milicioner Dović i na taj postupak nisam niko ne primjedbi. Poslije toga sam prevezan u TO i znem kada sam išao da je bilo teško izdržati jer je prethodno u toj sali bačen suzavac, a ko ga je bacio ja neznam. Jednog dana, mi je ovdje oduzet "Seko pet", kada je od svih oduzimano. Prilikom dolaska u SUP-a znam da me je tukao neki u šarenoj uniformi duže kose, koji je imao naočale na glavi podignute na kosu, i to palicom po glavu nekoliko puta. Poslije toga mislim nisam dobivao nikakvih udaraca.

Prilikom djejstva u Renkoviću, ja sam smjestio ženu i djecu u jedan podrum, a ja sam pobegao u potok prema Kadinovcu, ustvari odmah ispod moje kuće. Tu je bilo još dosta svijeta, ali niko nije imao nikakvo oružje. Tu smo se najviše krili zbog granata."

Izjavu dao:

Isić Smajo

Zapisničar:

Izjavu dao:

(3)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBIJEDNOSTI BANJALUKA
STANICA JAVNE BEZBIJEDNOSTI
T E S L I Ć

02117119

Broj: 15-9/00
Datum: 6.7.1992. Godine

I Z J A V A

Zec Hamil, sin Muje, i majke Nefe, rođena Isić, rođen 1.11.1974. godine u K. Varoši, po zanimanju fizički radnik, Musliman, stalno nastanjeno G. Rankoviću, opština Teslić.

"Ja sam 14.6.1992. godine, pošao iz Rankovića u Mrkotić, gdje mi se nalaze roditelji, odnosno u Planje. Negdje oko Ruževića našla me vojska i odveli u neku školu. Tu su me udarali da ja više nisam znao ni kuda me voze ni što govorim. Inače, nisam učestvovao ni u kakvim vojnim formacijama niti paravojnim, a za vrijeme djejstava u Rankoviću, bio sam u podrumu Isić Brajko, gdje je bilo dosta žena i djeca. Prilikom hapšenja, kao ni do tada, nisam imao nikakvo oružje, niti sem pružao kakav otpor. Kada su me doveli u SUP-e i tamo su me tukli u prostoriji proko puta dožurne službe, gdje su me inače unijeli jer nisam mogao hodati. Ko me je tukao ja neznam. Poslije toga sam bio na saslušanju kod nekog civila, ali na taj postupak nemam primjedbi, jer je isti bio korekten. Jedino neznam što sam pričao. Poslije toga su me prenijeli u TO i tu sam ležao i kasnije probao sam da se sjetim što sam sve pričao, što nisam uspio. Ovdje su mi oduzeli ličnu kartu i novčanik bez novca, kao i kajš za pantalone. Prvi dan kada sam došao i tu su me neki tukli i to u šerenim uniformama, a čime su me tukli neznam. Mislim da su tukli nokim palicama, drvenim koljem i nogama. Venjske povrede su mi uglavnom nestale, a osjećam bolove u predjelu rebara na lijevoj strani, a neznam da li imam uputarnjih povreda."

Izjavu dao:

Zec Hamil
Zec Hamil

Zapisničar:

Izjavu uzeo:

MJ

02117120

04

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBUDNOŠTI BAIJALUKA
STANICA JAVNE BEZBUDNOŠTI
T E S L I Ć

Broj: 15-9/09-
Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Isić Hamzalija, sin Huseina i majke Hanife, rođena Begović, rođen 18.4.1967. godine u G. Šenkoviću, opština Teslić, po zanimanju radešnik, Musliman, nastanjen u G. Šenkoviću, opština Teslić.

"Ja nisam bio u nikakvima vojnim formacijama, nisam imao nikakvo oružje, a u vrijeme pucanja u Šenkoviću, krio sam se po podrumima sa ženom i djecom, a jedno vrijeme bio sam u Potocenima kod punca Radiković Mehmeda. Danas, 14.6.1992. godine, sam pošao za Doboj, pa me je vojska uhvatile u njegdje u Žarkovini. Tu su me skinuli golog i udarali kundecimo, rukama i nogama kao i palicom, te golog vodili kroz selo do Doma. Vezali su mi ruke žicom, a polije toga su me odveli pred SUP-om. U SUP-om me saslučavao neki čovjek u šaronoj uniformi, ali ja ga neznam i prilikom saslušanja me takođe tukao i to nekim predmetima koje je neznam što su. Ikušavao me prisiliti da kožem ono što nisam znao niti sam u bilo čemu učestvovao. On je nešto pisao, ali ja neznam što. Poslije toga sem prevezan u TO i tu me tukao takođe jedan u ša enoj uniformi i jedan u plavoj uniformi, tako što su me oborili na pod i gurali mi maramicu u usta da se nemogu jenjavljati i tukli me nogama, posvim dijelovima tijela. Heni nije ništa oduzeto. Više me niko nije tukao, ali me je jedan dan izvodio taj isti koji me je tukao i pitao kako se osjećam. Mene nije saslučavao istražni sudija, a od povreda imam još uvijek povrede na zglobovima ruku i na lijevoj stroni robare, a tako i na streni desnog bubrega."

Izjavu dao:

Isić Hamzalija

Isić Hamzalija

„spisničar:

Izjavu uzeo:

02117121

(a)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBIJEDNOSTI BAĐALUKA
STANICA JAVNE BEZBUDNOSTI
P. S. B. J. I.

Broj: 13-9/09-
Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Isić Rifet, sin Zaima i majke Umije, rođena Šoujić, rođen 1.9.1967. godine u G. Đanković, opština Teslić, po zanimanju rođnik, Musliman, nastanjen u G. Đankoviću opština Teslić.

"Je nisam bio ni u kakvim vojnim niti perevojnim formacijama i nisam nikada imao nikakvo oružje. Dena, 14.6.1992. godine, sam pošao za Ružović, a zatim sam se vratio jer nisam mogao proći pa su me uhvatili civilni i sproveli do Bošića. Oni me nisu tukli, a je se nisam suprostavljao. Tu je došla milicija odnosno neka lica u šarenim uniformama, koje su me tu odmah tukle nogama, a zatim me oborili i ponovo tukli, te me jedan od njih udario od nito o zatim ubacio u auto. Nisam ko su ti ljudi. U SUP-u su me sesluževalo tojice, takođe u šarenim uniformama i tu su me tukli tražeći da priznam da som imao oružje i kopao crvene robove. Jo ničam kopao robove, niti som imao oružje, a noznam što sam njima izjavio. U SUP-u sam zadržan dvije noći i jednu dan, kada su me prevezli u TO, gdje su me takođe na ulazu gezili nogama i tukli, a je neznam ko. Mislim da je tu bio neko u šarenoj uniformi, a dvojice u plavim. Tu su me tukli jedan u šarenoj, a jedan u plavoj uniformi koje je neznam i nemogu dati opis. Poslije toga sam zatvoren i nije me više niko tukao. Ja nisam sesluživen od strane istražnog sudjela, eduzete su mi lične karte i vojne knjižice. Povreda trenutno nemam nikavih osim bolova u predelu kičme."

Izjavu deo:

Isić Rifet

Zapisničar:

Izjavu uzeo:

02117122

(06)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBEDIĆENOSTI BAJEJ ALIKA
STANICA JAVNE BEZBEDIĆENOSTI
BOSNA I HERCEGOVINA

Broj:

Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Karabegović Hajrudin, sin Sofete i majke Hajre, rođeno
Isić, rođen 20.7.1971. godino u Doboju, po zanimanju
rednik, po nacijonalnosti Musliman, nastanjen u G. Rankoviću,
opština Teslić.

"Ja nisam bio ni u kakvim vojnim niti pravojnim formacijama,
i nisam imao nikakvo oružje. Držao sam samo stražu prije
dozadjača u Rankoviću na jedno 7-8 dana kada je pučelo, ja sam
bio ispod stoponica komšijine kuće jer sam se tu sakrio od
granate. Tada nisam imao oružje niti je ko samu bio sa oružjem.
Doveden sam 15.6.1992. godino i znem da me dovela milicija iz
Rankovića. Tom prilikom nisam pružao nikakav otpor, a ni mene
nije niko tukao. U SUP-u me ispitivao neki civil, njegov postupak
bio je korekton, ali je tu povremeno dolazio jedan u čaronoj uniformi
duže koso sa nočnjakom na kosi i udario me šekom, no nema
i to po glevi i tijelu. Poslije toga sam prevezen u TO i tu me
više niko nije udario. Od stvaria mi je odrezano odnosno predstavljanje
samo novčanik 5.000 dinara, vozničku dozvolu, ličnu kartu ručni
sot i još neke dokumente. Konec nije sašluževao istražni sudijski
a nije mi niko tražio nikakve srce, niti me ko ucjenjivao."

Izjavu dao:

Karabegović Hajrudin
Karabegović Hajrudin

Popisničar:

Izjavu uzeo:

02117123

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BESPLJUDNOG I DANJATIKA
STANICA JAVNE BEZBODNOSTI
R A S T I C

Broj:

Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Kavazović Kresim, sin Hase, i majko Majrija, rođena Išić, rođen 26.9.1954. godine u Tešnju, po zanimenju rđnik, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u Gornjem Renkoviću, opština Teslić.

"Ja nisam bio ni u kokvima vojnim niti para vojnim formacijama, niti sam bilo kada imao bilo kakvo oružje. Za vrijeme dejstva u Renkoviću, ja sam se krio na tovoru kuće moje oca tako što sam stekao neke fosne i bundu, jer sam se bojao čak i mještana. Doveden sam 15.6.1992. godine, u BH Teslić i to dovelo me milicija iz Renkovića. Prilikom prihvatanja nisam pružao nikakov otpor i nisam imao ništa kod s sebe. Milicija me tom prilikom nije tukla, ali me neko tukao u Renkovići u SUP-ču, neznam ko je jer sam bio okrenjen zidu. Bio sam na poslušanju u SUP-ču kod rđnika SUP-ča kojem neznam ime i koji postupak je bio korakten. Poslije toga su me prevezli u TO i više me niko nije uđerao. Neznam razlog zbog čega sam privoden, nije me poslušavao istražni sudija. Od mene je oduzeta vojna knjižica, lična karta, 11.000 dinara, aevščen ručni set kvorcni i još nekih dokumenta.

Ja nisam učestvovao na stražarsko niti sam kopao rovove, jer sam invalid. Povreda trenutno nemam nikakvih."

Izjavu dao:

Kavazović Kresim

Kavazović Kresim

Zapisnikar

Izjava uzeo:

H. M. /

(B)

02117124

SRPSKE REPUBLIKO BOŠNA I HERCEGOVINA
 MINISTARSTVO ZA UHUPRAJNU I PONOVU
 CENTAR SLUŽBI BESĀBIJ ADHOSET BANJALUČKA
 ŠTANICA JAVNE BEZLJUDNOSTI
 T-13-11-1

Broj: 13-9/09-
 Datum: 6.7.1992. godine


IZJAVA

Begović Ismet, sin Mehmeda i majke Majre, rođena Isić, rođen 14.2.1949. godine u G. Šenkoviću, po zanimanju vozač, po nacionelnosti Musliman, nastanjjen u G. Šenkoviću, opština Teslić.

"Tokom pucnjave u Šenkoviću, ja sam cijelo vrijeme bio u svom podrumu sa ostalim mještaninima, odnosno sam bio u podrumu, a kof sebe nišam imao nikakvo oružje. Ja imao nisam imao ni ranije bilo kakve oružje, a znao sam da je brat u svojoj kući imao pušku pušpericu, pa kada se privredio oružje na traktor, ja sam istu pušku preuzeo na traktor. Nisam kopao nikakve revove i nisam ih stvrdio u bilo kakvim vojnim ili paravojnim formacijaima. Imao sam komiče kojeg sam doveo da vozi ko je god imao dozvolu, ne znam da li je što vezano za taj komič. Priveden sam 16.6.1992. godine iz Šenkovića, a privela me milicija i te milicioneri koje jo znaju izvidjenja. NI tom prilikom nisam imao oružje niti sam pružao otpor. Nične niko tu nije tučao osim kada sam priveden u SUP-ə neko me u čekociuci udario, odnosno udario me u TO dok sam stajao uzo zid. U SUP-ə mo saslušao netko u žerenzj uniformi, ali me nije bukao. Od nene je oduneto lična karta i 5.600 dinara, novca, i to u TO kada su svi predstavili svoje stvari.


Mene je saslušao istražni sudija i odredio mi pritvor."

Izjavu deo:



Opisničar:

Izjavu deo:



02117125

(B)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBEĐIĆA UJEDINJENOGA
STANICA JAVNIH SAVETIJA
Tuzla

Broj: 15-9/09-

Datum: 6.7.1992. godine

I M J A V A

Isić Huska, sin Šinosa i majke Dajle, rođena Isić, rođen 9.10.1955. godine u G. Renkoviću, opština Teslić, po zanimanju radeći, Musliman, nastanjene u G. Renković, opština Teslić.

"U vrijeme djejstava ja sam bio u kući, a zatim u putu, te poslije, to pored "klouča" u potoku, te se sam nisam imao nikakvo oružje, a onda sam u kući imao automat kojeg je kod mene ostavio Isić Ilijo, sin Dajle. Taj automat sam predao na traktor, a ranije nisam kopao povrće. Privoden sam 16.6. 1990. godine i te milicija mi privela. Tom prilikom nisam kod sebe imao nikakve oružje i nisu mi prišlo obzor. Miliciji me nije tukla prilikom privodenja, a osluškivanje me učinili u plavoj uniformi u BBI-e, a dolazio je i jedan u šarenoj uniformi i udario me. Ja sam ga automatom objasnio, a onda su mi prevezli u TO. Ovdje je dolazio tokom još u šarenoj uniformi i popisivao imena, a još dan su dolazili u plavoj uniformi izveli su mene i šemaroli. "a nećemo ka su ti milicijanci. Tukli su me zbog sbog toga što radim u Sloveniji, što imam slovenačkih dinstsa i vizu, u presegu. Ovdje mi je oduzeto pasčić, vozačka, lično, odnosno "četvrtstvarne knjižice, 5. žen dijura, 20 šilinga, 460 slovenačkih tolara i još neko dokumenta.

Nene nije sasluševao istražni sudija.

Nemam nikakvih povreda,"

Izjavu da:

Zapisničar:

Izjavu da:

Isić Huska

Isić Huska

02117126

SRPSKO KRALJEVSTVO
SRPSKA REPUBLIKA BOŠNJA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POREDOVLE
CENTAR SLUŽBI BEZBEDIĆDORFI SANJALUKA
STANJICA JAVNI DOKOJEDBOVI
T S S L 1

Broj:

Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Grđanin: Karabegović Emko, sin Žane i majke Mezife, rodjen je Horić, rodjen 2.1.1953. godine u G. Renkoviću, sa zanimanjem zidar, po nacijonalnosti hulimen, nastanjen u G. Renkoviću, opština Teslić.

"Ja nisam bio ni u kakvim vojnim niti perevojnim formacijama, a neposredno prije djejstava, kao i u vrijeme djejstava, u mojoj kući bilo je lovčki puški Ivić Rujo, sin Smajla, koju je on imao na odobrenje. Te kada je pošao u Švicarsku ostavio je tu pušku kod mene. U vrijeme djejstava je sam se skrивao po potocima, a pušku sam prenudio Iviću Bojicu nino, uzeo je i prodao na traktor, Božinović Adomu koji je vozio oružje. Privoden som u CUP-a 16.6.1992. godine, kada mo saslušao Dević i na postupak privodjenja i saslušanje nemam nikakvih primjeđbi, a imam i sam sve to. Iselije bilo sam privoden u TO i tu udržan do seda. Ili tu mo niko nije bukoo, a oduzeta mi je samo lična knjiga. Nije niko od mene tražio nikakve pare."

Mene je saslušao istražni sudija".

Izjevu deo:

Karabegović Emko

Zapisničar:

Izjevu izvo:

021171267(11)

SRPSKA REPUBLIKA BOŠNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR STUDENI BAVLJENJA 1990. SFI BAČKO BLAŽE
STANICA JAVNE BEZBEDI SODIĆ

Broj: 15-9/02-
Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Šehrić Izet, sin Mehje i majke Fatime, rođena Kešinović, rođen 24.3.1962. godine u G.Tesliću, opština Teslić, po zanimanju apsolvent na veterinarskom fakultetu, po nacionalnosti Musliman, ustanjen u G.Tesliću, opština Teslić.

"Ja sam privoden iz SO-e 10.6.1992. godine, i to privoce neki u maskirnoj uniformi krupniji čovjek. Tom prilikom nisam kod sebe imao oružje i nivom pružao otvor. Nije me tada ni tukao tež ko me jo privodio. Mislim da je razlog mog privodjenja što som ja bio predsjednik SDA na nivou Opštinske organizacije i što som ilegalno nabavio automatsku pušku, a to oružje kao i svoj vlastiti pištolj za koji sam imao odobrenje predali mo komandi u Đuliću, prije izbijanja sukoba u G.Roukoviću. U SUP-e me je poslužio jedan civil i na taj postupak nemam nikakvih primjedbi, ali sam dobio par udaraca u to vrijeme od nekog čovjeka u maskirnoj uniformi kojeg ja neznam. Poslije toga privoden sam u TO gdje sam zatvoren i nije me niko tukao, od stvari mi je oduzeta lična karta, ručni sat "Seiko 5", oko 10.000 dinara i 50 DM i kasiš, a sve je to oduzeto pred SUP-e. Poslije toga u TO oduzeto mi je 3.000 dinara za koje u tom momentu nisam znao da ih imam. Povreda nemam nikakvih.

Mene je poslušao istražni sudijs u TO."

Izjavu dao:

Šehrić Izet

Zapisničar:

Izjavu uzeo:

02117128

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI
T E S L I C
Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Džananović Mehmeda Mešir, majke Fatime, rođenja Duranović, rođen 11.03.1954.g. u G.Rankoviću, opština Teslić, oženjen, otac jednog djeteta, Musliman, stalno nastanjen u G.Rankoviću opština Teslić, po zanimanju zidar, je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom licu CSB Banja luka izjavio sljedeće:

U ponedjeljak, 15.6.1992. ja sam se po naredbi odazvao na radnu obavezu - rad na lokalnom putu kroz selo G. Ranković, kada su mene i neke moje poznanike iz Rankovića radnici civilne milicije kombijem prevezli u SJB Teslić. Prilikom privodenja ja nisam pružao nikakav otpor, kod sebe nisam imao vatrenog oružja, a inače nikad nisam posjedovao oružje, legalno niti ilegalno. Prilikom privodenja milicionari nas nisu tukli. Nakon privodenja i smještaja u prostorije za zadržavanje naredjeno nam je da se okrenemo prema zidu i tada sam tučen ja i moji drugovi od nepoznatih lica u maskirnim uniformama. Poslije toga samnom je jedan milicionar obavio razgovor na okolnosti posjedovanja oružja, ali je on prema meni bio korektan. Naime, neko me je prijavio da sam posjedovao vojničku puštku -M-48 koju nikad nisam posjedovao, pa je protiv mene podnešene krivična prijava. Ispravljam se mene ovdje nije niko pozivao dok sam u zgradi TO pa možda prijava nije ni podnešena. Ovdje mi ništa nije oduzeto izuzev lične karte, ali su mi vojnici u šarenim uniformama od kuće otjerali zaprežna kola i jednog konja i nije mi poznato gdje se to sada nalazi. Nisam član ni jedne partije, vojno nisam organizovan po bilo kom osnovu ni na bilo kojoj strani. Trenutno nemam nekih tjelesnih povreda za koje bi mi trebala ljekarska pomoć. U vezi prednjeg nebih imao šta više da kažem, a sve što sam rekao je tačno.

IŽJAVU DAO,
Džananović Mešir

ZAPISNIČAR,

OVLAŠTENO SL. LICE

02117129

(15)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRASNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
T E S L I Ć
Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Šahić Saliha Hasan, majke Sećire, rođene Djogić, 20.03.1951g. u G. Rankoviću, opština Teslić, oženjen, dvoje djece, Musliman, stalno nastanjen u G. Rankoviću, opština Teslić, nezaposlen, je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

Mene su radnici civilne milicije SJB Teslić iz sela Rankovića priveli u utorak, 16.06.1992.g. Prilikom privodenja ja im nisam pružao otpor, niti sam kod sebe posjedovao vatreno oružje. Takođe i oni su se prema meni ponašali korektno. Prilikom privodenja u prostorije SJB Teslić mene je tukao jedan muškarac meni sasvim nepoznat, i mislim da nije iz Teslića, a bio je u maskirnoj uniformi. Dok sam se nalazio u zgradi TO gdje se i sada nalazim oduzet mi je ručni časovnik, novčanik u kom je bilo 5.500 din i 20 DM i lična dokumenta. Dok sam se nalazio u zgradi TO nije me niko tukao. Protiv mene je podnijeta prijava, jer sam posjedovao vojničku pušku M-48 koja nije moje vlasništvo. Napomenuo bih da nisam član ni jedne političke partije, da vojno nisam angažovan u bilo kom pogledu ni na bilo kojoj strani. Trajutno nemam nikakvih ljelesnih povreda za koje bi mi trebala ljekarska pomoć.

IZJAVU DAO
Šahić Hasan

Sohić Hasom

ZAPITNIČAR,
M. Š.

OVLAŠTENO LIČICE

02117130

(14)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI

T E S L I C

Tešlić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Isić Omara, Emko, majko Nure, rođena Huskić, 31.07.1949.g. u G.Rauković
Teslić, oženjen otac dvoje djece, Musliman, stalno nastanjen u Rankoviću,
Opština Teslić, po zanimanju zidar, nezaposlen je dana 06.07.1992.g.
ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

Ja sam po radnicima milicije iz sela Rankovića gdje sam nastanjen priveden u prostorije SJB Teslić. Prilikom privodenja nisam pružao nikakv otpor kod sebe nisam imao nikakvo oružje, tokom privodenja i čitavo vrijeme dok sam se nalazio u zgradi SJB i ovdje u zgradi TO niko me nije tukao. Inače ja sam posjedovao automat koji sam legalno nabavio i koji sam dao svome puncu Sadiković Murat, od kojega je inače i oduzet. Nisam učestvovao u oružanim borbama u G. Rankoviću. Sada nemam nekih povreda za koje bi mi trebala lječarska pomoć. U vezi prethnjog ne bih imao više šta reći.

IZJAVU DAO

Isić Emko

Emko

ZAPISNIKAR,

16/07/

CVLJENENO SL-LICE

Dile

02117131

(15)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI

T E S L I Ć

Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Kahrimanović Mehmeda Mujo, majke Hatidže, rođena Mušić, 08.02.1956. u G. Tesliću, oženjen, otac jednog djeteta, Musliman, stalno nastanjen u G. Tesliću, opština Teslić, VKV automehaničar, DD- Jugoprevoz Teslić, je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

Mene su radnici civilne milicije pripadnici CSJB Teslić u srijedu, 17.6.1992.g. priveli u slubžens prostorije, a samom je informativni razgovor obavljao Dević Nanad. Prilikom privodenja nisam pružao fizički otpor, kod sebe nisam imao oružje, a odnos milicije prema moni, kako prilikom privodenja, tako i u prostorijama bio je korekstan. Iz SJB Teslić prebačen sam u prostorije TO gdje se i danas nalazim. Ja nisam vojno angažovan ni po bilo kom osnovu ni na bilo kojoj strani, nisam član ni jedne političke partije. Illegalno sam inače nabavio automatsku pušku, kada je to da kažem već bilo u modi i običajeno da se nabavlja, i na blagovremeno na zahtjev vlasti prijavio i predao. Ovdje su me 17.6. kada sam doveden u prostorije TO strahovito tukli meni nepoznata lica u plavim uniformama. Trenutno nemam nikakvih tjelesnih povreda za koje bi mi bila potrebna ljekarska pomoć.

Od ličnih stvari mi je oduzeto: sat, prsten, lančić zlatni sa dva privjeska, i lična karta.

IZJAVU DAO,
Kahrimanović Mujo

Mujo

ZAPISNIČAR,

Milutin

OVLAŠTENO SLUŽICE

[Signature]

02117132
16

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
T E S L I Ć
Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Mešinović Hasana Šaban, od majke Šeće, rođene Zukanović, 20.07.1944.
g. u G.Tesliću, opština Teslić, oženjen, otac troje djece, Musliman, stalno
nastanjen u G. Tesliću, opština Teslić, po zanimanju taksista, je dana 06.
07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSE Banja Luka izjavio sljedeće:

Mene su u utorak, 16.6.1992.g. radnici SJB Teslić od moje kuće u G. Tesliću priveli u službene prostorije, u službenim prostorijama samnom je razgovor obavio Dević Nenad, tokom privodjenja nisam pružao fizički otpor, niti je bilo potrebe, kod sebe nisam imao vatreñog oružja, tokom privodjenja i u službenim prostorijama odnos prema meni je bio korektan i na isti nemam primjedbi. Iz zgrade SUP-a prevezem sam u prostorije TO gdje se i danas nalazim. Isti dan kad sam došao u prostorije TO mene je tukao nepoznati muškarac u maskirnoj uniformi sa nekakvom paljom, pojedinci su brojali udarce i kažu da su nabrojali 40 - 50 udaraca, te da više nisu mogli brojati. TO mi je prvi puta da dobijem batine, poslije toga nisam više dobio batina. U zgradi SUP oduzeti su mi novčanik i lični dokumenti, a rečeno mi je da ostavim sat i novac kod sebe, a u zgradi TO oduzet mi je sat, 3800 din, 100 DM opasač za pantalone i pertle. Napomenuto bih da vojno nisam organizovan ni u kom pogledu ni na kojoj strani. Osjetim strahovito bolesti u predjelu kičme, a jedno vrijeme sam mokrio krv i mislim da bi mi bila potrebna ljekarska pomoć. Protiv mene nije podnešena krivična prijava, niti ima kakvog razloga, ni do danas mi nije poznato zbog čega sam priveden.

IZJAVU DAO,
Mešinović Šaban

Šaban

ZABRŠNIČAR,

OVLAŠTENO SL. LICE

02117133

(17)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
T E S L I Ć
Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Kahrimanović Saliha Raih, majke Fatime, rođena Mujkanović, rođen 18.05.1957. g. u G. Tesliću, oženjen, otac dvoje djece, Musliman, stalno nastajnen u G. Tesliću, po zanimanju metalostrugar, je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB Banja luka izjavio sljedeće

Ja sam po pripadnicima SJB Teslić Bubić Mirku i drugima u utorak, 16.6. 1992.g. priveden u službene prostorije, a 17.6. samnom je obavljen informativni razgovor na okolnosti posjedovanja vatrenog oružja. prilikom hapštenja i privodenja nisam pružao otpor, niti sam kod sebe imao vatrenog oružja. odnos radnika milicije je prema meni bio korektan, na iste nemam primjedbi. U prostorijama SJB oduzet mi je opasač, zdravstvena knjižica i lična karta a ovdje u zgradi TO oduzeto mi 7.000 din zlatna burma i ključevi od kuće. Napomenuo bih da me nije niko tukao niti u zgradi SUP niti u zgradi TO. Napomenuo bih da vojno nisam organizovan na bilo kom pogledu ni na kojoj strani, nisam član ni jedne političke partije. Nemam nikakve tjelesne povrede, trenutno se osjećam zdrav. Nije mi poznato zbog čega sam priveden, niti zbog čega sam zadržan.

IZJAVU DAO,
Kahrimanović Raif

KR

ZAPISNIČAR,

OVLAŠTENO SL. LICE

02117134

(18)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
T E S L I C
Teslić, o6.o7.1992.g.

I Z J A V A .

Mešinović Hasan sin Adema, majke Hedžiba rodjena Vehab, rodjen 22.1.1954. u G. Tesliću, oženjen otac dvoje djece, Musliman, po zanimanju vozač, stalno nastanjen u mjestu rodjenja, dana o6.o7.1992.g. ovlaštenom licu CSB Banja Luka izjavio je sljedeće:

Mene su pripadnici civilne milicije SJB Teslić priveli u službene prostorije u srijedu 17.6.1992.g. Prilikom privodenja nisam pružao otpor, kod sebe nisam imao oružje, a i njihov odnos prema meni bio je krajnje korekstan. U službenim prostorijama samom je obavio razgovor Nedić Milan, na koji takodjenemam nikakvih primjedbi. Odatle sam prebačen u prostorije TO gdje se i sada nalazim. Pošto sam imao ilegalno pušku M-48 protiv mene je podnijeta prijava. Pomenutu pušku sam inače na vrijeme vratio zvaničnim vlastima. Tučen sam samo prilikom dovodjenja u zgradu TO i poslije toga nije me niko tukao. Trenutno nemam nikakvih tjelesnih povreda za koje bi mi bila potrebna ljekarska pomoć.

Ovdje u zgradi TO oduzet mi je ručni sat, 200 DM, jedna novčanica da li hiljadu ili deset hiljada lira nije mi poznato. Izvjesna količina hrvatskih dinara i neznatna količina jugoslovenskih dinara, te lična dokumenta. Vojno nisam organizovan ni u kom pogledu ni na kojoj strani, nisam ni jedne političke partije, nisu mi poznati razlozi zbog čega sam priveden i zadržan. U vezi prednjeg nebih imao više ništa da kažem.

IZJAVU DAO,
Mešinović Hasan

ZAPISNIČAR,

OVLAŠTENO GL. LICE,

02117135

(R)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
T E S L I C
Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Kahrimanović Nusret, sin Zahida, majke Zejne, rođena Sadiković, ol.ol. 1967. u G. Tesliću, razveden, Musliman, stalno nastanjen u G. Tesliću, po po zanimanju autolimar, je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće

U srijedu 17.06.1992.g. ja sam po radnicima SJB Teslić od moje kuće u selu G. Teslić priveden u službene prostorije. Prilikom privodjenja nisam pružao otpor, niti sam prilikom hapšenja kod sebe imao oružja. Odnos radnika SJB prema meni bio je krajnje korektan, i dok su me privodili nisu me tukli. Kod sebe nisam imao nikakvih dokumenata niti predmeta, tako da mi ništa nije ni oduzimano. Tokom razgovora u SJB Teslić utvrđeno je da sam ja kod sebe bespravno držao jednu ručnu bombu (crna sa plastičnim omotom) pa je protiv mene podnijeta krivična prijava u SJB Teslić, te sam već saslušavan. Dok sam se nalazio u zgradi SUP Teslić i tokom privodjenja kao i u zgradi TO niko me nije tukao, tako da sada nemam nikakvih tjelesnih povreda, i osjećam se zdrav. VOjno nisam organizovan ni u kom pogledu ni na bilo kojoj strani.

U vezi prednjeg ne bih imao šta više reći.

IZJAVU DAO,
Kahrimanović Nusret

Nusret

ZAPSNIČAR,

OVLAŠTENO SLUŽBE

02117136 (20)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRASNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI

TESLIC

Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Mešinović Osmana Ibro, majke Džehve, rođene Omerović, rođen 1932.g u G.Teslić, oženjen otac 5-oro djece, po zanimanju radnik; stalno nastanjen u mjestu rodjenja, je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

Mene su radnici milicije SJB Teslić zajedno sa mojim rodjakom Šabanom priveli u utorak 16.6.1992. u službene prostorije SJB u Tesliću, samnom je obavljen razgovor na okolnosti posjedovanja vatretnog oružja, a pošto nikad nisam posjedovao niti posjedujem, takvu izjavu sam i dao. U momentu hapšenja nisam imao oružja, niti sam pružao fizički otpor, odnos radnika prema tokom privodenja i obavljanja razgovora bio je krajnje korектan. Iz zgrade SUP prebačen sam u zgradu TO gdje se i danas nalazim. Protiv mene nije podnesena krivična niti prekršajna prijava, nisam član ni jedne političke partije nisam vojno organizovan, po bilo kom osnovu ni na bilo kojoj strani. Nije nisam poznato zbog čega sam priveden. U zgradi TO oduzet mi je opasač za pantalone i 1800 din.

IZJAVU DAO,
Mešinović Ibro

Mešinović Ibro

ZAPISNIČAR,

Adrija

OVLAŠTENO SL-LICE

ML

02117137

(P)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI

T E S L I Ć

Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Sadiković Smajil, sin Saliha, majke Nize, rođene Jašarević, rođen 09.05.1952. g. u Pribiniću, oženjen, otac dvoje djece, po zanimanju limar, nastanjen u Pribiniću, je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

Mene su 11.6.1992.g. pripadnici Srpske vojske lišili slobode u selu Buletiću zaseok Pasjača, te su pozvali vojnu policiju koja me sprovela u Pribinić i zatvorili, pripadnici vojne policije su me tukli. Isti dan sproveden sam u SJB Teslić. 12.6.1992.g. samnom je u SJB obavljen razgovor i službeno lice koje je to obavljalo bilo je korektno. Taj dan sam sprove - den u zgradu TO gdje se i danas nalazim. Prilikom privodenja i hapšenja kod sebe nisam imao oružja, nisam pružao fizički otpor. Dok sam se nalazio u zgradi TO u dva navrata sam tučen od nepoznatih lica u maskirnim uniformama. Od predmeta mi je oduzet novčanik, lična karta, 100 DM i dvije ili 3.000 din. a to je oduzeto u Pribiniću i za to nisam dobio nikakvu potvrdu. Nisam član nikakve političke partije, odnosno bio sam član SDA sada nisam više. Vojno nisam organizovan na bilo koji način ni na bilo kojoj strani, nikad anisam posjedovao oružje, ni legalno ni ilegalno. Sada imam povrede grudnog koša na lijevoj i desnoj strani, te mislim da mi je neophodna ljekarska pomoć. Nije mi poznato zbog čega sam priveden, a vjerujem da nije podnešena ni krivična prijava jer za to nije ni bilo razloga.

IZJAVU DAO,
Sadiković Smajil

Leljaon Šejić

ZAPISNIČAR,

OVLASCIENO SL.LICE

02117138

(22)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI

T E S L I Ć

Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Mešinović Muhamed, sin Muharema, majke Zumre rođene Bešić, rođen 15.1.1967. u G. Tesliću, po zanimanju zidar, stalno nastanjen u G. Tesliću, je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

Ja sam se dana 11.6.1992.g. samovoljno prijavio radnicima SJB Teslić a razlog mog prijavljivanja je što me je jednog dana tjerala neka uniformisana lica pa sam pretpostavljao da se radi o miliciji, ali sam ja uspio pobjeći, pa sam se drugi dan odlučio da se sam prijavim. Tad je samnom u službenim prostorijama obavljen razgovor i to veoma korektno, tako da nije bilo nikakvih problema. U prostorijama SJB Teslić dobio sam batina od jednog uniformisanog lica u maskirnoj uniformi kojeg sam ja prvi puta vidiо, i inače ga ne poznam. Iz zgrade SUP prebačen sam u prostoriju TO gdje se i danas nalazim. Nije mi jasno zbog čega sam zadržan, nisam posjedovao vatreno oružje, niti ga danas posjedujem, nisam član ni jedne političke partije Nisam vojno organizovan ni u kom pogledu ni na koju stranu. Trenutno nemam nikakvih povreda zakoje bi mi bila ljekarska pomoć. Ovdje u zgradi TO oduzet mi ručni sat i 6.000 din..

IZJAVU DAO,
Mešinović Muhamed

Muhamed Mešinović
Tuzla

ZAPISNIČAR,

Reka A.

OVLASCHENI SL. LICZ,

Y

02117139

(23)

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZEJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
T E S L I Ć
Teslić, 06.07.1992.g.

I : Z : J : A : V : A :

Karahodžić Ramo, sin Huseina, majke Habibe, rođene Kamenčić, rođen 23.05.1953. g. u Tesliću, a nastanjen u G. Vrućici, oženjen otac 4-oro djece, po zanimanju zidar, stalno nastanjen u B. Vrućici, je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

Dana 5.6.1992.g. kada su se vodile borbe za Stenja, ja sam se zajedno sa svojim bratom i ostalom rođbinom nalazio u podrumu Ristić Mitra u D. Vrućici, tada su došli pripadnici vojske i odveli nas u Pribinić i rečeno nam je da će nas koristi za razmjenu. Mene su u Pribiniću zadržali 7 dana, a zatim sam prevezen u SUP Teslić gdje sam proveo 8 dana, a bio sam zatvoren u prostoriji gdje su bile neke šoške, a pretpostavljam da se radi o nekom magacinu. U Pribiniću nas nisu tukli ali kada smo ulazili u kombi i polazili za Teslić dobili smo par palica, a takođe smo dobili batina kad smo ulazili u SUP. U SUP ja sam samo jednom dobio udarac nogom u stražnjicu. Samnom nije niko obavljao razgovor, niti je od mene uzimana izjava. Nicam član ni jedne političke partije, nisam vojno organizovan po bilo kom osnovu ni na bilo kojoj strani, oružje nisam nikada posjedovao niti ga posjedujem. Sada nemam nikakve povrede za koje bi mi trebala ljekarska pomoći. Razlog mog privodenja sam rekao i drugog razloga nemam. Kod sebe ništa nisam imao tako da mi nije ništa ni oduzeto.

IZJAVU DAO,
Karahodžić Ramo

ZAP. STANICA,

OVLAŠTENO SL. LICE

Karahodžić Ramo

02117140
24

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI.

T E S L I C
Teslić, 06.07.1992.g.


I Z J A V A


Grgić Drago, sin Petra, majke Jele, rođene Pejić, 14.03.1959.g. neoženjen stalno nastanjen u B. Vrućici, je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

Dana 20.6.1992.g. ja sam se nalazio kod svoje kuće na B. Vrućici kada su došli dvojica nepoznatih muškaraca u šarenim maskirnim uniformama i naredili mi da podjem sa njima u SUP. Ja istim nisam pružao fizički otpor, niti sam kod sebe imao vatreno oružje, a moram reći da i oni mene nisu tukli. Kada su me priveli u službene prostorije SJB dobio sam dva udarca palicom na ulazu. Sutradan sam prebačen u prostorije TO u Tesliću, u zgradu TO nije me nikko tukao. Od predmeta mi je oduzet samo ručni sat Seiko 5. i to u zgradi TO. Nisam član ni jedne političke partije, vojno nisam organizovan na bilo koji način, ni na bilo koju stranu, trenutno nemam nikakvih tjelosnih povreda za koje bi mi bila potfrebna ljekarska pomoć. Vjerujem da protiv mene nije podnešena nikakva prijava jer za to nije bilo razloga.

IZJAVU DAO,
Grgić Drago



ZAPISNIČAR,


OVLAŠTENO SL. LICE


02117141

25
Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
T E S L I Ć
Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Ahmetović Hasan, sin Sulje, majke Haife, rođene Šakanović, 26.10.1949.g.
u G. Rankoviću, oženjen, otac 4-oro djece, stalno nastanjen u G. Tesliću,
po zanimanju zidar je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB
Banja luka izjavio sljedeće

Dana 8.6.1992.g. ja sam po radnicima milicije priveden u službene prostorije SJ B Teslić. U službenim prostorijama razgovor je samnom obavljao Dević Nenad, kojeg ja lično poznajem. Prilikom privodenja i obavljanja razgovora odnos prema meni bio je krajnje korektan. Prilikom lišavanja slobode nisam pružao fizički otpor, a kod sebe sam imao pištolj na koji sam inače imao dozvolu od SJB Teslić. Radi se o pištolju CZ 7,65 mm., koji mi je oduzet a za koji nisam dobio potvrdu. Dok sam se nalazio u prostoriji za zadržavanje u SJB Teslić preko puta dežurne službe lukla su nas dvojica u maskirnim uniformama koje ja nepoznajem i mislim da nisu iz Teslića. U zgradi SJB Teslić zadržan sam oko 10 dana kada sam prebačen u zgradu TO gdje se i sada nalazim. Nisam član ni jedne političke partije, niti sam vojno angažovan po bilo kom osnovu ni na bilo kojoj strani. Mislim da od povreda imam lom rebara na lijevoj strani i neophodna mi je ljekarska pomoć. U SUP mi je oduzeta nova bunda i ručni sat marke Seiko i kaiš za pantalone, te lična karta.

IZJAVU DAO,

ZAPISNIČAR,

OVLAŠTENO SLUŽBE

Ahmetović Hasan

02117142
27

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI

T E S L I C
Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Begović Ibro, sin Mustafe, majke Advije, rođena Isić, 8.7.1968.g. u Osivici, oženjen, otac jednog djeteta, po zanimanju radnik, je dana 06.07. 1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

Dana 10.6.1992.g. mene i još nekoliko mojih komšija i poznanika iz stroja gdje nam je vojska naredila da se okupimo izvela pred stroj gdje su nas jedno pola sata tukli nogama, rukama i puškama. Odatle su nas prevezli u Pribinić gdje smo prenoćili jednu noć i gdje su nas strahovito tukli. Kada su nas prevezli u SUP ja sam u prostorijama SUP ostao 8 dana. Dok sam se nalazio u prostorijama SUP nije me nikko tukao. Iz zgrade SUP prebačen sam u zgradu TO. U zgradi TO tučen sam jedno dva tri puta, a to je sitnica kako su to činili u Pribiniću. Osim lične karte ništa mi nije oduzeto jer kod sebe nisam ništa ni imao. Nisam član ni jedne partije, vojno nisam angažovan ni organizovan na bilo koji način ni na bilo kojoj strani. Trenutno sam veoma lošeg stanja i mislim da mi je potrebna hitna ljekarska pomoć, te bi molio da me što prije pustite kući.

IZJAVU DAO,
Begović Ibro

ZAPISNIČAR,
[initials]

OVLAŠTENIO SL. VICE,

Begović Ibro

02117143

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRASNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
T E S L I C
Teslić, 06.07.1992.g.

27
28

I Z J A V A

Karabeagović Safeta samir, majke Hajre rodjenje Isić, rodjen 10.11.1963. u Tesliću, oženjen otac dvoje djece, Musliman, stalno nastanjen u G. Ranković, opština Teslić, je dana 06.07. ovlaštenom CSB Banja Luka izjavio sljedeće.

dana 14.06.1992.g. ja sam se javio na radnu obavezu u G. Ranković oko 14,00 časova iz stroja me je izveo meni nepoznati policajac u maskirnoj uniformi, ja nisam pružao nikakav otpor, u trenutku hapšenja kod sebe nisam imao oružja, prilikom privodenja dobio sam par udaraca i to pred zgradom SUP-a. U zgradi SUP-a samnom je obavio razgovor miliconar u klasičnoj uniformi koji je prema meni bio korektan. Protiv mene je podnijeta krivična prijava i po tom osnovu ja sam uslušavan, a postupak je u toku. Istog dana bio sam zatvoren u zgradi TO gdje se i danas nalazim. Od kad se nalazim ovdje niko me nije tukao, iako znam da su drugi tučeni i to par njih. Nemam nikakvih povreda za koje bi mi trebala nekakav pomoći. Prilikom u prostorije SJB Teslić dok sam se nalazio u prostoriji za zadržavanje i bio okrenut zidu meni su oduzeta lična dokumenta, 200 DM, i 30.000 din, a u jednom navratu u zgradi TO naredjeno mi je da predam ručni časovnik. Za napred navedene predmete nisam dobio nikakvu potvrdu niti mi je poznata sudbina tih predmeta. Nisam član ni jedne političke partije, vojno nisam organizovan po bilo kom osnovu ni na kojoj strani. Oružje nisam nikada posjedovao. Nije mi poznato uopšte zbog čega sam privoden. U vezi prednjeg nemam ništa više da kažem sve što sam rekao je tačno.

IZJAVU DAO
Karabegović Samir

Karabegović Samir

ZAPISNICAR
Malešević Žora

OVLAŠTENO SL. LICE
Trifunović Vlado

02117144

29

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI

T E S L I Ć

Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Isić Asim, Sin Zaima, majke Humije, rođen 02.01.1972.g. u G. Rankoviću, opština Teslić, stalno nastanjen u G. Rankoviću je dana današnjeg ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

U nedjelju 15.6.1992.g ja sam iz G. Rankovića pobegao i imao namjeru da odem u Jelah kod tetke, u Ruževiću sam ličen slobode i tada su me tukli. Nakon čega sam preveden u prostorije TO, prilikom hapštenja nisam pružao otpor, kod sebe nisam imao vatreno oružje. U SJB dao sam izjavu jednom miliconaru koji me nije tukao, naime bio je korektan. Dok sam se nalazio u zgradi TO u jednom navratu tukao me miliconar u klasičnoj plavoj uniformi kojeg ja nepoznam. Ja sam takođe slušavan i ovdje od strane sudske, jer je neko prijavio da sam kopao rov, a ja rov nisam kopao, oružja nisam nikada imao, politički nisam povezan ni u jednoj partiji, vojno nisam organizovan po bilo kom osnovu ni na bilo kojoj strani. Od predmeta su mi samo oduzele samo pertle i opasač za pantalone. Drugih predmeta nisam kod sebe ni imao. Trenutno nemam nikakvih tjelesnih povreda za koje bi mi trebala ljekarska pomoć. Nije mi poznato zbog čega sam zatvoren, jesam li uopšte kriv niti se osjećam krivim ni kom pogledu.

IZJAVU DAO,

Isić Asim

Asim Isić

(K) ZAPITNIČAR

OVLAŠTENO LIČE

02117145

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
T E S L I C.
Teslić, 06.07.1992.g.

(D)
(50)

I Z J A V A

Isić Osman, sin Smajila, majke, Ize Rodjena Kārabegović, rodjen 13.5.1951
Rodjen u G. Ranković, opština Teslić, otac dvoje djece, oženje, Musliman
stalno nastanjen u G. Rankoviću, opština Teslić, je danas 06.07.1992.g.
ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

U ponedeljak, 15.06.1992.g ja sam iz sela Rankovića krenuo u pravcu
Doboja, a imao sam namjeru da otputujem u Italiju, u Vrelima sam lišen slobode
po pripadnicima Srpske vojske. Prevezen sam automobilom u SJB Teslić. U SJB
Teslić tukao me je nepoznati muškarac u maskirnoj uniformi i to kundakom
od puške po predjelu kičme, dok je drugi govorio udri niže po bubrežima
"jebo mu ti mater". U SJB niko sam niti razgovarao prebačen sam u zgradu TO
gdje takođe nije niko sam razgovarao. U zgradi TO samo sam dobio batina
kad sam dolazio, takođe od nepoznatih lica u maskirnim uniformama. I od
tada me nije niko nije tukao. Sada nemam nikakvih povreda, da bi mi trebala
ljekarska pomoć. Vojno nisam organizovan ni nakon strani. Prilikom hapšenja
nisam imao oružja niti sam pružao otpor. Ranije sam posjedovao pištolj, ali
sam ga blagovremeno vratio.

Osim ličnih dokumenata ništa mi nije oduzeto.

IZJAVU DAO,
Isić Osman

ZAPISNIČAR,
(Isić)

OVLAŠTEO SL.Lice

Isić Osman

02117146

SRPSKA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
T E S L I Ć
Teslić, 06.07.1992.g.

54

I Z J A V A

Salkičević Ibre Šaban, majke Fate, rođena Duranović, rođen 23.08.1968.g. u G. Rankoviću, Teslić, oženjen, Musliman, stalno nastanjen u G. Rankoviću, nezaposlen, po zanimanju zidar, je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

Ja sam u nedjelju 14.6.1992. g. iz Rankovića dovezen pred zgradu SJB Teslić. Samnom je bilo još mojih komšija i poznanik, prilikom dovodjenja nisu nas tukli. Prilikom hapšenja ja nisam pružao otpor niti sam kod sebe posjedovao oružje, inače nikada nisam posjedovao oružje niti legalno niti ilegalno, nisam član ni jedne političke stranke, vojno nisam organizovan po bilo kom osnovu ni na bilo kojoj strani. Nakon privodenja u prostorije SJB Teslić tu sam tučen od meni nepoznatih lica u maskirnim uniformama. U prostorijama SJB Teslić samnom je obavljen razgovor ali tada nisam tučen ni prilikom bavljanja razgovora na to lice nemam nikakvih primjedbi. Dok sam se nalazio u prostorijama TO gdje se i sad analazim nisam dobio batine ni od koga, trenutno imam povredu palca desne ruke, za koju bi trebala ljekarska pomoć. Izuzev lične karte ništa mi nije oduzeto. Protiv mene nije podnešena prijava jer nisam posjedovao oružje. U vezi prednjeg nemam više ništa da izjavim.

IZJAVU DAO,
Salkičević Šaban

Šaban S.

ZAPISNIČAR,

OVLAŠTEO SL. KICE,

02117147

132

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
T E S L I C
Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Huskić Ibrahima Alija, majke saline, rođena Karabegović, rođen 14.04. 1944.g. u G. Rankoviću, neoženjen, Musliman, stalno nastanjen u G. Rankoviću opština Teslić, poljoprivrednik, je dana 06.07.1992.g. ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio slijedeće:

Mene su u ponedeljak, 15.juna 1992.g. radnici milicije SJB Teslić priveli od moje kuće u selu G. Ranković u SJB Teslić. Prilikom privodenja nisam pružao nikakav otpor, niti sam kod sebe imao vatreno oružje. Oružje inače nisam posjedovao nikada, niti legalno niti ilegalno. Kada sam doveden u SJB strahovito sam tučen od strane više lica u maskirnim uniformama. Sam nisam u SJB milicionar koji je prema meni bio korektan i na njegov rad nemam nikakvih primjedbi. Nisam član ni jedne političke partije, nisam vojno organizovan u bilo kom pogledu ni na kojoj strani, od prečmata ništa mi nije oduzeto. Protiv mene je podnijeta prijava da sam posjedovao vatreno oružje, jer je navodno u drvima moga oca pronađen vojnički automat Ruske proizvodnje o kojem ja nemam nikakve veze. Sada nemam nikakvih tjelesnih povreda za koje bi mi trebala ljekarska pomoć.

U vezi prednjeg ne bih imao više ništa da kažem.

IZJAVU DAO,
Huskić Alija

ZAPLJAVICA,

OVLAŠTENO SL.LICE

Huskić Alija

Dle

02117148 (33)

Srpske Republike Bosne i Hercegovine
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE PONOVLE
CENTAR SLUŽBIĆ BEZBEG D.O.T. BANJALUKA
STANICA JAVNE UZBEKIJEDOSTI.

Broj:

Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Rizvanović Emin, sin Niche, rođene majke Haniče Kahrimanović, rođen 18.9.1960. godine u G.Tesliću, po zanimanju diplomišeni inženjer, Musliman, nastanjen u G.Tesliću, opština Teslić.

"Ja sam 17.6.1992. godine privoden u SUP-e o privodjenje je izvršila nešta redovne milicije koju ja znam. Nisam pružao nikakv otpor, a kad sebe nisam imao oružje, a oni mene nisu tukli i mlatretirali. Nisam učestvovao ni u kakvim vojnim niti paravojnim formacijama, a svatko sam da sam privoden zbog poluautomatske puške koju dan je nabavio i koju sam prije sukoba u Šenkoviću prešao u komandu na Djuliću. Kada sam privoden u SUP-e znamno je obavljen razgovor i na taj daio nemam primjedbi. Tu me niko nije tukao niti mlatretirao. Poslije saslušanja prevezli su nas u Stab TO i zatvorili. Tu sam u više navrata bio izložen udarcima, a neznam ko me je udarao jer su redovno nas okretali zidu, i udarali. Mislim da su to uglavnom bili u maskirnim uniformama, a prvi put kada su nas dovoli bili su neki milicionara u plavim uniformama koji su nas tukli na ulazu, a zatim i u sali. Mene su često izvodili zbog potvrde sa fakulteta, kojeg sam završio u Zagrebu, te mlatretiraju, tukli me gazili nogama, psovili i dr.

Oduzeto mi je lična karta, bankovne kartice, 8.000 dinara, 150 DM, potvrda o završenom fakultetu, ručni set "Omkron", i još nekih dokumenata.

Ja i sada imam povrede po cijelom tijelu od udaraca, a često puta gubim vid, po predpostavljaju da je to od povrede kičme. Da li imam unutarnjih povreda neznam".

Mene je saslušao istražni sudija na okolnosti posjedovanja puške".

Izjavu dao:

Rizvanović Emin

Zapisničor:

Izjavu uzeo:

02117149

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBIJEDNOSTI BANJALUKA
STANICA JAVNE BEZBIJEDNOSTI
T K S J. I.

Broj:

Datum: 6.7.1992. godino

I Z J A V A

Mesatović Marijan, sin Jozе i majke Mara, rođena Pranjić, rođen 13.6.1962. godine u Vrućici, opštine Teslić, po zanimanju ekonomski škols, po nacijonalnosti Hrvat, nastanjen u Bežlji, opština Teslić.

"Dana, 8.6.1992. godine, oko 13 sati mene su iz kuće odvela dva vojnika i to u komandu u Bežlju. Tu je bio Vukčin Radić, i rekao da me ti momci o dvezu u Djulić kod nekog Luke. Kada su me dovezli na Djulić, tu me je vojska počela tući, kundacima, cipolama, rukoma i nožem uvo više čim. Neki su mi prijetili odrešivajućom ušiju i nožem su ih nerozivali. a prijetili su i vadjenjem rebara, te nožem bockali po rebrima. Bacili su me u jeden čator i tu su me čazili nožem, a zatim pocijopali kočulju i novouzeli oči i odvezli u Pričević, što sam tek sutradan vidjeo. Prilikom privodjenja ja nisam imao nikad pa ni tada nikakvo oružje niti sam se suprostavljao. Nisam bio ni u kakvim formacijama, a imao sam rādu obavezu u pošti. U pribinju sam bio oko tri dana i prve dve dana su me tukli stalno, a jednom me je saslušavao neko sa zvezenim očima, čuo sam da ga oslovljavaju se kapetane. Jednom je u prostoriju ušao jedan vojnik i odvezao mi oči govoreći mi da je dobio zadatak da me strijelja, pa da to vidim i da li volim u oči ili u grudi. Skoljenuo jo puškom, ali vjerovatno preznom. Poslije toga, a on mi je i skinuo tada ručni sat i rezbio mi. Nije me više tukao niko, pa su me prevezli u Teslić. U Tesliću u SUD-u sam bio par dana, i tu su dolazili u nekim časovima odijelimo i tukli me. Tukli su nas svo policama i bezbol policama, pa sam poslije prebačen u TO. Tu me više niko nije tukao, niti me je koprivio veći moda su neki izvodjeni.

Nije me saslušavao sudija.


Povrede i saš imam po cijelom tijolu, a nožem kokve su unutarnje povrede.

Izjavu dao:

Mesatović Marijan

Zapisničar:

Izjavu uzeo:



02117150

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBIJEDOSTI "ANJALUKA"
STANICA JAVNE BEZB. JEDNOSTI
T E S I C

Broj:

Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Mehmedović Zaim, sin Nezife i majke Delva, rođena Ivić, rođen 1.6.1960. godine u Rankoviću, po zanimanju čuver, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u G.Tesliću, opština Teslić.

"Ja nisam nikada učestvovao ni u kakvim vojnim niti pere-vojnim formacijama, kući su mi došla dvojica u šarenim uniformama 6.6.1992. godine i pitali da li imam oružje, pošto sam rekao da nemam, oni su molo pregledali i poveli me, a zatim su oni rekli da su crvene beretke, a i imali su crvene beretke na glevama. Tada su mi odveli u SUP-a i tu sem bio osam dana zatvoren i to u prostoriji preko puta dežurane. To osam dana stalno su nas tukli. Ko god je bio u toj prostoriji palicama, letvama i neznam sve čime, a neznam i ko nas je tukao, zato što smo morali biti okrenuti zidu, dignuti ruku i pjevati i dok nas udaraju i kada ne udaraju. Poslije osam dana, prebačen sam u TO i do danes ostao ovjde. Ovdje me niko nije tukao, mada su dolazili i tukli. Nije mi ništa oduzeto.

Nisam ni jednom bio saslušan za bilo šta, ali su mi prilikom hapšenja rekli da im treba 50 ljudi za razmjenu".

Izjavu dao:

Mehmedović Zaim

Zapisničar:

Izjevu uzeo:

Mehmedović Zaim

02117151

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBIJEDNOSTI BANJALUKA
STANICA JAVNE BEZBIJEDNOSTI
T A S L C

Broj:

Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Petrović Josip, sin Pere i majke Janja, rođena Jurišić, rođen 4.7.1956. godine u Žabljaku, opština Tešanj, po zanimanju stolar, po načinostnosti Hrvat, nastanjen u Banji Vrućici, opština Teslić.

"Mene je dovela vojska 10.6.1992. godine, na Banju Vrućicu pred depadans, a odатle milicija pred SUP-e. Tom prilikom nisam pružao nikakav otpor niti sam imao bilo kakvo oružje. Tada niti ranije, a nisam učestvovao u bilo kakvim vojnim ili paravojnim formacijama. Po dolasku pred SUP-e, odmah me tu tukao nekim palicama nogom i rukom, jedan u čerešnjoj uniformi koji jo imao dužu kosu i neočale na kosi. Tada mi je razbio usnu koda sam rekao da sam Jugosloven, a on mi je vikao da sam usteša, psoveo mi majku i vrijedjao i dr. Poslije me ubacio doslovce u čekićnicu i tu su nas tukli, a ja neznam tko. Poslije toga mene su prebacili u jednu drugu prostoriju sa još nas nekoliko pa su i tu dovezli i udarali nas dok smo bili okrenuti zidu sa dignuta po tri prsta i dok smo pjevali kako su oni naredjivali. U toj prostoriji bio sam oko 14 dana, kada sam prevezен u TO. Prilikom prevoza ispred kombija tukao me je jedan milicioner u plavoj uniformi visok, ima ekavski naglasak i crnu kapu pletenu. Kada me je doveo u TO prislonio me uza zid i ponovo tukao.

Povreda imam po cijelom tijelu, a neznam kakve su mi unutarnje povrede, jer osjećam bolove u predjelu rebera. U SUP-e prilikom privodenja miliciji ji je oduzela lične dokumente (pasoš, ličnu kartu, vozacku, saobracajnu i dr.) s u TO oduzet mi je ručni sat marke "Orijent" i kojiš za hlače.

Mene do sada niko nije saslušavao osim što su me povremeno pitali gdje mi je oružje i dr. a nije me saslušavao ni istražni sudija".

Izjemu dao:
Petrović Josip

Zapisničar:

Izjemu uzeo:

02117152

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBIJEDNOSTI BANJALUKA
STANICA JAVNE BEZBIJEDNOSTI
T E S L I Ć

Broj:

Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Ahmetović Izudin, sin Suđije i majke Hanife, rođena Šekanović, rođen 18.7.1957. godine u G. Renković, po zeničku zidar, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u G. Tesliću, opština Teslić.

"Mene je 8.6.1992. godine od kuće dovela milicijsa u SUP-a Teslić, a ja tom prilikom nisam imao nikakvo oružje, kao ni ranije, a nisam pružao otpor i oni me nisu tukli. U SUP-ju sam zadržan oko lo dana, što u čeksonici što u jednoj drugoj prostoriji. Tu su dolezili neki u šarenim uniformama i tukli sve nas, a mene su u dva novrote tukli toliko da sam se je onosvećivao. Jedan puta su me izvodili dvojice šarenih ne spret i tu me pitali i za bunkere, te me tukli, plicama, nogama rukama, vjerovatno misleći da sam ja iz Renkovića, a osim toga bio sam i kratko očišćen. Nakon lo dana prebašten som u TO, gdje me više niko nije tukao.

Od stvari mi nije ništa oduzeto, nije me saslušavao sudija.

Fovrede vanjske su uglavnom zarašle, mada imaju oziljci po glavi i ledjima. Poznam da li imam unutarnjih povreda, osim što sam se mokraćom izbacivan krv."

Izjevu deo:

Ahmetović Izudin

Zapisnica:

Izjevu uzeo:

[Handwritten signature]

02117153

38

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBIJEDNOSTI BANJALUKA
STANICA JAVNE BEZBIJEDNOSTI
T E S L I Ć

Broj:

Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Čančar Anto, Marijana i majke Mira, rođena Čančar, rođen 18.3.1963. godine u Tesliću, po zanimanju metacloglodač, po nacionalnosti Hrvat, nastanjen u Čančarima, opština Teslić, odnosno u Banji Vrućici, opština Teslić.

"Mene je 7.6.1992. godine u Čančarima pozvala posada tenka i kada sem se je njimajavio oni u me svezali za jednu krušku nekim konopcem i rekli da će me vezati za gusjenicu. Tu su me udarali nogama i kundacima, svetla govorili, a zatim je nešto neko vozilo i meni su stavili neku ceradu na glavu i odvezli me. Kada su mi skinuli to saznao sam da sam u Pribiniću. Tu sem bio pet dana i tu su nas stalno tukli kundacima, palicama cipelama rukama, nekim drvenim predmetima i drugo. Jednom je mene saslušavao neki čovjek u šatoru uniformi pitačući me za oružje i položaje što je nisam uopšte znao. Poslije toga su nas prevezli u Teslić i nas 16 je bilo smješteno u jednu kancelariju. Tu smo ostali oko sedam dana, i tu su dolazili u šarenim uniformama, tukli nas, gonili da pjevamo pjesme, a dok su nas tukli mi smo bili prislonjeni iza zid tako da nismo vidjeli ko nas i čime tuče. Poslije sam prebačen u TO i više me niko nije tukao, mada su dolazili i pojedine izvodili.

Vanjske povrede su mi u glavnom prošle, ali osjećom bolove u grudnom košu i teško disenje, ne neznam šta mi je povrijedjeno.
Od stvari mi nije ništa oduzeto!"

Izjemu imao:

Čančar Anto

Opisničar:

Izjemu uzeo:

02117154

SRPSKA REPUBLIKA BOŠNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBIJEDNOSTI BANJALUKA
STANICA JAVNE BEZBIJEDNOSTI
T E S L I Ć

(88)
(39)

Broj:

Datum: 8.7.1992. godine

I Z J A V A

Kahrimanović Alija, sin Zahire i majke Zejne, rođene Sediković, rođen 5.1.1965. godine u G. Tesliću, po zanimanju saobraćajni tehničar, po nacionalnosti Musliman, nastjenjen u G. Tesliću, opština Teslić.

"Ja sam priveden u SUP-a 17.6.1992. godine, i to privela me milicija koju joznam. Prilikom privodenja kod sebe nisam imao nikakvo oružje, i nisam pružao otpor, a nije me milicije niti tukla niti metrotirala. U SUP-a sam nov obavljen razgovor i tada sam shvatio da sam doveden zbog automatske puške koja je jedno vrijeme bila u kući mojih roditelja, a puška i još četiri bombe je u stvari bila vlasništvo mojeg ujaka Šediković Suljo iz Rankovića. Pušku smo vratili u komandu na Djulić prije izbijanja sukoba u Rankoviću, a za bombe sam odmah ispričao u SUP-a, pa smo ih otišli i pronašli, jor su bilo bašene. Postupak u SUP-u je bio prema meni korekten i nemam primjedbi. Inače, nisam učestvovao ni u kakvim vojnim ili pravojnim formacijama. Po obavljenom razgovoru u SUP-u prevezli su nas u TO, i ja nisam metrotirjen odnosno nije me niko tukao ni tu izuzev što smo svi moreli biti okronuti zidu s dugata tri prsta i oslonjeni na zid, te pjevati dok su neki ulazili i tukli zatvorenike skoro redom.

Od mene je u TO oduzeto kesi za hleće, vozečka dozvola, lična karta, novčanik sa 11.000 dinara, ključ od kuće, sat ručni "Seiko 5", zlatna burma, zlatni lančić sa privjeskom polkovica i još nekih dokumenata.

Mne je saslušao istražni sudija na okolnosti puške koja je bila u kući mojih roditelja."

Izjavu dao:

Zapisničar:

Izjavu uzeo:

Kahrimanović Alija

Alija K.

02117155
40

Srpske Republike Bosne i Hercegovine
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBEDIJEDNOSTI BANJALUKA
STANICA JAVNE BEZBEDIJEDNOSTI
T E S L I Ć

Broj:
Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A

Kahrimanović Sein, sin Mehmeda, i majke Fatime, rođene Tenić, rođen 14.5.1957. godine u G.Tesliću, po zanimenju tesar, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u G.Tesliću, opština Teslić.

"Nisam bio u paravojnim niti u vojnim formacijama, a privela me tesličko milicija u SUP-a Teslić 16.6.1992. godine i tom prilikom kod sebe nisam imao nikakvo oružje i nisam pružao otpor, a ni milicija me nije maltretirala niti tukla. Samnom je obovljen razgovor u SUP-a Teslić, i tom prilikom mi je oduzeta lična karta, kao i kojiš za hlače. Na postupak nisam imao primjedbi, a tada sam shvatio da sam priveden zbog toga što mi je vojska na Djuliću prije od prilike 3-4 mjeseca oduzela nelegalnu pušku vojničku koja liči na M-48 ali je na sebi imala grb kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i neki madjarski pištolj, a što sam sve imao u smitu i to ilegalno. Poslije toga nabavio sam mslokalibarsku pušku koju sam predao ne posredno pred sukobom u Rankoviću u komandu u Djulić. Na sve ove okolnosti dao sam izjavu. Jedan dan sam zadržan u SUP-a, a sljedeći prevezan u TO. Tu je jednu noć došao neki vojnik u vojnom odijelu, izveo me i nekoliko puta ošamario i maltretirao me, a u sali me niko nije tukao, jedino smo morali dizati tri prsta i stajati uza zid, dok su neki ulazili u salu.

Ovdje mi nije ništa više oduzeto.


Mene je saslušao istražni sudija i odredio mi pritvor".

Izjavu dao:
Kahrimanović Sein



Zapisničar:

Izjavu uzeo:



02117156
44

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBIJEDNOSTI BANJALUKA
STANICA JAVNE BEZBIJEDNOSTI
T E S L I Ć

Broj: 12-9/09-
Datum: 6.7.1992. godine

I Z J A V A


Karabegović Fadil, sin Muje i majke Rezija, rođene Šajković, rođen 15.10.1955. godine u G.Renković, opština Teslić, po zanimanju zidar, Musliman, nastanjen u G.Renkoviću, opština Teslić.

"Ja sam priveden u SUP-a 14.6.1992. godine, a privela me milicija od kojih znam da je bio pred strojem Milenko i to u šarenoj uniformi. Tokom privodenja, nije me niko od tih milicionara dirao i maltretirao izuzev što su mi pretresli kuću i oduzeli Go litera nafte. Po došluku u SUP-a oduzeta mi je lična karta i bio sam na saslušanju kod jednog civila i na taj postupak nemam nikakve primjedbe. Odmah po došluku pred SUP-a udario me neko u šarenoj uniformi duže kose i sa nešcalama i to nekoliko puta palicom preko ledja i glavi kao i nogom u predjco grudi i predjeo bubrega. Pošto sem salušen ~~vezan~~ prevezan sam u TO i tu sam jednom dobio nekoliko udaraca, a neznam ko me je tukao i ko je to bio jer smo morali stajati uza zid okretnuti licem židu, dignutih tri prsta uza zid i pjevati. Odmah po ulasku čuo sem od ostalih zatvorenih da su neposredno prije toga dozvili i tukli zatvorenike, a osjetio sam veliku koncentraciju suzavca što sam taj dan teško izdržeo, a neznam ko je i kada to bacio. Mene nisu izvodili da me tuku.

Što se tiče mene ja sam u Renković za vrijeme dještva imao svoj vlastiti pištolj na odobrenje kojeg sam prvi i drugi dan držao kod sebe, dok sam se sa još dosta mještana krio u mom, a drugi dan u podrumu Išić Gulje, sin Fejze. Pištolj sam po ultimatumu predao na traktor.


Od mene više ništa nije izuzeto niti je ko tražio od mene pare niti me ucjenjivao."

Izjavu dao:


Karabegović Fadil

Zapisnica:

Izjavu uzeo:



02117157

42

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI

T E S L I Ć

Teslić, 06.07.1992.g.

I Z J A V A

Begović Omer, sin Salke, majke Aiše, rođena Mehmedović, rođen 27.10. 1954. u G. Ranković opština Teslić, Musliman, oženjen otac dvoje djece, po zanimanju zidar, je dana današnjeg ovlaštenom službenom licu CSB Banja Luka izjavio sljedeće:

Dana 14.6.1992.g. radnici milicije su mi naredili da se javim kod džamije što sam ja i učinio. Kod džamije sam kombijem civilne milicije priveden u SJB Teslić. prilikom privodenja nisam otpor niti sam kod sebe posjedovao oružje, a vatreano oružje inače nisam nikad ni posjedovao. Nisam vojno organizovan po bilo kom osnovu ni na bilo kojoj strani, nisam član ni jedne političke partije. Od predmeta koji su mi oduzeti dok sam se nalazio u zgradi SJB Teslić i zgradi TO oduzet mi je samo češalj i kaiš za pantalone. U zgradi SJB samnom je obavljen informativni razgovor koji su obavljala dva nepoznata muškaraca u maskirnim uniformama i oni su me strahovito tukli. Dok sam se nalazio u zgradi TO nisam dobio batina ni jedan puta. Nemam nikakvih tjelesnih povreda za koje bi mi trebala nekava pomoći. U vezi prednjeg nemam ništa više šta da kažem, sve što sam rekao je tačno.

IZJAVU DAO
BEGOVIĆ OMER

Begović Omer

ZAPISNUČAR,

OVLAŠTENO SL. LICEM,

02117158

SRPSKA REPUBLIKA BOŠNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTRALNI SLUŽBENI BAZILIKONOSTITUJUĆI LICA
STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI

TESLJÉ

Broj : 13/0-0

Datum : 5.07.1992 godine

I Z J A V A

Rodžić Zijad, Ademira Ramiza Adžirić 25.01.1959 godine G. Osivica, taksista musliman G. Osivica.

Upitan o razlozima privodenja i hapšenja, izjavljuje sljedeće :

10.06.1992 godine oko 10.00 sati u ježbeniku sela Osivice G. zaseok Rodžić naređeno da dođe pred prodavnicu Merić Huseina i rečeno mu je da ništa ne nosim treba da se nešto dogovore i tu su nas postroili i mene su izveli nepoznati muškarci i tu se me tukli pred narodom i ubili paoš i federali. Odjatle su mene i još par odveli pješko u Sekuliću tu se nes tukli pili su i gasili su mi cigaretu za vratu a flaše su razbijali. Tu su nas ubacili u auto i odvezli su nas u Pribinić. U Pribiniću bio dan ipo i odma su nas šutali uklanali palicama kundacima nogama i svim što su stigli. Iz Pribinića smo prevozeni u Teslić. Napomenuo bi da su mi košnu jaknu skinuli i 450 DM i 70 šilingi zašto mi nisu dali potvrdu niti mi je poznato gdje se to nalazi. U Tesliću su mi odluzeli lična dokumenta i 2.500 dinara i zatpm nisam dobit potvrdu u Supu sam bio dan ipo gdje mi je jedan milicioner sa službom koji je bio koroljan. A inače sam ispratio da nisam ponijedavao oružje da nisam pripadao struci niti nacionalnoj stranci. Prilikom privodenja nisam pružao otpor. Imam povreden grudni koš desni bubrega arkada nos krvarenje noge i lijeve noge i mislim da mi je potrebna ljekarska pomoć te problemi sa stolicom. Nije mi poznato što sam privoden jer za to nema razloga.

Izjavu dao

Zapisničar

Izjavu uzeo

Rodžić Zijad

A.T.

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTRALNI SLUŽBNI OSMIJENJIVANJE
STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI

02117159

T R S L I Č

Broj : 13/9-0

Datum : 5.07.1992. godine

Z Z J A V A

Bogović Hmze Osman, Mina Homic, 3.2.1962. godine G.Osivica, zidar musliman
G.Osivica

Upitan o razlozima prihvjeta i hapšenja izjavljuje sljedeće:

Istakao bi da sam doveden zajedno sa Redžićem Zijadom i na isti način prošao put tako da se i sada ordje učesnik kao i on. Javnom je doveden Bogović Ibro, Bogović Fahrro i Redžić Zijad i Maletović Ibrahim koji je inače podlegao od povreda u zgradu TO. Oduzeli su me 111 7.000 milijardi i tijeku dokumenta ne pripadaju nikakvim vojnim formacijama. Povodom privodenja nisam pružao otpor neznani razlogu zbog čega sam privoden i istako učinko ni se ljebarska ponos ne da da će podloći osjećaju jake bolove.

Izjavu dao

Bogović

Kopisanac

A.T.

Izjavu uzeo

M

02117160

SRPSKA REPUBLIKA BOŠNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POREDOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBIJEDNOSTI BANJALUKA
STANICA JAVNE BEZBIJEDNOSTI
T E B J I C

Broj: 13-9/0
Datum: 5.7.1992.

I Z J A V A

Kopić Ašir, Muharem, Zejno, Kopić
(prezime i ime) (ime oca) (ime i djev. prezime i mješ.)
13.4.1959. rodine, Barići, Viči med. tehničar
(datum rodjenja) (mjesto rođ.) (zauimanje)
Musliman, Barići, bb
(nacionalnost) (tačna adresa prebivalištva)

Upućen o razlozima privodjenja i hapšenja, izjavljuje sljedeće:

"Ja poslije rođenja služio je vojsko nisam bio nikad u vojno organizovan, a bio sam u Opštinskom Štabu civilne zaštite, vjerovatno zbog svoje struke. Privoden sam 3.6.1992. godine, u srijedu oko 17 sati, a po mene je kući došla milicija i znao da je od aktivnih milicionara bio Stojanović Milenko. Prilikom privodjenja premjeni su krovkno postupali, nije mi niko udario, a ja nisam nikada imao nikakvo oružje, pa ni tem prilikom. Nisam pružao nikakav otpor, a privoden sam od svoje kuće u Barićima. Sljedeći dan prilikom izvoljenja i podrumsko prostorijske u prostoriju preko puta do kurone mene je nekoliko puta udario neki čovjek u šaronoj uniformi koji je imao dužu kosu i sunčane naočale, a u toj prostoriji preko puta dežureno neko me udario, ja neznam točno ko, jer sam bio okrenut zidu. Zidom kada sam pao da me udario nogom neki rezervni milicijonar, vredpostavljam da je rezervni, je uglavnom znau aktivno ito nogom u vilici zbog čega sam bio 12 dana u bolnici, u Kaslicu. Povrdo su prilično senirano a na snimku se vidi lom goruće vilice, napuklo robro i oštećena plućna moremica. Tijije sam uslužio i nemam primjedbi na taj posao. Od mene nije ništa oduzeto i nije mi niko tražio bilo što"

Izjemu dao:

Kopić Ašir

Zapisničar:

Izjemu uzeo:

NAPOMENA: Prilikom uzimanja izjave posebno postaviti pitanje i to: da li je i gdje lice bilo vojno organizovano, kada je privoden, koga je priveo, gdje je pronadjeno prilikom privodjenja, da li je tom prilikom kod sebe imalo oružje, je li pružalo otpor, da li ga je neko tukao i ko, imeli povreda, šta mu je oduzeto prilikom privodjenja ili ranije.

SRPSKA REPUBLIKA BOŠNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POMOĆ
CENTAR SMIJЕH BESPLATNE POMOЋI JAVNOJ BEZBEDNOSTI
STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI
TENTIĆ

02117161
45

Broj: 13-9/0

Datum: 5.7.1992. Godina

I Z J A V A

Tenić Mehmed
(prezime i ime)

Husein, Željko Konić
(ime oca) (ime i prezime)

brovar

11.9.1957. godine
(datum rođenja)

Šarić
(mjesto rođ.) (zausticanje)

Musliman
(nacionalnost)

Tajlić, Bribirda 2
(tečna adresa probivališta)

Upućen o uzložimo privodjenja i hapšenja, izjavljuje sljedeće:

"Nisam bio ni u kakvim vojnim formacijama, o priveden sam 6.6. 1992. godine oko 15 sati. Dosađena sam obišao kod oca u Barićke i bio sam na treningu, kada su me milicijonari i rokli da idem kod novog groblja. Kad sam došao imao ništa od oružja, niti sam pružao bilo kakav otpor. Od groblja prevezli su me u nekom kamionjom, jednu noć sam vratio u zgradi TO-a, a poslijе su nas prevezli u zgradu TO. Oružje nikada nikakvo nisam imao i nisam pružao otpor. U Barićima me je udario po glavi неки čovjek koji je imao šarenu uniformu i ja ga neznam. Muški smo, da je crn, a mislim da me udario bezbol palicom. Tu sam se onesvijestio. U zgradi TO-a dolazili su noću i tankli nos, no sam tako i ja u četiri ili pet navrata tučen. Uglavnom su bili ljetvani i nekim polijoma, a primijetio sam da je dolelio jednu u šarenoj uniformi, duže kose, i sa njim još неки kojo je ne poznam, a inče smo se morali okrenut zidu, pa nismo vidjeli ko nas i čime tuče. Ovdje mi je oduzeta lična karta, 2.000 dinara, ključevi od stona i upaljka. Nije me niko ucjenivao niti je ko šta od mene tražio, a do sada niko me niko ni saslušavao."

Izjemu dao:

Tenić Mehmed

Zapisničar:

Vlasic M. Teltured

Izjemu uzeo:

NAPOMENA: Prilikom uzimanja izjave posebno postaviti pitanje i to: da li je i gdje bilo vojno organizovano, kada je privredno, koga je priveo, gdje je pronađeno prilikom privodenja, da li je top prilikom kod sebe imalo oružje, je li pružalo otpor, da li je niko bukao i ko, imali povreda, šta mu je oduzeto prilikom privodenja ili ranjio.

02117162

SRPSKA REPUBLIKA BOŠNJA I HERCEGOVINA
RJECI DA VJEĆE SA USTAVOM IMA DOBJEĆA
C-100. RJEĆE DA SE OJTE PRED USTAVOM
STANJU JAVNI I SUDIČKI DOKUMENT
PREDMET

Broj: 13-0/0
Datum: 5.7.1993.

T H E J U N I T A

Upršten o rasložimo pri vodjenju i izvršenje, isjednultu u odnosu na nizom načinu i načinu vodjenja, i učinkovito, s nešto manjim razlikama, tako da se vodjenje i izvršenje u tom slučaju ne razlikuju, i takođe da u tom vodjenju i izvršenju, učinkovito "ne razlikuju". Učinkovito su to svi ljudi, koji su u vodjenju i izvršenju učinkovito i svi ljudi, koji su u vodjenju i izvršenju učinkovito.

Lesson 10

1995-1996
LAWRENCE A. JONES

14.01.08: Prilikom určenja i objave raspodjele pozitivnih rezultata
i tko će da li će u odjelu bilo "vojno" operativce, u
kada je priyudeno, koga će privući, ali je u tom slučaju
nešto tako da se ne mogu dobiti detaljni podaci, ali u svakom slučaju

SRPSKA REPUBLIKA BOŠNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA PUBLIKU MJEĐUZALOŽNU
CENTAR SLUŽBI BORBIĆ DOKUMENTA
STANICA JAVNE BEZBESIĆE
T 3.3.7.1

02117163

(14)
(48)

Broj: 13-9/0
Datum:

I Z J A V A

Rastić Abdulmedžid _____, Godina _____, Ljepo, Šešanović
(prezime i ime) (ime oca) (ime i prezime roditelja)

13.1.1946. godine _____, Stanica _____, profesor
(datum rođenja) (mjesto rođ.) (zanimanje)

Jugosloven _____, Poslić, Šešan Blažko lo.
(nacionalnost) (tacna adresa prebivališta)

Upit u razlozima privodjenja i hapšenja, izjavljuje sljedeće:

"Je nisam bio u bilo kakvim vojnim formacijama, a po menu su kući došli 4.6.1992. godine oko 12 sati i to znem da je bio jedan tesličanin u šarunoj uniformi i još trojica koji mislim da nisu tesličani. Privedeni su me i ostao sam četiri dana u podrumu, a zatim su nas prebacili u '90. da kol sebo nise, imao nikakvo oružje, niti sam pružao bilo kakav otpor, odnosno nije ništa oduzeto osim lične karte, da sada vjerujem niko nije rezervorac niti me je ka ispitivao. Ispravljen sam u predjelu kićen i desnog bubrega. Nene su, kao i ostalo tukli u podrumu, a i u sredini '90. Dolezili su uglavnom u maskirnim uniformama i mislim da su to ljudi sa strane. Najčešće je dolazio i tukao jedan koji je imao malo dužu kosu i nosio naočale, a nije se mogli prepoznati i po glosu. Nismo mogli vidjeti, jer su nas nekako okoteli zidu, koko bi bili sa tri pysto dijagnete uze zid bili oslonjeni, te pjevali dok su nas oni tukli."

\ Izjavu dao:

Rastić Abdulmedžid

Zapisničar:

Izjava uzeo:

NAPOMENA: Prilikom uzimanja izjave posebno postaviti pitanja i to: da li je i gdje lice bilo vojno organizovano, kada je privedeno, koga je priveo, gdje je pronadjene prilikom privodjenja, da li je tom prilikom kod sebe imalo oružje, je li pružalo otpor, da li je neko tukao i ko, imali povređu, šta mu je ovo za prilike privodjenja ili ranjio.

02117164

SRPSKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO ZA VENDERAJU I OSNOVNE
CERTAR STAVBI BEOGRAD MONOGRAD
STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI

Broj: 13-1/0

Datum: 5.7.1992. godine

T H E J U V A

Iriškić Sead, Čajnič, Šubička dragavija
(prezime i imo) (ime oca) (ime i prezime otrezime) (ime i prezime majke)
23.5.1959. godine, Bočići, Brovar
(datum rođenja) (mjesto rođenja) (zanimanje)
Musliman, Bočići
(nacionalnost) (Građana Republike Provincije Bosne i Hercegovine)

Uputan o raspodjeljivanju i raspodjeljivanju, izjavljajući: "I jedoš :

"J, nisom bio ni u kakvim formacijama, a dovoli su me iz Berića, 6.6.1992. godine oko 15 sati i te dan je može i još neke dovezao milicijor Šubić. Je kad sebe nisam imao ništa, a nisam imao nikakvo oružje nikada i uistem pružao bilo kakv otpor. Prilikom privodjenja menu nije niko udario, ali kada sam bio privoden u SUP-a, onda mi oduzorio jedan koji je imao meskirnu uniformu dužu kosu, nočale. Noćio sam tu, a zatim sam prebačen u To. Tu su dolazili četiri do pet puta i tukli mес skoro sve redom.

Tu sam primijetio tog srušenog kocca, a mi se nismo vidjeti ko je sve još delecio i da ga bude takao, jer su to ne smjeli. Neponeli da stvaramo "čarobne" pjevce, ali su ih oni uđoroli. Že sam jednom od jadrana učio vježbu vokalne vježbe preko lirice, a ne. Troubirao sam i nekih pjevača, ali nisu imala ništa odnose, niko ni niti nije mogao niti me ko učjenjivao."

Izjewu dəo:

સાહેબજીનાં

Digitized by srujanika@gmail.com

Irish Seed

Trustee's Report

NAPOMENA: Prilikom uzimanja izjave posebno postaviti pitanje i to: da li je a gdje lice bilo vojno ugnjanjano, kada je privedeno, kome je priveo, gdje je ostanadjen prilikom privedenja, da li je tom prilikom kod sebe imalo oružje, je li privelo otpor, da li je u isto vreme i ko, imali povrata, šta mu je bio u prilikom privedenju ili roniyo.

SRPSKE FEDERATIVNE REPUBLIKE BOŠNJA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ŽAŠTUĆA NJEZINOG POLOVCA
ČEĆCAR SNIŽITI RAZVJETR DOKOVELJANJA
I STANICA JAVNE BEZBODNJE UDOSTI

02117165

Broj: 13-9/0

Datum: 5.7.1992.

I Z J A V A

Majremić Smajo
(prezime i ime)

Smajl
(ime oca)

Šeho, Aleagić
(ime i prezime žene)

9.10.1933. godine
(datum rođenja)

Stonjaku
(mjeseči rođ.)

pensioner
(zmijanje)

Musliman
(nacionalnost)

Štenjak
(točna adresa prebivališta)

Upšten o rasložiraju privodjenje i hapšenje, izjavljuju. Sljedeće:
"Ja nisam bio ni u kakvim vojnim formacijama, n doveden sam od svoje kuće iz Stonjaka, dan 5.6.1992. godine i znem da je po mene došao jedan milicionar i još neki u čorouim uniformama. Prilikom privodjenja nije me nikо tukao, ja kod sebe nisam imao oružje niti sam pružao bilo kakav otpor. Tukli su me u podrumu u SUP-a, a i u štabu TO, gdje sam bio okrenut zidu uslonjen sa tri prste na sid i dok su nas uverili nekim policima, gonili su nas da pjevamo. Nisam mogao vidjeti ko me je tukao, jer nisu bili da se okrećemo. Ja n-mam vrućih povreda, od mono nije ništa trešeno niti je ko komu rekao. Odžet mi je samo kojuč od kuće i lične karte."

Izjavu dao:

Majremić Smajo

Ugovrščen

Čapistraničar:

Izjavu uzeo:

Dejan

NAPOMENA: Prilikom uzimanja izjave posebno postaviti pitanje i to: da li je i gdje lice bilo vojno oružano, kada je privredeno, koga je priveo, gdje je konadjeno prilikom privodenja, da li je tom prilikom kod sebe imalo oružje, da li privredio otpor, da li je bio niko tukao i koliki povreda, što mu je u tom prilikom privodenja ili ravnije.

SRPSKA REPUBLIKA JOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA UZRAČNA MORNARICU
CENTRALNI STROJNI DOKUMENTI ZA JAVNU
STANJU A JAVNU OBRAZOVANOSTI

02117166

(S1)

Broj: 13-9/0
Datum: 5.7.1992. godine

I M J A V A

Mahalbašić Ferid, Ademir, Željko, Lečić
(prezime i imo) (ime oca) time i ugov. prezime
12.1.1950., Orađ. Plavujo, ekonomista
(datum rođenja) (mjesta rođ.) (zanimanje)
Musliman, Tadić, Il. Londona bb.
(nacionalnost) (četna redna prebivalište)

Upit o rasložima privodjenja i hapšenja, izjavljuje sljedeće:


"Ja nisam bio ni u kakvim vojnim formacijama, a bio sam podrpođajnik Izvršnog odvora opštine, a ne stranko, a bio sam i zamjenik predsjednika Izvršnog odvora opštine. "Izvršen sam dana 4.6.1992. godine i to su mi došlo milicije od kojih znam prednu, a bili su još neki, niti su me kod očeva kuću u istoj ulici i odveo me Alekse Čabrović. Kroz kućom me tukao neki milicioner u šarenoj uniformi kojem neznam, a prilikom privodjenja nije me tukao niko. Ja kod sebe nisam imao nikakvo oružje, niti sam kada imao oružje i nisam pružao nikakav otpor. U podrumu sam proveo tri noći i tu su dovezli i tukli nas sve. Ja mislim jedno tri puta, neznam ko je ulesio i ko nas je tukao jer smo redovno bili okrenuti sidu. Dako se isto dogodjalo i u TO i dok su nas tukli gornili su nas da pjevamo pjesme. Nene su i izvodili drugu prostoriju i tukli nekim ljetvama i to dvojice u maskirnim uniformama koje ja neznam i jedan u maski pjevao uniformi koji govori ekački i deska je visok, nekada je nosio i sunčanice. Ja sam od udaraca padao. Imam novrada koje su uglavnom zareštlo, a nisam imao lomova. Iskrašljavanju krvi i neznam da li imam unutarnjih povreda. Neznam da li je šta oduzeto od moje oči a od mena nije ništa i nije mi nikog ništa ni trešio. Poslušovan sam u SUP-u i mislim da me saslušavao milicioner Hrvoje i ja sam mu rekao što sam znao, a on me nije tukao i nismo primjedbi na taj postupak."

Izjavu dao:

Zapisnici:

Uz je uzeo:

Mahalbašić Ferid



NAPOMENA: Prilikom uzimanja izjave posebno postaviti pitanja i to: da li je i gdje lice bilo vojno organizovano, kada je privedeno, koga je priveo, gdje je pronađeno prilikom privodenja, da li je tom prilikom kod sebe imalo oružje, da li je pružalo otpor, da li je neko tukao i ko, imali povreda, šta mu je učinio prilikom privodenja ili ranjio.

SRPSKA REPUBLIKA BOŠNJA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA PUBLIKU IZVJEŠTAJNU VOJNU
CENTAR STAVBIJELI BOSNI I HERCEGOVINI
STANICA JAVNE BEZBEDIJEDOSTI

02117167

Broj: 13-0/0
Datum: 5.7.1992. godine

I Z J A V A

Mušić Mehmedalija _____, Alija _____, Arza Kadrić _____
(prezime i ime) (ime oca) (ime i dječje prezime i ime)
6.11.1938. godine _____, Kužoviću _____, zidar _____
(datum rođenja) (mjesto rođ.) (zanimanje)
Musliman _____, Stonjek, bb
(nacionalnost) (četna adresa probivilička)

Upit o rasložima privodjenja i hapšenja, izjavljujući sljedeće:

Ja nisam nikada bio u bilo kakvim vojnim formacijama, a privoden sam 4.6.1992. godine, negdje oko 15 sati. Boni je kući došla vojska i odvola me u Pribinić, a vojske su me predali u SUP- a. Ja sam davao izjave dva puta vojski i to u Pribiniću i u SUP- a Teslić. Kada su došli mojoj kući ja sam bio u kući, piteli su ze oružje, a ja sam rekao da imam lovačku pušku jer sam lovac, i mislim da su me zbog toga i odveli. U tom momentu puška mi je bila u ormari i oni su je uzeli. Objasnio sam da su mi prehodnu noć dolazili neki i oduzeli lovački karabin, te me gonili za Tešenj a ja nisam otišao. Tada sam i od njih dobio batine. Oko svega toga ja sam dao detaljnu izjavu vojnim organima. Mene su tukli pred kućom, zatim prilikom privodjenja u Pribinić i u Pribiniću. Tučeni smo ja, kao i ostali u podrumu SUP- a a zatim i ovdje u TO. Nisam mogao vidjeti ko nas tuče, ali su često dolazili i tukli nas dok smo mi bili okrenuti zidu i morali smo pjevati. Jedne prilike je mene izvadilo u drugu prostoriju i tuklo i tada znam da je bio jedan visok u prvoj uniformi. Tukao me nekom drvenom letvom. Ja 16 dana nisam mogao leći, moguće da imam sada unutaršnje povreda, a vanjske su prošle. Prilikom privodjenja oduzeta mi je puška i oko 35.000 dinara, a novčanik i ključevi su bogoni u nedosljednoj blizini. Neznam šta mi jo iz kuće odneseno, jer su neki tu ostali."

Izjavu dao:

Zapisničar:

Izjavu uzeo:

Mušić Mehmedalija

Mušić Mehmedalija

NAPOMENA: Prilikom uzimanja izjave posebno postaviti pitanja i to: da li je i gdje lice bilo vojno organizovano, kada je privedeno, koga je priveo, gdje je privonadjene prilikom privodjenja, da li je tom prilikom kod sebe imalo oružje, je li pružalo otpor, da li je u to mko tukao i ko, imali povreda, šta mu je održao prilikom privodjenja ili ranije.

02117168

SRPSKA REPUBLIKA BOŠNJA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE PONOVNE
CENTAR SUDUĆI BAZET JEDINSTVENI SAVJETNIK
STANICA JAVNE OSOBNE JEDINSTVOSTI

Broj: 15-9/0
Datum: 5.7.1992. godine

I Z J A V A

Jeterić Dragan, Memalić, Žejna, Hatić
(prezime i ime) (ime oca) (ime i dječje prezime) (ime
19.3.1962. Teslić rđednik
(datum rođenja) (mjesto rođ.) (zanimanje)
Musliman Gornji Toslić
(nacionalnost) (čvrsta adresa prebivališta)

Upućen o razlozima privodjenja i hapšenja, izjavljuje sljedeće:
"Jo nisam bio u bilo kakvim formacijama, a 7.6.1992. godine,
sem preko Memić Brdo gošao sotri u Osivici - nosio sam por
kilograma mese u zamrzavču a od nje da ponesom ljudanu za djecu.
Na Memić Brdu me vojska ustavila, zatim odveli me u Djulić, a
zatim u Pribinić. U Pribiniću su me tukli puškom, povrijedili
mi glavu i nos, a onda su me prebacili u TO kamionom. Ovdje sem
ležeo i tražio ljekarsku pomoć, ali nisam dobio. Ovdje su dolazili
neki i tukli nas sve po redu. Tukli su nas svatim, a ja znem da
me neko tukao nekom šipkom na čijem vrhu je bio šaraf. Uglavnom
su dolazili u šarenim uniformama i redvono su nas tukli. Nene su
zatvorenići izvodili do WC-ja jer nisam mogao hodati. Neznam
razlog zborište sam doveden i držan i niko me nije saslušavao
osim što sam objasnjavao u Pribiniću i Djuliću, da nemam oružje,
da ga nikada nisam imao i da sam pošao u Osivicu kod sestre.
Meni je oduzeto 7.000 dinara i 50 DM i ključ od kuće kao i lična
karta i mese kojo sem pomenuo. To mi je sve oduzela vojska.
Ovdje mi niko nije tražio ništa i nije me niko ni saslušavao."

Izjavu dao:
Jeterić Dragan

Čopisanje:

Izjavu uzeo:

Jeterić Dragan

NAPOMENA: Prilikom uzimanja izjave posebno postaviti pitanja
i to: da li je i gdje lice bilo vojno organizovano,
kada je privredno, koga je priveo, gdje je privredno
prilikom privodenja, da li je tom prilikom kod sebe
imalo oružje, ja li pružalo otpor, da li je niko
tukao i ko, imali povredu, šta mu je učinio prilikom
privodenja ili ranije.

02117169

SRPSKE REPUBLIKE BOŠNJE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBETI DIOČITI BANJALUKA
STANICA JAVNE BEZBUJEDNOSTI
T E M B I I

Broj: 13-0/0
Datum: 5.7.1992.

I Z J A V A

Djogić Adem, Ibrahim, Fatima, Sivić
(prozimo i ime) (ime oca) (ime i djev. prezime)
6.2.1947. godina, Ružović, VK tesar
(datum rođenja) (matično rodj.) (čin/odredje)
Musliman, Toslić, Nika Bojinovića 12.
(nacionalnost) (četna adresa probivolična)

Upšten o razlozima privodjenja i hapšenja, izjavljuje sljedeće:
"Je nisam u bilo kakvim formacijama i nisam nikada imao nikakvo oružje, a vojska me je odvela 6.6.1992. godine od moje kuće. Odveli su me u Pribinić i tu sam zadržan 28 sati, nakon čega su mjes komibjem prevezli u TO. Ternom u Pribiniću je razgovarao neki starješina, ali mislim da me pitao samo podatke i ništa drugo. Tu su nas tukli kundacimo, rukama, nogama, policama i neznam nikoga gore. Pred SUP-a kada su nas vodili u TO oduzeta su mi dokumenta (lična karta i posoš), a kasnije u TO mi je oduzeti četvrtasti "Seiko" sati, žute boje, pa sam kasnije čuo priče od strože da tih stvari nema, što je neznam. Nedovno su dolszili ljudi u šarenim uniformama i tukli nas. Dok su nas tukli mi smo bili okronuti zidu sa dignuto tri prsta i morali smo pjevati. Mislim da su nas tukli policama i nekim drvenim letvama. Tu sam zapazio jednog u maskirnoj uniformi duže kose, sa naočalima, mlad koji je bio progresivniji, a mene su izvodili i u drugu prostoriju i tukli. Tu sam zapazio jednog u plavoj uniformi visok koji je imao ekaevski govor, a neznam ko je, i da li je u miliciji. Pere mi nisu oduzimane, jer ih nisam imao, nije mi niko ucjonjivao niti tražio bilo šta. Povreda sam imao vanjskih a za unutarnje neznam mada imam bolovo, a vanjske povrede su nestale. Prilikom privodjenja nisam pružao nikakve otpor niti sam imao bilo šta, a i prilikom privodjenja nije mi niko maltretirao.

Izjmu dao:

Zapisničar:

Izjmu uzeo:

Djogić Adem
Adem Djogić

NAPOMENA: Prilikom uzimanja izjave posebno postaviti pitanja i to: da li je i gdje lice bilo vojno označeno, kada je privedeno, komu je priveo, gdje je pronađeno prilikom privodjenja, da li je tom prilikom kod sebe imalo oružje, da li pružalo otpor, da li je neko tukao i ko, imali povredu, šta mu je oduzeto prilikom privodjenja ili ranjio.

Srpska Republika Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBRIJEDNOSTI BANJA LUKA
STANICA JAVNE BEZBRIJEDNOSTI
T E S T I C

02117170
(55)

Broj: 13-9/0
Datum: 5.7.1992.

I Z J A V A

Selimović Ismail, Ibrahim, Fatima, Ostijerevac
(prezime i ime) (ime oca) (ime i djev. prezime) je
17.7.1939. godine, Novo selo, vjerski službenik
(datum rodjenja) (mjesto rođ.) (zanimanje)
Musliman, Donji Ružević, bb.
(nacionalnost) (tačna adresa prebivališta)

Upit o razlozima privodjenja i hapšenja, izjavljuje sljedeće:

"Ja sam priveden dana 24.6.1992. godine, a priveo me je neki mlađi milicionar od moje kuće. Prilikom privodjenja ja nisam imao nikakvo oružje po ni sada, nisam pružao otpor. Nisam bio ni u kakvim vojnim formacijama, samnom je obavljen razgovor u SUP-s, i nisam imao primjedbe na taj dio postupka. Tada me niko nije tukao niti me maltretirao. Poslije toga sam odveden u zatvor TO. To što sam ja došao kasno odnosno znatno kasnije od ostalih mene niko nije tukao, a neznam rezlog zašto sam zatvoren. Oduzete su mi samo dokumenta, a ništa drugo."

Izjavu dao: Zapisničar:

Selimanović Ismail

Izjavu uzeo:

Uzmotin Cetvrti 11/07/92
NAPOMENA: Prilikom uzimanja izjave posebno postaviti pitanja i to: da li je i gdje lice bilo vojno organizovano, kada je privедено, koga je priveo, gdje je pronadjen prilikom privodjenja, da li je tom prilikom kod sebe imalo oružje, je li pružalo otpor, da li ga je nko tukao i ko, imali povreda, šta mu je oduzeto prilikom privodjenja ili ranije.

02117171

Broj: KU 132 -SJB Teslić

Dana, 14.07.1992.

S P I S A K

NESTALIH LICA

1. BOTIĆ SALKAN, sin Salkana rodjen 10.12.1972.godine iz Gomjenice
2. BOTIĆ TAHIR, sin Bešira, rodjen 1963.godine iz Gomjenice,
3. KOPIĆ BESIM, zv. Rambo sin Emke, rodjen 1968.godine iz Barica
4. GIBIĆ RAMIZ, sin Nazifa, rodjen 1969.godine iz Irice,
5. HODŽIĆ ENES, sin Hasana, i Melve, r. 1963.ili 1964.godine iz Irice,
6. GARIĆ DJULAGA, sin Hajde rodjen 1948.godine iz Irice,
7. HODŽIĆ MUHIDIN, sin Ibre, rodjen 1972.godine iz Irice,
8. BOTIĆ FEHIM, sin Dede, iz Gomjenice,
9. MEDOVIĆ MIRO, sin Mate, rodjen 16.4.1964.godine iz Barica,
10. GIBIĆ FADIL, sin Hasana, rodjen 1960.godine iz Irice,
11. ŠAČIROVIĆ MEMIJA, sin Mustafe, rodjen 1934.godine iz Teslića,
12. ŠAČIROVIĆ HUSEIN, sin Memije, rodjen 1965.godine iz Teslića,
13. ŠAČIROVIĆ MUSTAFA, sin Memije, rodjen 1958.godine iz Teslića,
14. ŠAČIROVIĆ FIKRET, sin Memije, rodjen 1963.godine iz Teslića,
15. PAŠIĆ SEDAD, sin Smaila, rodjen 1966.godine iz Teslića
16. MEMIĆ JASMIN, sin Ibrahima, i Fatime r.1973.godine iz Rankovića
17. MEMIĆ MUNIR, sin Šosmana i Zibe r. 1971.godine iz Rankovića
18. RAŠIĆ ALLJA, sin Čeđo i Rahime r. 10.02.1971.godine iz Bardaka,
19. TATAREVIĆ SAFET, sin Hasana i Emine r. 09.08.1968.godine iz
Gornjeg Teslića,
20. GIBIĆ FADIL, sin Hasana i Zejne r. 10.10.1960.godine iz Irice,
21. PETROVIĆ ZLATKO, sin Marka i Janje r. 1968.godine iz Studenaca,
22. MAMUTOVIC IBRAHIM, sin Mehmeda i Fatime r. 1971.godine iz Osivice,
23. GIBIĆ NAZIF, sin Nazifa i Šande r. 06.01.1969.godine iz Irice,
24. GARIĆ AMIR, sin Edhemra, i Arze r. 03.01.1965.godine iz Irice,
25. GLANCER VIKTOR, iz Teslića
26. PASTUHOVIC BORISLAV, iz Teslića
- 27.

Broj: KU 132 -SJB Teslić

02117172

Dana, 14.07.1992.

S P I S A K

128

NESTALIM LICA

1. BOŠIĆ SALAAM, sin Salmana rođen 10.12.1972. godine iz Gomjenice
2. BOŠIĆ TAHIR, sin Bošira, rođen 1963. godine iz Gomjenice,
3. BOŠIĆ DESIM, zv. Rambo sin Dake, rođen 1966. godine iz Parila
4. GIBIĆ RAMIZ, sin Nazifa, rođen 1969. godine iz Iriča,
5. PODALIĆ ERHIS, sin Hasana, i Melve, r. 1962.ili 1964. godine iz Iriča,
6. GIBIĆ DJULAGA, sin Hajde rođen 1948. godine iz Iriča,
7. BOŠIĆ MARIĐIN, sin Ibre, rođen 1972. godine iz Iriča,
8. BOŠIĆ FEJMI, sin Dede, iz Gomjenice,
9. MEDOVIĆ MIRO, sin Mate, rođen 16.4.1964. godine iz Barića,
10. GIBIĆ FADIL, sin Hasan, rođen 1966. godine iz Iriča,
11. SACIROVIĆ MEMIJA, sin Mustafe, rođen 1934. godine iz Teslića,
12. SACIROVIĆ HUSEIN, sin Memije, rođen 1985. godine iz Teslića,
13. SACIROVIĆ MUSTAFA, sin Memije, rođen 1953. godine iz Teslića,
14. SACIROVIĆ FILBERT, sin Memije, rođen 1963. godine iz Teslića,
15. RADIĆ SEDAD, sin Smaila, rođen 1966. godine iz Teslića
16. RIZIĆ JASMIN, sin Ibrahima, i Fatime r. 1973. godine iz Rankovića
17. KHTIĆ HEMER, sin Šmama i Ziba r. 1971. godine iz Rankovića
18. RAŠIĆ ALIJA, sin Alije i Božike r. 10.02.1971. godine iz Borača,
19. E-TALIĆ SAFAT, sin Hasana i Emine r. 09.04.1968. godine iz Gornjeg Teslića,
20. GIBIĆ FADIL, sin Hasan i Zejne r. 10.10.1969. godine iz Iriča,
21. PRERVIĆ ZLATKO, sin Marka i Janje r. 1968. godine iz Studenaca,
22. MATIĆEVIĆ IBRAHIM, sin Mele i Fatime r. 1971. godine iz Osivice,
23. GLBIĆ NAZIF, sin Nazif, i Sađe r. 06.01.1969. godine iz Iriča,
24. GOKIĆ AMIR, sin Edhemra, i Arze r. 03.01.1965. godine iz Iriča,
25. GLANCER VIKTOR, iz Teslića
26. PASTRIČIĆ BORISLAV, iz Teslića

st.

3
02117173 NACELNIK / 39/

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOV
CENTAR SLUŽBI SEZBIJENJA I DOBO
STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI

Zdenka Glancer, penzioner iz Teslića,
meli obavještenje o mužu Viktoru Glanceru

Teslić, 3.7.1992. godine

Primljeno:	07.7.92	B r e j	Vrijednost
Org. jed.		Vrijednost	
13-9/02	-059-	3/92	V

SEKRETARIJAT UNUTRAŠNJIH POSLOVA
TESLIĆ

(39) ?

Molim da me obavijestite o sudbini moga muža Viktora Glancera za kojeg od 7.6.1992. godine ništa ne znam.

Dana 7.6.1992. godine eke 12 časova došla su kola milicije i odvela mog muža bez ikakvog obrazloženja, samo da su došli po njega. Šef je bio milicionar Petrović Aleksa, a čovjek koji je došao u stan je bio u šarenoj uniformi. Kasnije sam saznala da je to rezervni milicionar Letić, ime mu ne znam. Od tega dana pa do danas nisam uspjela da saznam bilo šta o mužu. Gdje god sam išla, koga god sam pitala da li nešte znaju, odgovor je uvijek bio isti, ovdje nije, ne znamo ništa, tfažite dalje. Tražila sam u SUP-u; TO; CZ; na Djuliću pa i u domu zdravlja i to svakodnevno, ali bez uspjeha.

Napominjem, da mi je rečeno da bi u SUP-u morali znati i da krenemo od onog koji ga je priveo. Međutim i tu je odgovor bio da se ništa ne zna, samo da je priveden u SUP i predat nekom debelom na saslušanje.

Isti dan je odveden i šura mog muža Borislav Pastuhović pa sam se ja raspitivala za obojicu kod Djukić Marinka koji mi je rekao da su u Banja Luci za razmjenu, a isti dan u razmaku od pola sata pitala sam Markečević Fredraga te isto pitala i on mi je odgovorio da su u kenc logoru Manjača, Bosanska Gradiška i još jedan logor, za koji ne mogu da se sjetim koji.

Najljepše Vas molim da me obavijestite o njegovoj sudbini.

Zdenka Glancer

02117174

IV HCCWV

Nela Pastuhović, penzioner iz Teslića,
moli obavještenje o mužu Borislavu Pastuhoviću.

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
ESTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI DOBOJ
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI

Teslić, 3.7.1992. godine

Primljeno:	Odg. JF. Tugr.	Vrijed:
Odg. jed.	Pri. i.	Viloga
B-9/02-059-	2/92	

SEKRETARIJAT UNUTRAŠNJIH POSLOVA

TESLIC

Molim da me obavijestite o sudbini moga muža Borislava Pastuhovića za kojeg od 7.6.1992. godine ništa ne znam.

Dana 7.6.1992. godine oko 12 časova došla su kola milicije i odvela mog muža iz kuće bez ikakvog obrazloženja, same da su došli po njega. Šofer je bio milicionar Petrović Alekса, a čovjek koji je došao u stan je bio u šarenoj uniformi. Kasnije sam saznašala da je to rezervni milicionar Letić, ime mu ne znam. Od toga dana pa do danas nisam uspjela da saznam bilo šta o mužu. Gdje god sam išla, koga god sam pitala da li nešto znaju, odgovor je uvijek bio isti, ovdje nije, ne znamo ništa, tražite dalje. Tražila sam u SUP-u; TO; CZ; na Djuliću pa i u Domu zdravlja i to svakodnevno, ali bez uspjeha.

Napominjem, da mi je rečeno da bi u SUP-u morali znati i da krenem od enog koji ga je priveo. Međutim i tu je odgovor bio da se ništa ne zna, samo da je priveden u SUP i predat nekom debelem na saslušanje.

Pošto su isti dan i isti ljudi odveli i mog brata Glancer Viktora i njegova žena je tražila njega, pa je od komandira Markočević Predraga na upit gdje su oni, dobila odgovor da s nisu tu nego da su odvedeni na Manjaču, a da bi ja od istog dobila odgovor da on ništa ne zna.

Najljepše Vas molim da me obavijestite o njegovoj sudbini.

Nela Pastuhović
Nela Pastuhović

Дана, 3.7.1992. год.

02117175

(20)

Пријавила је Ботић Хајка, ж. Салкана, р. 1947. год. у Гомјеници, станује, да је дана 7.6.1992. год. када је био претрес у Гомјеници неко од милиције је одвео његовог сина Ботић Салкана, син Салкана рођен 10.12.1972. год. у Гомјеници, где је и станововао, од тада му се губи сваки траг, тражили смо у затвору у Прибинићу, Ђулићу, али нигде га нису пронашли. Не знам ништа да ли је жив или мртав.

- Ботић Нусрет, син Бешира и Назифе, рођен 1960. год. из Гомјенице, да је његовог брата Ботић Тахира, рођен 1963. год. од куће у Гомјеници одведен како изјављује од стране милиције-специјалаца, а ипак да је одведен комбијем највјероватније бијели. Понто нисам могао излазити једно вријеме смо га чекали код куће, те сам га пошао тражити у згради ТО - понто је ту затвор, те у Ђулићу и Прибинићу. Напомињем да га је милиција поново тражила прије четири дана, тј. 30.6.1992. год. у 6,30 час. били су у маскирним униформама. Понто га нема молио би да ми се одговори где је, да ли је мртав или жив.

Дана, 3.7.1992. год.

Пријавила су нестанак своје породице следећа лица:

1. Копић Емко, син Мустафе и Мејре, рођен 1.1.1944. год. у Барину где је и настављен.

Да је његовог сина Копића Бесима, зв. "Рамбо" рођен 1968. год. у Баринима, где и станује. Исти је изјавио да у Баринима кад је био првобитно војска га је привела на Ђулић, где је саслушан и пуштен кући. Истог дана поново га је у селу пронашла војска и заједно са осталим Баринима и одвели у Прибинић, како отац каже у Прибинићу је био два дана и враћен у затвор ТО, где је био дан и ноћ и не знам тачан датум али поподне из затвора је одведен где је одведен, ко га је одвео само му се губи сваки траг. Тражио сам по Ђулићу у команди где ми је речено било ако се сазна да ће ми јавити.

Истог дана око 11 часова пријавио је Гибић Ибрахим, син Назифа, рођен 1963. год. из Ирица да је његов брат Гибић Рамиза, син Назифа, рођен 1969. год. прије око четири седмице, кад је било чишћење у Ирицама, где је била милиција и војска, одвели, не зна ко да ли милиција или војска код њега су пронашли једну пушку прављену, зелене боје а коју је њему дао Ходић Мухидин, из Ирица, брата сам тражио само у СЈБ где га није било, нити у затвору ТО, међутим у Прибинићу га нисам тражио, нити на Ђулићу, од тада му се сваки траг губи, не знам да ли је жив или мртав.

02117176

(202)

Дана 3.7.1992. год. око 11 час. пријавила је Ходић Мелва, жена Хасана, из Ирица, прије мјесец дана како иста изјављује тачније 5.6.1992. год. кад је било чишћење, односно претрес у селу Ирице, где се налазила и војска и милиција, али иста не зна ко га је одвео је њезиног сина Ходић Енеса, син Хасана, иста не зна тачан дат рођења, али мисли да је рођен 1963. г или 1964. год. Од тада му се г би сваки траг. Истог није тражила нигде нити у Ђулићу ни у Прибинић мод војске.

Такође, Гардиј Зехрија, жена Ђулаге из Ирица, пријавила је да кад је био претрес села њезиног мужа Гардиј Ђулагу син Хајде, рођен 1948. из Ирица, скупа по њезиној изјави одвела да ли милиција или војска само се више није појавио кући, нити зна било шта о њему.

Ходић Хасиба, жена Ибре, из Ирица, пријавила је такође нестанак Ходић Мухидина, син Ибре, рођен 1972. год. из Ирица, који је такође из села одведен кад је био претрес села и од тада му се сваки траг губи.

Ботић Садика из Гомијенице пријави да је њен муж Ботић Фехим, син Деде, из Гомијенице нестао прије један мјесец дана и да не зна ко га је одвео од куће.

Медовић Мато, син Марка из Барина, пријави да је његовог сина Миру рођен 16.4.1964. год. прије 15 дана не зна тачан датум одвела милиција од куће одакле му се губи сваки траг.

Гибић Зулејха, жена Фадила, из Ирица, пријавила је дана 6.7.1992. да јој је муж Фадил нестао прије један мјесец дана, дакле негде око 6.6.1992. год. То се десило када је био претрес села Ирица и милиција га је одвела у непознатом правцу и доданас није чула где се налази. Гибић Фадил, син Хасана, рођен 1960.

Дана 6.7.1992. год. Шећировић Ребија, жена Хусеина, из Теслића пријавила је да су дана 5.6.1992. од куће нестали односно одведени следећа лица: Шећировић (Мустафе) Мемија, рођен 1934. Шећировић Мемија, Хусеин, р. 1965. године, Шећировић, Мемије, Мустафа 1958. и Шећировић, Мемије, Фикрет, рођен 1963. и до данас не зна за њих.

Пашић Ханка, жена Смајила, рођена 1947. из Теслића пријавила да јој је нестао син Пашић, Смајила, Седад, рођен 1966. у Теслићу. Нестао 7.6.1992. и до данас ништа не зна о њему.

Мемић Фатима, жена Ибрахима, пријавила да је њен син Мемић Јасмин рођен 1973. одведен од стране милиције или војске када је било чишћење Ранковића. Разлог одвођења је тај што је био ошишан на кратко као припадник војске Бегиновић Суље.

Мемић Зиба, жена Османа, пријавила је да је оног дана када је вршен чишћење Ранковића од стране војске или милиције, не зна тачно, одведен њен син Мемић Мунир, рођен 1971. у Ранковићу, где је и настављен. Разлог што је кратко ошишан, као припадник војске Бегиновић Суље.

02117177

(203)

1. Рашић Алија, син Алије и Рахиме, рођен 10.2.1971. год. у Теслићу, настављен у Бардацима, одведен 5.6.1992. год. када је вршен претрес терена са стране војске и милиције у мјесту Бардаци и Гомјеници.
2. Татаревић Сафета, син Хасана и Емине, рођен 9.8.1968. год. у Теслићу, настављен у Г.Теслићу, рањен дана 9.6.1992., у Гор.Теслићу, код куће Остојић Славка, од стране цивилних лица и путничког возила које је пролазило магистралним путем. Ова цивилна су га озвела у непознатом правцу.
3. Гибид Фанил, син Хасана и мајке Зејне, рођен 10.10.1960. у Теслићу настављен у Иричака, одведен 7.6.1992. год. одведен са стране радника милиције када је вршен претрес терена у Иричака не познат разлог привођења. Одвојен га милиционар резервиста Нестеровић коме не зна име.
4. Петровић Златко, син Марка и Јање, рођен 1968. у мјесту Ступенци, где је и настављен. одведен прије ијесец дана, тачног датума се не сјећа се страже у близини Мршића, био припадник ХВО са оружјем. Отвођен га је њедска српска.
5. Мекмутогић Ибрахим, син Мехе и Фатиме, рођен 1971. год. у Осекићи, где је и настављен. одведен 6.6.1992. год. од стране војске ради тога што је назидан на ћелаво као припадници јединице јејажке Б-гиновић Суме.
6. Гибид Назиф, син Назифа и Шахе, рођен 6.1.1969. год. у Иричака, где је и настављен. одведен 6.6.1992. год. од стране Михајловић Томе и још једног резервног милиционара, посједујући пушку и склописе који му је дао Гарић Ђулета из Јрице. те је нађено приликом чишћења од стране војске и милиције.
7. Гарић Амир, син Џемала и Арзе, рођен 2.1.1965. у Иричака, где је и настављен. одведен 6.6.1992. год. за пријеме чишћење Јрице од стране војске и милиције, непознат разлог отвођења.

RJ 1822/1 Teslić
Vojni Zatvor
PRIBINIĆ

02117178



IZVJEŠTAJ
K diru policijske čete

Dana 19.06.1992 god. u vojnom pritvoru Pribinić bile su sledeće aktivnosti:

Predati su sledeći zatvorenici u SJB/Teslić.

1. Sadiković (Zahde) Sadik	1966. G. Ranković
2. Sadiković (Arito) Fadil	1965. G. Ranković
3. Sadiković (Zahde) Esad	1970. G. Ranković
4. Sadiković (Šaban) Faludin	1973. G. Ranković
5. Džananović (Ibrahim) Hasan	1968. G. Ranković
6. Fazlić (Muhamed) Izudin	1972. G. Ranković
7. Mulić (Hasana) Šahdo	1959. G. Ranković
8. Mulić (Ale) Alija	1955. G. Ranković
9. Mulić (Muhameda) Omer	1945. G. Ranković
10. Huskić (Muharema) Mujo	1967. G. Ranković
11. Ahmetović (Husejina) Muher	1966. G. Ranković
12. Tatarević (Hasana) Huso	1962. G. Ranković
13. Čepalović (Ahmet) Ibro	1952. Osivica
14. Gavrić (Anto) Petar	1961. Raduša Tešanj
15. Brkić (Ivan) Ilija	1932. B. Vrućica
16. Šimić (Anto) Marko	1965. Slatina

Uz pomenute zatvorenike poslan je propratni akt kao i njihova lična dokumenta.

Izvršeno je jedno patroliranje u rejonu Nednjak i pronadjeno mjesto na kome se nepoznato lice zadržavalo duže vrijeme.

Po povratku obavijestili smo komandu pozadinske baze.

Na punktu nije bilo nikakvih problema.

Odsutan je bio samo jedan vojnik: Mikić Nomir

Up. strm. Zatvora
vod. Dragan Babić
J. Bošković

02117179

168

оцијалистичка Република Босна и Херцеговина
МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ
ЕНТАР СЛУЖБИ БЕЗБЈЕДНОСТИ ДОБОЈ
СТАНИЦА ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
ТЕСЛИЋ

Број : 13-9/
Дана : 25.6.1992.

ПОТВРДА
о привременом одузимању предмета

Потврђује се да је потписано овлашћено службено лице на основу овлашћења члана 211. став 5. Закона о кривичном поступку извршило привремено одузимање од

..... из

лица број

....., сљедећих предмета:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zlatni nakit sa kamenjem, od zlata različitih finoća | 1.342,4 gram |
| 2. Ostaci komadića zlata za čišćenje i popravke | 121,5 gra |
| 3. Zubno zlato | 49 grama |
| 4. Fedéri-zatvarači zl. 7,8 grama | |
| 5. Pozl. mindjuše za bušenje ušiju | 45,9 grama |
| 6. Srebrni nakit sa kamenjem raznih finoća | 1.808 grama |
| 7. Koňac za bisere | 9 kom. |
| 8. Zatvarači-kopče -srebrne | 30 grama |
| 9. Kamenje razno za nakit | 801,5 grama |
| 10. Žig vlasništva | |
| 11. Žig finoće | |
| 12. Vaga za zlato 1 ko. | |

Привремено одузети предмети похрањени су код Станице јавне безбједности Теслић.

Грађани:

Овлашћено службено лице:

.....
.....

SLUZBA DRUSTVENOG IKNJIGOVODSTVA

POSEBNA UPATNICA

PRIZNANICA

Uplatio je SJB

br. pošte			

(naziv i adresa uplatioca)

Svrlja dozvane

poteg mornca poduzetog

Primalac

Prijevremeni ratni SDK-a
Tolka

(naziv i sjedište primalaca)

Oznaka kontrole (čvor potpis) U Cetinac dana 27. 9. 92.
 Oznaka kontrole (čvor potpis) U Cetinac dana 27. 9. 92.

Obr. br. 1/ SDKJ-SARS, d.d. Sarajevo Odobrenje SDKJ br. 102/88.

02117180

127
način izvrš.

Šifra


DIN.

= 94.913,00

broj računa

10397-139-734

Poziv na broj (odobr.)



(naplaćena naknada)

U korist konta

UPLATNICA br. 955/92NA DINARA 413.635,00Od koga: SJB - Teslin'Za: - Pd-RiH Ro 1109-251-271210,00
1109-251-311111-112385-U Cetinac dana 26. 06. 1992.

Likvidator:

Blagajnik:

Uplatioc:

DANS

Obrasci i nastavna sredstva Sarajevo
Oznaka za narudžbu: 7/129A
Izdanie: 1/92

CSB Banja Luka
Službeno
7.7.1992. godine

129
02117181

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Dana 7.7.1992. godine, kasu u prostoriji blagajne SJB Teslić, otvorio je inspektor CSB Banja Luka, Marković Dragomir. Iz kase je uzet dinarski novac u iznosu od 662.780,00 dinara, radi zamjene za nove novčanice, a u novim dinarima to je iznos od 66.278 dinara.

Istog dana bivši načelnik SJB Kuzmanović Dušan, predao je na blagajnu iznos od 286.350,00 dinara, što sada iznosi 28.635 dinara, što je ostatak iznosa od 700.000,00 /70.000 dinara/, koje je ranije podigao, o čemu postoji dokumentacija u kasi. Utrošeni iznos od 413.650,00 /41.655 dinara/ vidljiv je na uplatnici broj 955/92 od 26.6.92., koju je Kuzmanović Dušan, priložio u blagajnu.

Iznos iz kase i iznos koji je predao Kuzmanović, čini ukupni iznos od 949.130,00 /94.913,00 dinara/, koji će se u toku dana položiti na privremeni račun u SDK-a, koji će se moći podići u novim novčanicama, a po potrebi, jer se ovako veliki iznos nije mogao zamjeniti za nove novčanice.

Uplatnica koja se dobije o položenom novcu u SDK-a, priložiti će se u blagajnu u kasu, a sa novcem koji bude na računu SDK-a, moći će raspolagati isključivo SJB Teslić.

Ova zabilješka uložiti će se u kasu u blegajni.

Prisutna a ujedno i zapisničar Vrbica Mirjana Urbica M.

Ovlašteno službeno lice Marković Dragomir Dragomir M.

Kasu je ponovo zaključao inspektor Marković Dragomir.

CSB Banja Luka
Službeno
7.7.1992. godine

130

02117182

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Dana 7.7.1992. godine, kasu u prostoriji blagajne SJB Teslić, otvorio je inspektor CSB Banja Luka, Marković Dragomir. Iz kase je uzet dinarski novac u iznosu od 662.780,00 dinara, radi zamjene za nove novčanice, a u novim dinarima to je iznos od 66.278 dinara.

Istog dana bivši načelnik SJB Kuzmanović Dušan, predao je na blagajnu iznos od 286.350,00 dinara, što sada iznosi 28.635 dinara, što je ostatak iznosa od 700.000,00 /70.000 dinara/, koje je ranije podigao, o čemu postoji dokumentacija u kasi. Utrošeni iznos od 413.650,00 /41.655 dinara/ vidljiv je na uplatnici broj 955/92 od 26.6.92., koju je Kuzmanović Dušan, priložio u blagajnu.

Iznos iz kase i iznos koji je predao Kuzmanović, čini ukupni iznos od 949.130,00 /94.913,00 dinara/, koji će se u toku dana položiti na privremeni račun u SDK-a, koji će se moći podići u novim novčanicama, a po potrebi, jer se ovako veliki iznos nije mogao zamjeniti za nove novčanice.

Uplatnica koja se dobije o položenom novcu u SDK-a, priložiti će se u blagajnu u kasu, a sa novcem koji bude na računu SDK-a, moći će raspolagati isključivo SJB Teslić.

Ova zabilješka uložiti će se u kasu u blagajni.

Prisutna a ujedno i zapisničar Vrbica Mirjana

Ovlašteno službeno lice Marković Dragomir

Kasu je ponovo zaključao inspektor Marković Dragomir.

$128 \times 5.000 = 640.000,00$

(KST)

$259 \times 1.000 = 259.000,00$

$97 \times 500 = 48.500,00$

02117183

$7 \times 100 = 700,00$

$17 \times 50 = 850,00$

$8 \times 10 = 80,00$

$949.130,00 =$

94.913,00

u

V

BT 182241 Teslić
Vodnik Marjanović Dragomir
d.d. 23.06.1992 god.

(99)

02117197

PAO

Lidice Šešelj vojno policije

Njeftanin Teslić Čabitant Rudolf spremna je za potrebe
policijske čete i isvidjačkog vodu platiti
100 maskirni uniformi. Uniforme je spremna kupiti odmah
i po bilo kojoj cijeni.

Vodnik

Marjanović Dragomir

SP/EL/

SRPSKA REPUBLIKA BOŠNJA I HERCEGOVINA
TESLIČKA SRPSKA BRIGADA

VOJNA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO
(93)

ZAPISNIK
O primopredaji novca

Dana 25. 06.1992 god. u pozadinskoj bazi Pribinić izvršena je primopredaja novca namijenjena za kupovinu uniforme za policijsku četu i izvidjački vod. Iznos od 10.000 DM za potrebe policijske čete i izvidjačkog voda poklonilo je gradjanin Teslića Tibitant Rudolf.

02117198

Primijo
Kapetan
Milivoj Duško
Milivoj Duško

Dostavlja se:
komandantu brigarde
vođniku bezbjednosti
Pozadinskoj bazi Pribinić
Arhivi voće policije

Predac
P. poručnik
Šljuka Ranko

02117199


99

... u vidi o donovodjnosti ovog pismo
oslikoj brijeđi počinjivam

Z A P I S K A K

Aojim potvrđujem da je od Tibitane sudija primljeno
10.000 DM i sa istim novcem u Belicu uplaćene nosiljne uniforme
za Bihaćku vojsku. U prilogu zapisanika kod reterenta-blagajnika
predrečun za robe broj 506/92 i upletnice o izvršenoj uplati
broj 949/92 i 948/92/1.
Uplatu izvršio kapetan Duško Miljić.

reterent-blagajnik
VJEDRAG ĐERGEN



01041283

4.2016

35

2

Tesliću 11.07. 92
Maglaja
Lišavanja slobode 52. SR BiH

Kovačević Nenada
Pijunović Miroslava i dr.
protivpravnog

Kovačević Nenad

Stanojević Nana

Fekić Kaka

Fekić, Slobodan
sv. "Kaka"
Mihajlo Fekić
Jelena Gavranović

Doboj
Doboj, ul. 1. Maja br. 8.
28.03.1953.g.

Šrbin SR BiH
MZV mehaničar
oženjen, otac dvoje djece mldb.

Da

ŠUT-a

Da, 13.0.1973.g.

Da u Doboju

Ne

Ne

Pređnjeg imovnog stanja

01041284

Okrivljeni predočava da opunomočuje pridošlog advokata Lazic Dragana da ga brani u ovom postupku.

Okrivljenom se predočava zaštoti se osudjuje i osnovi sumnje koji stopeć je protiv njega, te se predočava da nije dužan odgovarati na postavljenja pitanja, nakon čega izjavljuje:

Ja sam kao pripadnik interventnog voda CSB Dobojski pred neposrednom komandom Jorgić Nikole i u čiji vod sam prebačen 15. maja ove godine. Nama je predočeno od Jorgić Nikole da trebamo krenuti u Teslić, odnosno tom nisu je predočio zamjenik načelnika Savić Milan i naš zadatak je bio isključivo obezbjedjenje ličnosti i objekata. U Teslić smo došli 05.06. sa Savićem Miljanom, Gagovićem, te Čulibrk Dobrivoje, Ilijunovićem, ja i Šapčevićem "Bata". Mi smo se odmah uključili u dobijene zadatke, a to je otkrivanje snajperista i pretrese gdje je šta bilo suradljivo po nalogu inspektora. Ja nisam učestvovao u pretresanju stanova niti privodenju lica, samo sam bio prisutan obezbjedjenju kod pretresa, pa ističem da od navedenih lica nikog nisam privodio. Samo sam jednom prilikom došao do radio stanica i znam da se kod pretresanja išlo na to da će provjeri da li radio stanice postoje i da se oduzmu. Poznato mi je da su lica dovodjenja u zatvoru u SJB te u Teritorijalnoj odbrani. Ja sam jednom u prijemu kancelariju i udario sam nekoliko puta privredna lica iz Račkovića, koji su bili čelavi i za nene ustaše, a video sam da su to redili i drugi milicionari koji su bili tu. Oko odvodjenja lica iz prijema meni ništa nije poznato i ja u tom poslu nisam učestvovao. Mi smo u našem poslu imali pretpostavljenog, a ponekad smo saradjivali i sa Jedinicom vojne policije, a tu je putovalo svakodnevni kontakt preko Šljivića koji je bio zadužen za miliciju i vojsku. Saradnja se sastojala u tome da nebi dolazilo do sukoba izmedju vojske i milicije i spričavanju ulaska vojske u grad radi eventualnog hapšenja civilnih lica i slično. Koliko mi je poznato vojska nije hapsila civilna lica. Meni je poznato, a čuo sam putradan da su dva ili tri lica umrla nakon što su tučena u zatvoru. Nije mi poznato je li ranije i kasnije bilo lica koja su ugrijala u zatvoru. Takođe mi nije ništa poznato tko odvodjenja lica iz zatvora. Nama je u svomu pretpostavljeni bio je Savić Milan, a u njegovoj osutnosti Čulibrk Dobrivoje. Ja nisam posjedovao rješenje o radnom odnosu, ali su mi javili da sam na platnom spisku u CSB Dobojski. Sve što sam radio radio me po naredbi pretpostavljenog.

Što se tiče oduzimanja i mobilisanja automobila za potrebe vojske ističem da sam ja učestvovao u 3 slučaja. Jedan je kada smo uzeli auto "Mercedes" strane registracije, a negdje van Tesliće na lijevu stranu, čini mi se G. Teslić, mislim da je srpska kuća, i tom prilikom sam bio prisutan je Gagović i Bjurić Stojan. Drugi slučaj je kada je uzet auto tegetplavo boje od kuće sa lijeve strane prema Banji Vrućici i tu smo

teotoplavi "zuci". I tu je bio prisutan Stojan Djurić i Gagović.
 Treći slučaj kada smo bili u magacinskom sotor "Besta" radio stanice
 drijive, kožne hlače, kožne rukavice i dvije katiće, tu sam bio
 prisutan ja, Djurić Stojan i jedan monok je policijski, ali Stojan
 nije prilazio kući jer nije govorio s tim čovjekom. U svakih tri
 slučaja dali smo potvrde licima kojim smo oduzeli stvari. Ja sam
 još za potrebe milicije otisao jednom prilikom u magacin trgov-
 ske firme koje se nalazi u blizini TO, a prethodno je u SUP-u
 rečeno da bi tu moglo biti cigareta koje se skriva i daju civilima
 pa sam uzeo jednu kutiju HR - 50 štakta, jednu kutiju "Besta"
 50 štakta i jednu kutiju "Besta" 45 štakta. Za to mi je data
 otpremnica. Nama je to naredio Culibrić za potrebe milicije.
 Takođe sam učestvovao u oduzimanju 4 puške od čovjeka koji je
 bio visok, pa su zete 3, dvije su bili snajperi. Jedan je uzeo
 piko, a jedan Cito, koji se takođe zadesio u pretresu. Bokerica
 je odnesena u SUP. Potvrda je sotradan napisana i data. Tu je bio
 i inspektor Gagović. Ja mogu reći da sam jednom prilikom preuzeo
 u SUP-u tadašnji 500.000,00 dinara, koje sam predao u blagajnu
 -a. Mislim da je i on bio prisutan samom. Što se tiče ostalih
 novaca u vezi auta, pojedine robe i stvari mislim da ja u tome nisam
 učestvovao. Što se tiče mobilizacije auta za potrebe vojske i milicije
 meni je poznato da je bio napravljen spisak misteri u Ratnom stabu ili
 u Opštini, a nama je dat od Culibrića u SJB. Na tom spisku je bilo
 već oduzetih auta i bili su zaokruženi. Nih 70 do 80 % je već bilo
 oduzetih, neznam ko je ranije to uradio. Znam da su mobilizaciju vr-
 šila i druga lica koja su došla sa nama, i znam da je i Piko učestvovao
 ili pak u razgovoru sam saznao od njega da je uzeo "Rover" a i Bato
 je isao kod čovjeka koji je dao auta, autaj čovjek se zove Tibitanac
 Kudi. Izumjer skladista cigareta iz drugih firmi se nije ništa uzimalo.
 Sto se tiče odnosa sa Dugonjićem iljom nemačku reći da je njegov radni
 kolega bio u pritvoru pa je puštan, pošto nije bio kriv, a Dugonjić
 je ponudio da da dobroyoljno 1.000 DM i nešto dinara za potrebu vojske
 i milicije, a takođe je mogao da može proizvoditi perle, te da za-
 mijenom robu za robu može dobiti uniforme, i on je zbog toga isao u
 Banja Luku radi realizacije tog posla. Njega je vozio Stojan. Moj pri-
 jedlog u vezi posla Duonjica, su prihvatali Štefović. Kod oduzimanja
 cigareta na otpremnicu bili smo prisutni ja i Aleksa Petrović. Kod
 oduzimanja cigareta prvi put je oduzeto kolicića na otpremnicu, a
 tada je poslije mjesec dana pošto se govorilo da iz istog magacina
 civili dobijaju cigarete, a vojska i milicija nemaju šta pustiti izve-
 sen je pretrasm koji je vodio Culibrić i ja sam se negdje kasnije tu
 pojavio i znam poslije moje kvalifikacije rekao da vojska nema šta
 pustiti Djekić se nesijeo, i ja sam ga osamario. Tu je nadjeno oko
 42 do 45 štakta "Besta", druga robe nije oduzimanja. Mislim da Djekić
 u odstavlje nije vodjen. Tu je bio prisutan i Djurić Stojan i uobičajeno je u
 svojstvu vozača Culibrića. Ja Stojana Djurića ranije nisam poznavao,
 a sreću sam ga jednom kada je isao povesti auto is Stenjaka neku "Ma-
 zdu" na kon cega se on priključio nama, mislim da ga je znao inspe-
 ktor Gagović. Sve cigarete koje su odinzelne su odnesene u SJB i podi-
 jeljenje miliciji, odnosno ja sam se dijelio nekoliko dana za mi-
 liciju kako bih racionalno podijeljeno. Poslije mog hapšenja ostale
 je oko 40 šteta cigareta. Otpremnice sam rekao da me pišu na CSB
 Doboj, a Djekić je rekao da to piše na Ratni stab Teslić, a neznam
 kako stvarno glasi. Prilikom pretresa sačinjen je zapisnik o tome i
 dokumentacija koja se palati u mojoj kasi. Od sve te robe nisam
 ništa za sve uzeo.

U vezi odnosi me s novac mi potrebe Srpske vojske mogu reći da mi je poznato da je jednom prilikom Moralif Sejruđin u SJB posto je bio doveden rečao da bih dao 5.000 DM, pa su se s njim poteli šaliti kako je jednom Sribinu dao veću količinu da ih smjesti na sigurno mjesto, a on je onda ponudio količinu od 15.000 DM i to je predao meni i odmah sam ih iz ruke u roku predao Culibriku. Tu nije bilo nikakve pretjerje, sve u šali, a dak je pitao hoceli imati kakvih privilegija što pomaze Srpsku vojsku. Za Dugonjić Alju sam rekao da je dao 1.000 DM samovoljno i odredjenu količinu dinara, a neznam tačno koliko. To je primila blagajnica SUP-a. Od Vukelja Drage nikakv novac nije primljen i to je dovršen koji je iz TO preveden u zatvoru, a ja sam tom čovjeku posio liječeve jer je bolovo šeder i stalno vrši nuždu, a on me je jednom provocirao rekvāsi da će biti drugačije kada deju njegovi. Molim da se sutra očim da li je kakav novac uzet od njega. Čuo sam da je stolar Martinović davao novac, a o tome neznam ništa. Od Ivezik Zefu nikačva sredstava nisam usimao niti bilo kakve stvari, a jednom prilikom je utvrđeno kada sam pošao sa inspektorom Gagovićem, da je njegova kuća obijena i kada smo ušli unutra napravljen je zapisnik inspektora i vidjelo se da je tu ranije izvršena kradja, pa je bilo govora, pa je bilo govora kako su odnesele neke stvari, pokušana skinuti satelitska antena, a sve to sam čuo da je uradio cito. O tome bim više mogao reći cito. Od Jaterić Rame sam preuzeo novac i ima potvrda koliko je dao. Za druge mi nije ništa poznato. Taj novac je korišten za kupovinu uniformi, dio za kupovinu cigareta vojsci i miliciji, a drugi Stabu Opštine. Drugi novac je ostao u kasni, o čemu bi trebala postojati dokumentacija. Iz kase nikakav novac nije nošen u Doboj, sve što je meni predavano ostalo je u kasni. Čuo sam da je nešto novca nošeno u Doboj i znam da sam je 15.000 DM dao Culibriku, a to je otislo u Doboj po nekom inspektoru.

U vezi ubistava Bećirovića kategorično tvrdim da nisam učestvovao u tome, a moj posao se sastojao po naletu inspektora Gagovića da poslije sahrane tog lica odem sa milicionerom u njegovom stan i stan njegove žene, pa kada smo otisli, da djeca nebi ostali sami prešli smo u stan kod njene sestre i ja sam je ispitovao na okolnosti kako je došlo do toga o čemu sam sačinio zabilješku. Ona mi je samo rekla to da se radi o licu koje je malo bijeli opasac, da je to lice vidjala njena kćerka pred robnom kućom pogнутa glave, a kada je isti odvezen da je vani bio zeleni mercedes pun, da je još nadjen u riječi negdje pored mosta. Prema opisu koji mi je ona dala nebi se radilo nikom od lica koja su radila snama u miliciji. Nevodno jedno lice ima crvenkastu kovrdžavu kosu, drugi je visok, crni bladolis i nebrije se. Ističem da je bilo slučajeva da se uniformisana lica predstavljaju pod imenima "Peko", "Cito" i "Bata" i sl.

Što se tiče ulaska u zlatarsku radnju Muratbegovića to je bilo 27.06.1992.g., pošte smo saznali od zlatara da je isti otisao u Tešanju, tj. da nije tu, te da bi trebalo izvršiti ulazak u tu zlatarsku radnju i oduzimanja predmeta radi potreba vojske i milicije, pa su radnju rukovodili Gagović, Culibrik, inspektor Vamo i ja. Ubezbiđeno sam prisustvo Zefu, kako bih izvagali nakit u SUP, nakon što su skoručno otvorili rybnici "PEM" autogenim aparatom, pa se ustanovilo da se radi oko 1,5 kg. raznog nakita zlata i oko 1 kg. srebra. Mislim da su inspektori napravili zapisnik, a zlato je vagano u prisutnosti inspektora i šefa blagajnice koja je pohranila isto u kasu. Pošto je ta zgrada bila oštećena meni je rečeno da se vratim i preuzmem još robe koje ima pa sam ja iz iste naknadno preuzeo nekakve mašine koje sam predao u SUP, našo sam jedan zlatnog nakida i 1.500 DM i neznam tačno, a mislim negdje oko 7.000 austrijskih šilinga

01041282

- 6 -

i pošto nije bilo blagajnice SUP-a ja sam to stavio u kasu u kojoj se nalaze cigarete u hodniku SUP-a, a ja sam od nje imao ključ i neznam da li je imao još neko. Mislim da je ovo naredio Čilibrik da ovo uradim, a zlato je ostalo u kasi SUP-a. Inače bilo je indicija da je pomenuti slatkar davao novac za naoružavanje Tešanjci.

Iz svega što sam rekao smatram da sam kao čovjek izvršavao naredjena, nalazim da nema nikakve moje odgovornosti za bilo kakve propuste, a ističem da sam postupao po naređenjima koja su mi davanja. Nikakva sredstava ni stvari nisam zadržavao za vlastite potrebe, jer sam ista predavao na način i mjestu kako sam rekao.

Završeno u 13,25 časova.

Zapisničar,

Istražni sudija,

01041285

35/92

17.06.
Tesliću 92
Maglaja
lišavanja slob. 52.

Kovačević Nenada
protiv Ilijunović Ljubo-lava i dr.
protiv pravnog

Kovačević Nenad

Perić Branko

Stanojević Ljuba.

Cilibrik Dobrivoje

Ivošević Milorad i Lazić
Dragan.

Cilibrik Dobrivoje
-cilibrik-Dušan-
Cilibrik Dušan
Gruša Andja
Bukovci
ul. JNA br. 17. Boboj
78.01.1956.0.
Srbac, M. BiH
rednik TV Nešoničar
Da, otac dvoje mlđe. d.j. ce
Da
LUI-a

Da, 25.12.1975.g. do 05.05.1977. u Somboru

Doboj
odlukovan ali se ne može izjasniti
žive u porodici sa u stanu,

Ne :

Ne

Ne

01041286

Okrivljeni predočava da opomiočuje pridošle advokate Ivošević
Milorada i Lazic Dragana, da ga brane u ovoj krivičnoj stvari.

Okrivljenom se predočava zašto se okrivljuje i osnovi sumnja koji stoji protiv njega u sahtjevu za sporazdjenje istrage Osnovnog javnog tužioca u Tesliću krtki br. 149/92 od 10.07.1992.g., pa se isti upozrava da nije dužan iznositi odbranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, nakon čega isti izjavlja:

Razumio sam zahtjev o sprovodjenju istrage i ističem da ču danas pred sudom iznijeti odbranu i odgovarati na postavljena pitanja.

Nakon toga oriviljeni izjavljuje:

Ja sam došao u Teslić skupa sa grupom lica iz GJB Doboj, te jednom grupom iz Vojnog odsjeka Doboj. Došli smo skupa, mi iz GJB sa tvojim auta, a tu su bili: Ljiljan Savić zamjenik načelnika GJB, ja u svojstvu zamjenika načelnika na nacionalnu bezbjednost, Gagović Dragutin, Gojković Menad, Vukomen Vaso, Šekić Blažobdan i Čajkunović Troulav. Nama je kada smo šešir u Teslić rečeno da imamo zadatak da uspostavimo što tježnji odnos saradnje između Stanice milicije i vojske, te da podignemo stepen organizacije i pripravnosti te Stanice, posto su tu prethodno vršene neke radnje koje nisu prilagođenje zahtjevu vremena. Prethodno mi smo u Boboju održali jedan susretanak ljudi iz GJB i vojske kada je dogovorenovo cko svog rukopisa kojedničkog učešća u Tesliću. Mi iz GJB smo se odmah uključili u rad GJB Teslić i moj konkretni zadatak je bio da radim na pronalaženju lica interesantnih za vojnu obranu, što sam i činio, te smo ta lica proslijedjivali vojnoj bezbjednosti, a te poslove je obavljao načelnik vojne bezbjednosti Bljivić. U ovom periodu je u privredjenja u Stanicu javne bezbjednosti gde su pritvarjani u sobu za pritvor u podrumu, a die lica je smješten u TO. Lica koja su bila interesantna za vojsku mi smo proslijedjivali vojsci i ona jedalje sa njima postupala, pa smo tako došli do podataka da su licu na Banje, Slatine gdje su neprijateljski položnici, minobacači, pa smo takva lica predavali vojsci. Ostalih licu obradu su vršili inspektor u GJB Teslić koji su došli snimati lica obredu su vršili inspektor u GJB Teslić koji su došli snimati lica koja su iz Teslića. Što se tiče tih lica u pritvoru, ja ističem da su ovlaštenja lica stanice imala ključeve i da su oni bili pod stražom, a da li ih je ko tukao ili bilo šta drugo redio prema njima meni nije poznato. Ja nisam tukao ta lica. Poznat mi je dogadjaj koji se dogodio u krugu stanica poslije operacije u Mankoviću, kada sam čuo glasanje i viku, vidio mnogu miliciju, te Mankoviću, kada sam čuo glasanje i viku, vidio mnogu miliciju, te video da je načelnik Kumanović istražio, a video sam pritvorenike prislonjene usa zid, čuli su se jauci, a sve sam to posmatrao iz prostorije u kojoj sam bio. Ja nisam silazio u krug biti sam učestvovao u tuđi tih lica. Tek sam poslije sišao u krug da vidim šta se dogodilo. Takođe mi je poznato da su lica iz pritvora u

01041289

Djurić Stojan

Risto

Milica Krunic

Buletić

Buletić

03.12.1952.g.

SRBIJA, SR BiH

nezaposlen
oženjen, otac jednog mldb. djeteta,

Da

završio 8 razreda škole

kklanju 1981.g. 1982.g. nema čina oficira

Teslić

ranije osudjivan za trgovinu

da, izdržao kaznu zatvora

da u trajanju od godinu dana

pođi se postupak kod Osnovnog

duda u Tesliću.

Zapis 070744

01041290

Okrivljenom se predločava da može uzeti branjoca koji može prisustvovati njegovom ispitivanju, zašto se okrivljuje i koji osnovi sumnje staje protiv njega u zahtjevu za sprovodjenje istrage OJT Teslić, Kt: 149/92 od 10.07.1992.g., te da nije dužan iznositi odbranu, niti odgovarati na postavljanja pitanja, nakon čega isti izjavljuje:

Razumio sam navode zahtjeva za sprovodjenje istrage, pa ističem da branjoca neću angažovati, iznosit ću svoju odbranu i odgovaratati na postavljenja pitanja.

Ja sam bio u vojnoj jednici odnosno komandi na Djuliću nakon što sam po javnoj mobilizacijski došao tu, pa me je jednom prilikom došao Gagović Dragan te rekao da su rekli da i ja podjem u SJB radi potreba posla. Tu je bio prisutan poručnik Jotić i on me je odveo u stanicu i ja sam se javio. Tu sam vidi Milana Savića i Mladena Vučića, koje sam od ranije poznavao i znam da su mi oni dali legitimaciju, a ja se pobliže o sadržini iste nisam ni upoznavao i tom prilikom oni su mi rekli da će moja obaveza biti da svojim automobilom vozim na relaciji Teslić - Dobojski Banja Luka, i to ljudi iz SJB. Ja sam to sve vrijeme i činio te se iz vozio svojim autom svoje vrijeme. Za vrijeme rada ja sam išao kući i spavao, a ujuto se javljao na posao. Ovoj grupi ja sam se priključio nekoliko dana poslije njihovog dolaska u Tesliću i po njihovom kzboru, jer su oni preko Gagovića tražili da ja dodjem u SJB u Tesliću. Inace, meni su samo bili poznati iz te grupe Gagović Dragan, Milan Savić i Mladen Vučić, ostale nisam poznavao. Službenu legitimaciju su mi dali tada u Tesliću kada sam se javio, a ja neznam ko ju je potpisao, to je bilo negdje prije dva dana nego što će početi operacija na Rankoviću. Što se tiče lica koja su privodjena u SJB, zasnivanje pritvora i uopšte rada te grupe lica u OB meni ništa s tim nije poznato i ja tu nisam imao nikakvog učešća. Nije mi poznato kako su se dovodila lica i ja nisam učestvovao u pretresu i dovodenju tih lica niti pak stavljanje u pritvor, a u samo nekoliko navrata, ja sam u krugu SJB rasputno vidjao lica koja su privodjena, ali snima nisam imao nikakvu komunikaciju. Meni takodje nije poznato kakav je bio tretman tih lica i kako su se prema njima ophodili, a neznam ni za to kada se dogodila tuča pred Centrom, tj. stanicom, niti bilo šta o tome da li su lica gdje vodjenja, niti šta je s njima radjeno.

Što se tiče vozila koja su uzimana meni je poznato da su ljudi koji su došli iz Doboja imali spiskove koja vozila treba uzeti radi potreba i mobilizacije za vojsku i tu su bila tri do četiri lista na kojim su bila upisana imena ljudi od kojih će se uzeti vozila, a medju njima je bilo i moje ime, te spiskove je imao čovjek zv. "Raka". Ja sam u nekoliko navrata bio snijima kada su se uzimala ova vozila što sam ja rekao, odnosno kada su uzimali vozilo od jednog čovjeka na Djuliću kome neznam ime, ali čija kuća se nalazi sa lijeve strane puta ispod škole Djulić i tom prilikom sam do te kuće dovezao Gagović Dragana i Raku, kada je uzet crni mercedes 300 D, koji je dovezen pred SJB Teslić. Jednom prilikom sam bio sa njima kada je uzet od Bogdanić Drage motor "Suzuki" i neka točno čovjeka da dodjem pred kuću, a

TYPE OF 1074

01041291

- 3 -

Bio sam prisutan takođe kada je došlo 15 vojnih policijaca u skladište Tekoma zv. "Velepromet" Doboju na rudniku i tom prilikom su tu Raka i Dobrivoje Čulubrić tražili od direktora cigarete, koje su sakrivene, a ja sam stajao po strani i vidiо sam kako oni ulazi u magacin i vrše premetaciju. Mislim da su oni tada odnijeli 34 ili 35 šteta cigareta u jednoj kartonskoj kutiji, a disam vidiо da li je šta drugo uzeto. Tom prilikom sam vidiо da je Raka očamario direktora Hajka, tj. njega ja poznajem iz vidjenja, a tada je sa Rajkom bio još jedan crn čovjek i njih su oba privredni u SJB radi poslušanja. Poznato mi je da je čovjek zv. "Ćito" u vojnoj policiji jednom me pozvao da mu pokažem gdje je kuća Bugarinović Nedeljka i ja sam ispred SUP-a otisao i odvezao ga do te kuće, odnosno on me je odvezao ja sam mu pokazao kuću i on me je vratio pred SJB.

Ujedno je tog dana i uzeo njegovo auto "mercedes", a ja sam vidiо to auto vojnika nakon nekoliko dana. Ja sam jednom prilikom bio sa Rakom i Piškom, te Dragom Gagovićem u kući Sejfudina Moralić u Tesliću i iz njihog razgovora sam čuo da je Moralić bio privodjen, da su mu ustaša neka sudstava da nebi bio u zatvoru, a oni su tada tražili od njega auto " Rover" za koje je on rekao da je u kvaru, a tada je on rekao da će ga on osposobiti da dodju za dva dana. Znam da je to auto odvezeno od Moralića i da ga je odvezao Milan Savić u Doboju. Poznato mi je da je od Pozderović Nike oduzeto auto "88" Diesel metalik plave boje i to auto je oduzeo "Raka" i ono se nalazi pred SJB. Ja sam u dva slučaja vido da su oni dali neke potvrde i to Pozderoviću i čovjeku na Djuliću koji je po nacionnosti Srbin, a u drugim slučajevima nije poznato da li su to činili. Meni takođe nije poznato gdje su ta auta vožena. Sto se tiče uzimanja novaca od pojedinih ljudi radi izbjegavanja pritvora i slično ja mogu reći samo to da sam u SJB čuo svakave priče o tome, da se od pojedinih ljudi Muslima i sl. uzima novac, ali ja nisam znao detalje o tome, niti mi je bilo poznato ko je to uzimao i za koje potrebe. Ja mogu reći još i to da sam ja u dva na vrata svojim autom odvezao u Banju Luku Lugonjić Alju iz Teslića radi sredjivanju nekih računa, a po nalogu Rake i Milana Savića, a moj posao je bio samo to da ga vozim i vratim u Teslić.

Upitan da li se ranije poznavao sa Šljivić Radoljubom, izjavljuje da ga je poznavao prije godinu i po dana, jer je isti imao radnju za prepis automobila tada se i upoznao sa istim. Rekao je da je samo znao napred navedena lica u grupe iz Doboja, misleći na lica koja su radila u SJB, a Šljivić je radio sa vojskom i njega je vrlo rijetko vidjao. Izjavljuje da mu nije poznato kakav je bio odnos izmedju vojne policije i lica koja su došla u SJB.

Na upit okrivljeni izjavljeni da mu nije pèsnato šta je bilo sa robom koja je
oduzimana, niti sa novcem. Dodaje da on nikakav novac i robu nije primao.
Nije mi poznato ko je bio glavni od lica koja su bila u SJB. Njemu su nare-
djena davali, a on ih je izvršavao Savić Milan, Gagović Dragan i Čulubrik
Dobrivoje.

Djena davalici, a od in je Dobrivoje.
Upitan obzirom da ističe da se u vrijeme kada je došao u SJB nalazio u komadi štaba da se izjasni da li je imao vojni raspored, izjavljuje:
Ja sam se nakon mobilizacije javio kod poručnika Jotića na Djulić i on me je primio kod sebe i ja sam bio tu u jednici, nakon čega sam otišao u SJB kakao sam i rekao.
Ja nisam krivi za sve ovo što se dogodilo, a za radnje i postupke u jednici i krivicu i neosjećam se odgovorni

Ja sam se uvek smatral bezbednim i dobrobitnim za sve ovo što se dogodilo, a za radnje i postupke koji su bili mislim da nesnosim nikavu krivicu i neosjećam se odgovornim. Zapisnik mi nije potrebno čitati, slušao sam direkt i u njega je uneseno sve što sam govorio pa isti potpisujem bez primjedbi.

Zapisnik mi nije potrebno čitati, slušao sam dikta i sve što sam govorio pa isti potpisujem bez primjedbi.

Zapisničar.

Istražni sudija,

01041292

Slavko Spasojević
zv. "Bata"
Spasojević Božo
Ruža Knežević
Doboj
Doboj, ul. L. Maja 34
20.10.1957. g.
Srbija, SR BiH
vozač automehaničar
rastavljen, ptic. dvoje djece mlađe
Da
SUP-a

neposeban

živi sa roditeljima bez imovine
1976. g. za pravnu kradnju, kaznu izdržao 1978. g.

01041293

Okrivljeni se poučava da može uzeti branjoca koji može prisustvati njegovom ispitivanju, pa mu se predočava zašto se okrivlju i koji osnovni sumnje stoge protiv njega, te da nije dužan iznositi odbranu niti odgovarati na postavljenja pitanja, nakon čega izjavljuje:

Okazumio sam navode zahtjeva za sprovodjenje istrage Očnovnog javnog tužioca u Tesliću, Kt: 149/92 od 10.07.1992.g., pa izjavljujem da ću am iznositi odbranu i odgovarati na postavljanja pitanja, a da branjoca neću angažovati.

Ja sam bio ranije u interventom vodu SBB Boboj, pa je jednom prilikom veće kada će moći krenuti u Teslić, radi sredjivanja stanja. Prije toga ja se, kao dobrovoljac nalazio na Preslici, gdje sam dobio naoružanje i gdje sam je nakon akcije u Doboju 02. maja 1992.g. sve uzeo u SJB, a konkretno mene u interventi vod i nama su dali određene legitimacije koje su bile stare, a koje nam je dao Gojković Nenad, koji je tada rukovodio nama. Tu je bilo negdje 15 ljudi. Poslije nam je legitimacije dao Jorgić Nikola i mi smo bili upravo ta njega jedinica. Krećemo za Teslić nas nekoliko i tu su bili Pijunović, Culibrik, Savić Milan, Gagović Dragan, Gojković Nenad, Tekić Slobodan, a znam da nas je pratila Eljuka sa vojnom policijicom. I bilo je crvenih beretki. Meni su rekli da i u Tesliću trebam raditi. Šta sam radio u Doboju, a to je obezbjedjenje objekata i lica. Ja nisam prisustvovo nikakvim dogovorima i znam da su inspektori otišli na dogovore, mislim na Savića, Gagovića, Gojkovića i ja sam samo znao da je meni pretpostavljeni Culibrik Dobrivoje, odnosno tu su bili glavni Milan i inspektori koji su došli, a Culibrk je meni rekao da pomažemo u radu. Gagović Dragana i Gojković Nenadu. Ja sam prvi dan imao za zadatak, pošto su odmah bili aktuelni spiskovi lica za hapšenje da odem i dove dem dva lica. Prvi slučaj je bio u Stenjaku i tom prilikom ja nisam zatekao lice koje sam trebao dovesti, a drugo lice je kome takodje sada neznam ime, i koji radi u "Elektrodistribuciji", a stanuje kod Tesličkog mosta s lijeve strane, jer je uspjelo pobjeci. Obije ove radnje sam radio u prisustvu s radnicima SJB u Tesliću. Nije mi ništa poznato u vezi osnivanja zatvora i upopšte oko pritvorenika i ja samo mogu reći da je tu bilo puno svijeta kada sam ja došao u pritvoru u SJB. Što meni nije ništa poznato oko toga kako je došlo do maltretiranja i nanošenja povreda zatvorenicima u zatvoru u Tesliću, jer sam ja ranjen u Rankoviću prilikom te akcije tj. 08. juna 1992.g. Što se tiče druge imovine ja mogu reći to da sam po nalogu Culibrik Dobrivoja otišao jednog dana kod Tibitanac Rudija i on mi je rekao da uzmem za potrebe mobilizacije putni auto "Pasat", odveo ma je milicioner SJB i ja sam s njim to uradio, a Rudiu sam tada rekao da će potvrdu dobiti naknadno, pošto nisu mi dali potvrde i o tome bih se i Rudi mogao izjasniti. Pošto sam dovezao "Pasat" cuo sam od Culibrka da je Božoviću potreban jedan auto za potrebe, koji sam ja po nalogu Culibrka ponovo otišao dovesti od Tibitanac Rudija jer mi je rekao da ima jednog golfa, koga sam dovezao, a takodje mi je rekao da se za potrebe obrati SJB, a takodje mi je poznato da je to auto odvezao Božović. To je bilo drugog dana po dolasku. Jednog dana sam učestvovao u akciji oduzimanja oružja u Baraćima, Sadikovićima i Marioi, a nakon toga sam otišao na Ranković u akciju, kojom prilikom sam Tešlić. gdje sam

- 3 -

Dvije nedjelje sam proveo u Doboju u bolnicu i Gagović mi je rekao da djodjem u Teslić, radi djevojke Pengić Jasminka, i ja sam negdje 23. na 24. došao u Teslić kod nje i tu provodio dane, a da nisam nakon toga učestvovao ni u kakvim akcijama, a to je bilo sve doana kada sam uhapsen i tom prilikom nisam pružao nikakav otpor.

Ja mogu reći još to da sam jednom prilikom dovezao takodje po nalogu bijelog golfa, tđ čovjeka koji mislim da se zove Rasim i ima kuću ispod opštine ul. lijevo, gledano prema Banji Vrućici. Za to vozilo su mi dali potvrdu tđ ja sam ga koristio tek kada sam došao iz bolnice. Kasnije to vozilo je koristi Vaso inspektor.

Upitan izjavlja da je vozilo dovezao pred zgradu SJB, odnosno prvo odvezao majstoru da se popravi, gdje je bilo 3 do 4 dana, a u to vrijeme potvrda nije bilo, a Rasim se nalazio u zatvoru, o čemu sam samo čuo.

Još jednom govorim da mi nije poznat nikakav dogovor oko organizovana i rada grupe koja je došla, ja samo mogu reći da su Milan Savić i Dobrije Čulubrk nas doveli u Teslić uz dopuštenje komandira Jorgić Nikole i u svemu tome je bio sam izvršilac naredjena koja su mu davenja.

Što se tiče pritvorenika meni je bilo poznato da postoje pritvor u SJB i tu je bilo pritvorenih lica, znam u par navrata da su u tu prostoriju ulijetale crvene beretke kako bih ta lica udarali, a i ja sam jednom prilikom kada je došlo nekolsko lica iz Rankovića ušao u taj zatvora i udario nekoliko lica, a to je bilo rukama i palicom. Nije mi poznato jer sam bio u bolnici šta se dogodilo sa licima koja su bila pritvorena i gdje su odvedene. Takodje mi nije poznato da li je kod od tih lica umro.

Što se tiče zadatka vojne policije meni uopšte nije poznato šta su oni tu radili, a čuo sam da su došli par dana tđ nas u Teslić.

Umanom iz interventnog voda je bio Slobodan Tekić zv. "Raka". Bili su inspektori tog dana snama kao što sam rekao Gagović i Gojković, te su bili Savić Milan i Čulibrk. Sa nama je došao i Pijunović Miroslava, ali o njegovu statusu ja ništa neznam. Za Karagića sam čuo da je završio specijalnu obuku kod Božovića i da je prebačen u specijalnu jedinicu SSB, a Tadića nisam poznavao.

Ja se neosjećam krivim i odgovornim za ono što mi se stavlja na teret, a višljenja sam da sam zaslužan pošto sam učestvovao u akcijama i spašavao ljude.

Molio bih sud da ima uvidu da sam ja povrijedjen u operadiji u Rankoviću da sam još lošeg zdravstvenog stanja i da mi rana nije zacijelila, da mi se omogući hirurški prijedlog kako ne došlo do komplikacija, te da mi se omogući liječenje, a istovremeno da se razriješi moj status kako prizatvaranju u pritvor.

Zapisnik mi nije potrebno čitati, isti sam slušao, te izjavljujem da je u njemu uneseno kao što sam govorio i isti potpisujem bez primjedbil

Zapisničar,

Istražni sudija,

Tadić Zoran

Stevo Tadić

Mira rodj. Mitrović

Doboj

Maglaj, ul. Sulejmana Omerovića
14.05.1960.g.

Srbin

mačinski tehničar
oženjen, otac jednog mldb. djeteta

da

mačinsku tehničku školu

Da

1987/1988.g. u Beogradu,

Maglaj

živi kod roditelja u stanu

ne

Ne

ne

01041295

Mihal Bićak

Ukričijeni se poučava da može uzeti branicea, te da može prisustvovati njegovom suslušavanju, pa mu se saopštava zašto se osudjuje i koji osnovni sumenje staje protiv njega, te da nije dužan iznositi odbranu, niti odgovarti na postavljenja pitanja, nakon čega isti izjavi:

Razumio sam zašto se osudjujem, odnosno navode zahtjeva za sprovodjenje istrage Osnovnog javnog tužioca u Tesliću Kt:199/92 od .10.07.1992.g., pa ističem da će sam iznijeti odbranu i odgovarati na postavljenja pitanja, a da branicea učau angažovati.

Ja sam došao u Teslić 19. juna 1992.g. kolima skupa sa Draganom Cvijanovićem iz Osečana i tom prilikom on je nosio naljepnice za vojsku i miliciju tj. oznake. Te oznake su nošenje lično Milanu Saviću koji je bio u Tesliću. Kada sam došao Milan Savić mi je rekao da ostanem u Tesliću nekoliko dana i ja sam ostao do 23. juna, a trebao sam biti skupa sa Vasilom Vukmanom koji je bio inspektor i koji je tu obavljao te poslove. Znam da su tada ostali se trebali povući nešto u Doboju i od svih tih ljudi grupe iz Doboja smo ostali Vaso i ja. Ja sam iz Teslića otišao 23. juna ponovo u Dobojsa Miljanom Savićem i on mi je tada rekao da će raditi poslove vozača i njegove pratnje. Inače ja sam ranije bio u vojnoj jedinici 5042/D/6 koja se nalazila u blizini Maglaja, tj. na Dobojskom području i mene je pozvao Miljan Savić u Centar bezbjednosti i meni je legitimaciju dao Miljan Savić u Tesliću kada sam došao 19. 06.1992.g. Inače mi smo i ranije bili jedna ilegalna grupa, a snama skupa je bio i Miljan Savić, a ja sam se zatekao na podrupju Maglaja i trebao izvestineke srbe, a natom toga što sam urqđio susreo sam se sa Cvijanovićem u Doboju i rekao mi da ide u Teslić, te da mogu poći sa njim, što sam ja i učinio i tada sam se sreća sa Savićem. Vratio sam se u Doboju 23. juna i ponovo došao u Teslić 29. 06. uveće, kada sam milionarskim oznakom M 17402 skupa sa Karagić Slobodanom bio obezbjedjenje grupi crvenih beretki koje smo doveli u Teslić negdje oko 14 ljudi. Preuspavao sam u hetelu "Kardijal" u dobi, a ujutro sam bio uhapšen. Nisam pružao nikakav otpor.

Meni ništa nije poznato oko hapšenja ljudi u Tesliću i oko oduzimanja imovine i bilo kakvog novaca i ja s tim nemam nikakve veze.

Poznato mi je da su bila pritvorena lica u SJB i da sam vidjao ponekad kad ta lica neko udara, i jednom prilikom sam samo jednom udario jedno lice jer me je ružno nazvao. Ta prostorija je bila zaključana, a ključ je bio kod dežurnog.

Nije mi poznato koliko je bilo lica kada sam ja ulazio u tom zatvoru. Nakon predočenja službene zabilješke, proizilazi da je rekao da u periodu kada je boravio u Tesliću obavio nekoliko poslova sa Pikkom i Rakom, originalni izjavi: "Ja nisam tako rekao, nego sam rekao onako kako danas govor pred sudom, i to je ono što imam reci i što je istina". Inače sa Pikkom se znam ranije iz Maglaja, a Raku sam upoznao kada sam došao u Teslić, dok sam Culibriku znao ranije i Milana Savića. Karagić Slobodana sam znao samo iz vidjenja.

01041296

Praha 30814

- 3 -

Ja ističem da se neosjećam krivim i odgovornim za sve što mi se stavlja na teret, želim da se ovo što prije završi kako bih se vratio porodici i normalnom životu.

Zapisnik mi nije potrebno čitati, slušao sam diktat i ističem da je u isti unesen ono što sam rekao, i isti potpisujem kao svoj.

Zapisničar,

Istražni sudija,

01041297

01041298

Slobodan Karagić
sv. "Karaga"
Gojko Karagić
Munevera Bajrić
u Doboju
u Doboju, Julija Vareska 78-a,
21.10.1952.g.
Srbin, SR BiH
privatnik,
oženjen, otac jednog djeteta,
pismen,
završio zanat,

Da, 1971.g. do 1973.g. u Ljubljani,

u Doboju

Ne

ima kuću, auto,

Ne

Ne

Ne

01041299

Okrivljeni se poučava da može uzeti branjoca, koji može prisustvati njegovom pustivanju, te mu se predočava zašto se okrivljuje i koji osnovi sumnje staje protiv njega, da nije dužan da iznese odbranu i da odgovara na postavljenja pitanja, nakon čega izjavi:

Razumio sam nevode zahtjeva za sprovodjenje istrage Osnovnog javnog tužioca u Tesliću, pa sam ističem da advokata neću angažovati, da cu sam iznijeti odbranu i odgovarati na postavljenja pitanja.

Ja se već duže vremena nalazim po raznim ratištima, a unazad 3 mjeseca se nalazim u stanici javne bezbjednosti u Boboju, gdje se nalazim na poslovima komandira čete milicije. U SJB odnosno u Centru sam dobio 3 plate i ja sam tu prebačen upravo po dogovoru između mog prvobitnog majora Stankovića pretpostavljenog i načelnika Andrije Bjeloševića. To se tiče dogadjaja u Tesliću ja sam dana 29.06. 1992.g. krenuo u Teslić sa 14 ljudi po nalogu pomoćnika načelnika Milana Savića, gdje je navodno trebalo izvršiti hapšenje vojnih i civilnih lica, pa sam ja prvo bitno trebao preko ljudi iz vojne policije koji bi izvršili hapšenje, ta lica proveo u Boboj radi obrade. Pošao sam u SJB Teslić 29.06.1992.g. u 12 22, časa i u jednoj prostoriji su bili Dragan Gagović, Vaso Vukman, nekakav Djuka, Kuzmanović načelnik Stanice, Mladen Delić, Dobrivoje Culibrik, Tekić Popović i potpukovnik Dejan Bilanović. Iz njihovog razgovora ja sam saznao da se planira uhapsiti određeni broj lica, pa su poninjali nekakvog Djurcu a istovremeno i jednog fotografa koji ima kuću u gradu, pa pošto im je ujurica nedostupan, rečeno je da bi se moglo izvršiti pretres kuće od fotografa još isto vče, te je nakon toga isto i učinjeno. Moj pesao je bio da sa ljudima izvršim pbezbjedjenje objekta, a konkretnu akciju vršili su inspektor Centra službi bezbjednosti Vaso Vukman, a kada smo pošli u zelenom mercedesu je išao još jedan čovjek zv. Nešo. Taj čovjek ima kafic preko puta SUI-a. Mi smo prema našim pravilima zokolili objekat, a same radnje ulaska u kuću izvršili su Rako i Nešo. Vidjevao da je kuća zaključana i da nema nikoga oni su je obili i usli, a tada smo došli ja i moj zamjenik Gostić Siniša i usli unutra. Unutrašnosti kuće vidjeli smo da je to bogata kuća, na stolu je bila kamera "Panasonik", daljinski telefon, pisača mačina i jedan novčanik. U jednoj posudi nalazila se vača ogrlica elastična, a u jednoj manjoj kutiji bilo je zlato, burme, prstenje i slično. Ostalo je toga sišlo se u garazu pa je u autu nadjen pistoli kome neznam marku, a to je uradio jedan od inspektora. Tu je još nadjeno municije i bombe, a inspektor su rekli da će oni to ponijeti u SJB. Tu je bila još jedna tašna kao fotografска koja je uzeta. Rečeno mi je, pošto sam ja tražio da će se zapisnik o izvršenom pretresu sastaviti sutra. Vratio sam se negdje oko 2 časa poslijeponoći i ja sam bio prisutan kada je Gagović nazvao načelnika Andriju, a to je bilo nešto prije ovog pretresa, te mi je predočio da se u Tesliću situacija komplikuje jer je navodno doslete vojna policija iz Banja Luke, pa je načelnik rekao da se ni po koju cijenu neotvara vatru na te ljudi zbog štetnih posledica. Kada smo došli sa pretresa dogovorili smo da moji ljudi pojačaju patrole, a to je učinjeno sa potpukovnikom Bilanovićem jer je trebao i on dati vojnu policiju u isporuku a sve u cilju da nebi neko ušao u grad, koje bi mogle imati štetne posljedice. Ja sam negdje oko 0,3 časa došao u "Kardijal" te me je oko 6

- 3 -

Ja sam odložio poluautomatsku pušku na pult i skrištenih ruku. Vojska je ušla na ulasku hotela i mene je uhvatila. Nisam pušku upotrebljavao. Mojim vojnicima sam rekao takodje da se predaju što su i učinili pošto sam ih pozvao iz soba. Ja sam rekao da sam bio komandir specijalne čete milicije i naredbe sam isključivo dobijao od načelnika SJB Bjeloševića ili njegovog pomoćnika Milana Savića. Što se tiče ostalih navoda koji me teže izjavljujem da sam došao po zadatku Milana Savića, a sve drugo što se u Tesliću dogadjalo meni nije poznato.

U vrijeme razgovora u SJB potpukovnik Bilanović pozvao je Šljuka Ranka da dovede nekoliko ljudi radi ispomoći ljudi na punktovima kao i ljudi koji će prisustvati pretresu, pa je Šljuka prisustvovao sa nekoliko svojih ljudi pretresu, a nije ulazio u kuću, a 3 ili 4 čovjeka je poslao kao pojačanje punktovima. Inače, u toj prostoriji sam čuo Čilibriku, Mladenu Vulica i Gabovića kako razgovaraju koga treba sve uhapsiti, a to su predočavali potpukovniku Bilanoviću i ja sam samo zapamtio od tih imena ime Perišić Nikole, jer sam tog čovjeka i ranije poznavao u nekim stranačkim aktivnostima koje sam ja obavljao i koje je on obavljao.

Zvari iz kuće fotografa odnijeli su inspektori Vaso i Nešo u SJB za zelenim mercedesom.

Došao sam kao policajac po zadatku SJB Doboj i taj zadatak sam ja trebao izvršiti, pa ističem da nikakvih drugih činjenica nema koje me mogu teretiti, pa ja izjavljujem da se neosjećam odgovornim i krivim zašto se teretim.

Zapisnik mi nije potrebno čitati, slušao sam diktat, pa izjavljujem da je u zapisnik uneseno ono što sam govorio, te zapisnik potpisujem bez primjedbi.

Istražni sudija,

Zapisničar,

01041300

Šljivić Radoljub

Šljivić Petar

Radojka Božić

Cerovica

Doboј, ul. Šeste prol. 6/8

21.08.1956.g.

SRBiN SR BiH

direktor privatnog preduzeća Mago prom Doboј
oženjen, otac dvoje mldb. djece

Da

završio rudarsku tehničku školu

Da, 1976.g. u Prištini, čin poručnika koji je dobio skoro

Da u Doboju

Ne

kuća, stan u svojini, 3 lokala, 20 auta

Ne

Ne

Ne

01041301

Okrivljeni se poučava da može uzeti branioca koji može prisustvati njegovom ispitivanju, nakon čega isti izjavljuje:

Moja supruga Šljivić Slavica je upoznata da sam ja u pritovru, te da se vodi krivici postupak, pa sam ja njoj predočio da mi angažuje branioca, što će ona vjerovatno i učiniti, te molim sud da je obavijestiti kako bih branilac mogao prisustvati mom ispitivanju. Istu je najpogodnije obavijestiti preko Centra bezbjednosti.

Sudija predočava optuženom, obzirom na okolnosti da će se preko Stanice JB u Tesliću u toku današnjeg dana stupti sa Centrom službi bezbjednosti Dobojskog, kako bi supuzi okrivljenog prenijeli poruku, te se saopštava da će se pristupiti saslušanju okrivljenog u roku od 24 časa.

Istražni sudija,

Zapisničar,

01041302

13.07. 92

Kecelić
Kralja
slobote

52.

Kovačević Nedada
Ilijunović Miroslava
protivpravnog lišen

Kovačević Lenad

Perić Franjo

Strojjević Mara

Šljivić Radoljub

13.30

Šljivić Radoljub

Šljivić Peter

Radioteka Božić

Cerovlje

Doboj, ul. Iste proi. 6/6

21.02.1956.g.
član 71 BiHdirektor privatnog preduzeća "Magexcon" Doboj
članjen, otac dvoje mlđih djece.

Da

završio ruderšku tehničku školu

da, 1976.r. u trijstini, žim poručnika koji je dobio skoro

da u Doboju

Ne

Ne

Ne

Ne

01041303

01041304

Okrivljeni izjavljuje da ovlašćuje advokata Ivo Ševića i Milorsda, advokata iz Dubrovnika, koji je pristupio.

Okrivljenom se predočava da što se okrivljuje i osnovi sumnje koji stoje protiv njega, da nije dužan iznositi obranu, niti odgovarati na postavljeno pitanje, nakon čega izjavljuje:

Razumio sam nevode zahtjeva za uprovodjenje istrage, koji stoje protiv mene, obranu će iznijeti pred sudom i odgovarati na postavljena pitanja.

Ja sam se našao u Većnom odsjeku Doboj, gdje sam radio na poslovima mobilizacije i bio mi je pretposta. Ljubiša Četričević. Bio sam prisutan 30./31.05.1992.g. kada sam u kancelariju Četričevića došli sredinom posl. Boško Nišić i Vid Bojanović, sekretar, tražiti sa Upštini Teslić vojnu pomoć od kapetana Petričevića. Mi smo sutradan 01.06.1992.g. nas grupe došla u Teslić na izvidjavanje i obilazak terena, 02.06.1992.g. taj rad se nastavio a 03.06.1992.g. kapetan Četričević nas je poveo u Teslić sa grupom bezetki njih 2. Ja smo prvobitno otišli u komandu, a nakon toga u Upštini Teslić, gdje je učao kapetan Petričević sa dvajicom pripadnika crvenih beretki. Tu sam da je to bilo komandovanja četvrtog poslijere u tab, i javljamo se potpukovniku Siljanoviću komu se stavljam pod komandu. Mi smo u Tesliću trebali raditi na dodatnoj mobilizaciji, trebali popraviti situaciju koju su ljudi koji su došli očjeni i lošom i površi borbenu gotovost, pa smo se u početku i prihvatali tog posla, nakon čega je znatno povećan broj ljudstva, mobilizan sa 2.200 na 2.500. Nama je u početku rečeno da će mo ostati na ovim poslovima oko 7 dana. Međutim, kada smo došli u Teslić ja sam bio zadužen da radim na poslovima saradnje vojske sa milicijom i na tom planu se suradjivali, tako što je bilo potrebno da odredjene ljudi, za koje je već postojao spisak izvršiti određeno provjere, jer su bili susjedni, a pored toga određene vojne stvari pa se na tom planu počelo i raditi. Lica koja su u početku privodjenja privodjenja su po naredbi radnika SJB Teslić, a mislim da je nešto radila i vojna policija. Poslije nekoliko dana dolazi do napada na Štenjak, kojem prilikom je uhešen tadašnji načelnik vojne bezbjednosti Tesličke brigade na dva pratioса i odveden u Tešanj, a koji je imao spiskove lica koja je trebao privesti redi obrade. Poslove oko razmjene oko tog čovjeka preuzimam ja, odnosno mene zadužuju, pa upravo posmatri spisak i još mnogi zahtjevi se traže za razmjenu, jer sam ja uspješno ih kasnije završio sa nekoliko ljudi u razmjeni za naše vojnike. Obimom da je Bušković bio kod druge strane, mene su ponudili, tj. postavili za Načelnika bezbjednosti 16.06.1992.g. Tom prilikom su postavili kapetana Četričevića za zamjenika Komandanta brigade i Načelnika štaba, majora Jova Popovića za načelnika Operativnog štaba i filjuku Ranka na komandira čete vojne policije. Ta prestrojenja

Moj prvenstveni zadatak u novom svojstvu bio je da radim na tom da se sva vojska stavi pod jednu komandu i jednu oznaku, a istovremeno da poslove vojne policije vrši samo u pogledu obrade vojske i lica vezanih za vojsku, a civilna policija da vrši obradu civila i uopšte poslove po gradu. Ubrzo, nakon nekih cružnih akcija došlo je do toga da se plaća i odnosi imovina, automobile, pa sam ja da bi označio vojnu imovinu i auta, da bih isključio vojsku iz odgovornosti predložio, a što je i uvođeno da se napravi register vojnih automobile za vidnim oznakama. Istovremeno u tom periodu je počelo i hapšenju lica koja su se suprostavila vojski, a to je radila vojna policija i odvodila ih u zatvor u Šibeniku i odmah su slani za miliciju radi dalje obrade. Predložio sam da zatvor koji je bio vojni u Šibeniku dobija sveg komandira što je i učinjeno. Mislim da ranije nije vodjena uređena evidencija o licima koja su tu dolazila, a nisam siguran ni kasnije, a pomenuti komandir je bio odgovoran komandiru čete vojne policije. Mislio imali u tom zatvoru jednog lice koje je vršilo obradu lica i koji je ueni donosio. Na bazi teg materijala razvratavali smo zatvorenika, jedan dio ostavljali za razmijenu, mahom Hrvata, a dio slali u vojno-istržni zatvor Stara Gradiška.

U vezi odvodenja određenog broja lica i eventualnog strijeljanja meni je bilo poznato samo to da bi taj posao trebali uraditi, da je komandant bivšeg potpukovnik. Bilanović iako na neko izvidjaje i mesta realizacije toga, a kada, ko i kako je to uradio meni ništa nije poznato. Neznam da li je prethodno izvršena kakva obrada tih lica, a znam da je potpukovnik Bilanović govorio da te može pokriti nekakvom naredbom i da taj nema problema. Uko zatvorenika u SUF-u ništa mi nije poznato i ja s tim netom ništa. Oko zadatka odvodenja lica i izvršenja naredbi potpukovnika ja nisam ništa učestvovao. Ja sam raspisan 30.06.1992.g., a u povratku iz Banja Luke na Menič Brdu. Ištihem još i to da su spiskovi lica koja je trebalo hapšiti bio bili napravljeni u komandi u Šećelicu od strane tадenjeg načelnika bezbjednosti Dujkovića i Luke Šećepanovića, pomoćnika komandanta za obavještajni rad, i ja sam ih samo prosljedio komandi SJB. O samoj realizaciji naredbe za strijeljanje čuo sam tek kada sam uhapšen. S tim poslom nisam imao nikakve veze. To se tiče brejnog stanja zatvorenika to je bila u danom komandira zatvora, a o brojnom stanju bi trebao znati načelnik štaba, to nije bio moj posao.

Što se tiče odnosa vojske sa milicijom, i tičem da sam ja s njima imao kontakta toliko ko liko su vojna lica a bila interesanta za vojnu obranu, a sasvim je normalno da sam sa načilanom bezbjednosti morao saradnjivati, a određene informacije sum od njih dobivao, a i je sam njima davao određene informacije. Do mog doleška bilo je pojava da vojna policija dovodi civile i stavlja u pritvor, a ja sam radio na tom da se zna što je vojna, a što civilna obrada. Niko od civila nije doveden u vojni zatvor koliko je meni poznato. U vezi dogadjaja koji su se dogodili u pritvoru pred BUP-om i eventualno smrti lica meni ništa nije poznato.

Ja sam svo vrijeme izvršavao isključivo naredbe pretpostavljeni. Imprimen sam 30.06.1992.g. bez ikakve naredbe, a tom prilikom mi nije data nikakva potvrda o oduzimanju predmeta i imovine. Tu se nalazio dio dokumentacije koja bi mogla poslužiti izvještaju o nom radu.

Není je prilikom hapšenja oduzeta lična dokumentacija, pištolj "Magnum omint vasor", ručni sat, zlatni, 270 DM i oko 30.000 dinara, uniforma, tašna sa dokumentima, te službeno auto kojim sam došao ovdje "Golf".

Što se tiče oduzimanja automobila, robe, te prikupljanja arđastava za hrvatsku vojsku ištihem samo to da znam da je Tibitanac Rudi jednom prili ponudio dobrovoljno 10.000 DM, dodavši u komandu, zašto mu je data potvrda i od tog novca su kupljene uniforme za četu vojne policije. O ostalim stvarima, robi, novcu, meni ništa nije poznato i nisam stih u vezi.

Upitan izjavljuje, da je iz Boboja došao Savčić sv. "Ito" koji je bio direktno odgovoran kapetanu Petričeviću u obavljanju svojih poslova. Kasnije je on otišao u Centar za obuku mlađih vojnika, a kasnije je otišao u Boboj.

Upitan izjavljuje da mu je poznato da je Stojan Djurić prešao iz čete Vojne policije u SJB, a činu se da je to uradjeno po naredbi Milana Kavčića.

Kategorično da je Ranko Ilijuka držao vojnu policiju pod svojom kontrolom i da je ista radila prema pravilima vojne struke, da nisu učestvovali pri otimanju bilo kakve imovine ili nekih drugih radnji koje su nezakonite.

Ovo znam jer je odnos starještine Ilijuke bio prema toj vojsci krajnje odgovoran.

Upitan, izjevi da je Savčić sv. "Ito" doveden po izboru kapetanu Petričeviću na par dana prije polaska na potrebe rada pripreme vojske i isti nije pripadao vojnoj policiji, već je bio isključivo odgovoran kapetanu Petričeviću.

Izjavljujem na kraju da pripadam rezervnom sastavu vojske jer sam obavljao vojne poslove, kada smo došli povinovati smo se pretpostavljenoj komandi, zakonima koji tu vladaju izvršavali naredbe te komande, na način propisanim zakonima i svi mi navedeni u sahtjevu od 8. do 16. smo tako postupali, pa mislim da se snažna troba postupati kao sa vojnim licima pri rezervnom sastavu, pa ueka se u tom pravcu izvrše provjere i dalji rad u tom pravcu nastavi.

Necajem se apsolutno odgovorim za bilo šta mi se stavi na teret, molim da se što prije izvrše provjere i postupak ubrza.

Završeno u 14,30.

Zapisničar,

Istražni sudija,

01041307

Eljuka Ranko
- sv. "vodnik-parednik"
Stanko Eljuk
Jovanka Grabovac
Vrelo, Bosanski Brod
ulica M. Tita 23/7, Doboj
28.10.1954. g.

Srbin SR BiH
auto-liman
kao voženje, otac dvoje mladobjedice

Da je u vremenu ove vožnje bio
na saobraćajno-tehničkoj

Da, 1978. g. vojna policija Titograd i Pula, čin potporučnika
Dobojski

- u vožnji.
- radnik
- Ne

Ner

poziv

članak

članak

članak
članak
članak
članak
članak
članak
članak
članak
članak

Okrvljeni se poučava da može uzeti branioce koji može prisustvati njegovom prepisivanju, pa mu se saopštava zašto se okravljuje i osnovni sumnje koji staje protiv njega, te da nije dužan iznositi odbranu niti odgovarati na postavljena pitanja, nakon čega izjavljuje:

Razumio sam navode zahtjeva za sprovođenje istrage Osnovnog javnog tužioca u Tesliću, Kt: 149/92 od 10.07.1992. S. sam ču iznositi odbranu odgovarati na postavljena pitanja, a branioce za sada neću angažovati.

Ja sam dobio naredbu od kapetana Petričevića koji je bio načelnik vojnog osječka da trebamo krenuti u Teslić radi vršenja dopunskih poslova mobilizacije u Tesliću i tom prilikom je bio prisutan i major Popović, a u stroju koji je trebao krenuti kada je pročitana naredba je bio Šljivić Radoljub, koji je radio u Vojnom odsjeku kao bezbjednjak, a samom su krenuli još vojni policajci Zoran Šljuka, Skavuljica Dario, Momić Ranko, Gavranović Sasa, Kejzunović Dragomir, Subotić Pandrag i Vito米尔. Svi mi koje sam naveo smo vojni obveznici i bio je ta aktivanog vojnog osoblja mislim na Petričevića, a mi ostali smo iz rezervnog sastava i naša vojna pošta je 5042/3. Mi smo došli i smjestili se provobitno u Pribinić, a to je bilo početkom juna mjeseca i osnovni zadatak koji smo mi imali bio je taj da nemobilisane srbe osvijestimo da treba braniti zemlju u ovom ratu, i da ih upućujemo sa pozivom koji bi im dali da se javi u Štab TO. Provobitno je bilo oko 2000 ljudi pod oružjem da bi smo povećali broj na 5000 ljudi. Mi smo bili naoružani oružjem koje sleduje vojnoj policiji. Upočetku smo radili na provobitnom zadatku, a nakon dva dana došlo je do ratnih dejstva koje se zove Stenjak i tom prilikom mi smo aktivno učestvovali sa vojskom u vojnim dejstvima, kojom prilikom je komandovao potpukovnik Bilanović. Ljudima koja sam ja doveo iz Doboja, odnosno meni se priduržilo još ljudi iz specijalne vojne policije. Mi smo imali zadatak nakon toga da vršimo obilazak mjesto u kojima su ljudi bježali s položaja i koji su se ranije zamjerili vlasti, te drugi mještani koji su izbjegli vojnu obavezu. Nakon nekog vremena krenula su dejanja u Rankoviću, gdje smo žauzeli mještane i prošli kod jedan zasecom zv. Redžići, da bi istovremeno po stišavanju tih djestva i za vrijeme istih kontrolisali jedno mjesto gdje su zelene beretke prelazile i ta smo lica hapsili vodili ih u zatvor, što su oni smatrani neprijateljskim vojnicima i bili su naoružani, dejstvovali i imali eksploziv. vojni zatvor nalazio se u Pribiniću i mi smo ga kontrolisali smještajući straže u punktu. Upravnik zatvora bio je Babić Braganča, pet vojnih policajaca. Sto se tiče ostalih zatvora meni ništa nije poznato. Ja ističem da sam u Teslić došao isključivo sa vojnim namjerama i da provodim zadatke vojne policije - milicije. Nije mi poznato ko je hapsio civilno lice i kakav trstman tih lica je bio. Zatvor u Tesliću bilo koji nikada nisam obišao. Meni je poznato samo to da je jednom prilikom potpukovnik Bilanović harebio i ja sam tu bio prisutan da će se streljati ustase posto se saslušaju i utvrdi ujihova odgovornost, a kad će to biti meni nije bilo poznato. Jednom prilikom, bio sam na obuci sa potpuručnikom Jocićem te bio dan i noć osutan s njim radi obuke, što sam dy je odredjen broj lica odveden iz vojnog zatvora odnosno ustaša i da su strijeljani negdje na periferiji grada. Nisam bio prisutan tom da sam bio prisutan uradio bih isto što i moji vojni policijski

IVOTKA PAVKO

- 3 -

jer znau protivkoga se borim i da je to bilo potrebno. U tom činu učestvovali su svi policajci koji su došli samom iz Doboja kao i milicija iz čete vojne milicije. Ja neznam koji ljudi su izvedeni iz zatvora i odvedeni na sbrnjeljane, a mislim da bi to trebao zanti upravnik Babić. Što se tiče zatvora u Tesliću ništa mi nije poznato u vezi eventualnog tretmana tog lica, ubistava i slično.

Što se tiče oduzimanja imovine za potrebe srpske vojske, odnosno auta, robe, i slično ništa mi nije poznato, niti je vezano za mene i vojsku i tome nikakvog udjela nisam imao.

Što se tiče uzimanja novca od privedenih i pritvorenih lica, tu vojska nikavu ulogu nije imala niti je to radila i ja u svoje ime i jedinice ne jamčim to negiram.

Mene je u vrijeme kada sam bio osutan nijonjao vodnik Marijanović.

Bio se tiče obveznjena prilikom pretresa jedne kuće u Tesliću mogu reći da me je na dan prije nego što će mo biti uhapšeni pozvao potpuno Bilanović da dodjem u SJB kojom prilikom sam ja došao sa 4 skupa samom vojna milicionera i tu još zatekao grupu crvenih beretkih sa Karagićem pa nam je predviđeno da treba krenuti za inspektorima SJB koji su krenuli prema Banji Vrućici negdje ispred punkta krenuli deno. Nama su tada predviđili da trebamo obezbijediti objekat, a to su učinila 4 čovjeka Karagićem. Mi smo pokrivali ulicu a Karagić i njegovi ljudi su prišli bliže objektu. Poslije toga mi smo se vratili, a tada je konkretno urađeno na tom objektu meni nije poznato. Italijani smo Karagića može mo li se vratiti i on je rekao da možemo i rekao je da idu i oni. Od inspektora jedan je bio Nešo, a jeden nizak Neš i Čelav. Negdje oko 2 sata mene je telefonom probudio dežurni predviđajući da telefonom zove potpukovnik Bilanović na dan pojačanja punktova, odnosno zašto vojne milicije nema na punktu, pa sam ja dao 4 čovjeka iz interventnog voda i to dva na putu prema Čečavu, a dva prema Banji Vrućici. Meni je ujutru pričao jedan milicionar brko koji je došao u četu i rekao da bih trebao predati družje pošto je prethodno potpul. Bilanović otišao u grad da izvidi o čemu se radi, a ja sam to i učinio bez pogovora, te sam i mojoj čitavoj četi rekao da to uradi, koji su to uradili, ali su zatražili dopunsko objašnjenje, koji se kasnije pojavio, te je predviđeno da je vojska zbog nečega spoznala djestvovala, u nas tj. mene je odveo potpukovnik u grad i nakon toga sem uhapšen.

Ja izjavljujem pred sudom da se neosjećam krivim što mi se stavlja ha steret što tičem da sam patriota i da sam sve radio kao vojnik.

Slušao sam diktat, a zapisnik mi nije potrebno čitati, pa isti potpisujem kroz svoj bez primjedbi.

Zapisničar,

Istražni sudija,

01041309

01041312

35

2

13.07. 92

Tesliću

Maglaja
lišenja slob. 52.

Kovačević Nenad
vić Miroslava i dr.

protivpravnog

Kovačević Nenad

Perić Branko

Stanojević Mara.

Slijuka Žoran

Slijuka Žoran

"Žoka"

Stanko Slijuka

Grabovac Jovanka

u Doboju

Doboj, ul. Sime Luka br. 20.

18.08.1957.g.

član skupine SR BiH

konobar

neženjen

da

višu ugostiteljsku i trgovacku

časopis
četvrtak 1980/1981g. u Valjevu

u gradu Boboj

Ne

živi u dvosobnom stanu sa roditeljima

Ne

Ne

član skupine SR BiH

Orivljeni se upozorava da može uzeti branioca, pa isti izjavljuje da je upozorenje već ranije imao, da je prvo bitno htio uzeti branioca, pa je ocijeno da branioca ne angažuje za sada.

Istom se opredločavaju navodi zahtjeva za sprovodjenje istraže te u svim
upozorava da nije dužan iznositi svoju odbranu te odgovarati na postavlje-
nja pitanja, nakon čega izjavljuje:

2020-2207.56

•କୁଳାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍ଗ

Razumio sam zahtjev za sprovedjenje istrage, isnijet ću svoju odbranu pred sudom, a branjoca za sada neću angažovati.

Ja sam kao Jedinica vojne policije pod komandom kapetana Ljubiše Petričevića došao početkom juha mjeseca u Teslić i nema je prvo bitno bio zadatak taj da uvedemo red i disciplini i izvršimo mobilizaciju stanovništva u vojsku. Ja sam u početku kada sam došao u Teslić kao vojni policijac da budem u pratnji potpukovniku Bilanoviću, a pored tog dali su mi i druge poslove sa naredbom pretpostavljenih. Ja nisam za ovo vrijeme vratio sprovodjenje ni hapšenje bilo kakvih lica, civilnih, a znao sam ponekada ukazati ljudima iz CSB na odredjena lica jer su oni bili iz njihove nadležnosti. Ja sam se jednom priklonom zadesio u SJB kada je na napadu na Ranković moj rođak Šešinević Sljuka Goran ranjen pa znam da sam tada revoltiran drženom palicom udario nekoliko zatvorenika, nevidjevši tačno ni koga, a ustvari bili su aksi kratko i čelavo očišćani, a radilo se o licima koja su dovedena iz Rankovića gdje su bili uhapšeni. Što se tiče ostalih zatvorenika nema nije jedne ključne noći data naredba da se izvrši strijeljane, pa je prvo jedna grupa iz SUP-a odvezena kamionom, a to su bili izmjevareni ljudi koji se nisu mogli ponjati na kamion, jer sam ja skupa sa svojim drugovima izvratio strijeljane, a nakon toga je druga grupa iz Kribinica dovezena pa je i ona njima postupljeno isti. To je bilo poslije nekoliko dana poslije borbe na Rankoviću. Strijeljane je izvršeno iz pistolja, pošto su oni palijegali na zemlju, a vodnik Marijanović je tu akciju izveo. O tome su znali sve naše stajesine kako kapetan Petričević tako i potpukovnik Bilanović te nam je rekao da ima naredba da se to učini. Ja sam to uradio kao vojnik izvršavajući vojnička naredjena i bio sam svjestan tada, a i sada sam svjestan da ja drugog izbora u toj situaciji nisam imao, da naredjene moram izvršiti. Istim da mi je mnoga familija poginula u ratu, i ubijeno od ustaša i drugih neprijatelja i ja sam samo vojnik koji izvršavam naredjena i želim da se ovaj răt završi.

Ja nisam učestvovao ni u kakvom oduzimanju bilo kakve imovine niti sam bilo kakav novac uzimao za potrebe Hrvatske vojske, niti sam kome prijetio. Uhapšen sam sa načelnikom bezgjednosti Šljivičem na Memić Brdu 30.06. 1992.g. Nisam pružao nikakav otpor prilikom hapšenja.

Upitan od OJT Teslić izjavlja, da je srijeljanu bila prisutna četa vojne policije, te da je tu bilo i lica koja nisu navedena u zatvoru, a koja su u tome učestvovala.

01041313

- 3 -

Ja se neosjećam odgovornim za ovo što mi se stavlja na teret, a ističem da sam kao vojnik izvršio naredjene u pogledu našeg neprijatelja, a ističem da sam postupao po naredjenju pretpostavljenih.
Završeno 15.40.

Istražni sudija,

Zapisničar,

01041314

01041315

Slavuljica Dario

Slavuljica Mirkо

majka Andja Jerković

u Đoboju

u Đoboju, ul. Sime-Lu I. Maja br. 5.

16.01.1973.g.

Srbin SR BiH

medicinski tehničar

neoženjen, bez djece

Da

srednju medicinsku

1992.g.

u Mostaru

Đoboj

Ne

živi u staru sroditeljima

Ne

Ne

Ne

01041316

Vodimo - istraž...

Okirvljeni se poučava da ima pravo uzeti branionca koji može pristupiti njegovom ispitivanju, te mu se predočava zašto se osudjuje i osnovni sumnje koji stoje protiv njega, kao i da nije dužan iznositi odbranu i odgovarati na postavljena pitanja izjavljuje:

Razumio sam zahtjev za provođenje ~~izstavljanje~~ Osnovnog javnog tužioca iz Teslića, pa ističem da branionca neću angažirati, sam ču se braniti i odgovarati na postavljena pitanja.

Ja sam došao sa jedinicom vojne milicije u Fribinić el.o6.1992.g., a tom jedinicom je rukovodio Sljuka Ranko koga smo mi zvali "Narednik", a došli smo po naredbi kapetana Petričevića, tj. po njegovoj neposrednoj komadi, a po nalogu Simića. Nama je kapetan Petričević pročitao sva naredjena koja imao kao jedinica i mi smo prvobitno trebali raditi mobilizaciju stanovništva na području grada, kao i obezbjedjenje stariješina te podići na odgovarajuću liniju borbenost ovih ljudi na ovom području. Ja sam u početku, a negdje u vrijeme kada je bio napad na Stenjak tog dana vozio mojbra Popovića Jovu, da bih nakon toga u našoj četi vojne milicije kkoj su pripadli i drugi vojnici iz Teslića ja bio uz vodnika Marijanovića Dragana kao pratinja. Poslije nekoliko dana imali smo akciju na selo Ranković. Poslije tih dogadjaja znam da je zarobljeno nekoliko kratcošišanih ljudi - zelenih beretki i njih su ispitivali nadležni organi i oni su priznali da su borci Užihada i onisi su odvedeni u vojni zatvor u Fribiniću. To je tiče drugih shpšena meni ništa nije poznato niti sam u tome učestvovao. Sme joj jednom prilikom potpukovniku Bilanoviću kao komandant brigade predložio da će se nad zarobljenim neprijateljima izvršiti strijeljana, a o tome će se odrediti dan, a te isto nam je predložio i kapetan Ljubiša Petričević, kac i naš sada unaprijedjeni vodnik Ranko Sljuka. Ti smo znali sgdržinu te naredbe, ali nismo znali kada će biti izvršena. Negdje poslije tih dogadjaja u Rankoviću jedno veće, kada smo krenuli iz Fribinića za Teslić sreću nas je vodnik Marijanović Dragan i predložio da se vratimo kako bih organizovali poseao oko likvidacije tih ljudi, pa mi je poznato da je Kejzunović uzeo kamion kojim se otišao u Teslić pa je tim kamionom negdje oko 18 lica doveženo iz zatvora ispred stanice u Tesliću, koji su odveženi na Borje, a tu je bila iskopana jedna raka zujednička te je izvršeno slijeljane tih ljudi. Nakon toga u drugoj turi iz zatvora u Fribiniću je odveženo još ljudi i takodje je snijima postupljeno na identičan način i svi su na istom mjestu likvidirani i zakopani u istoj jami. Sve ovo je organizovao Marijanović Dragan, a od vojnika vojne milicije koja je samnom došla iz "oboja" bili su prisutni Sljuka Zoran, Momić Ranko, Gavranović Saša, Kejzunović Dragomir i Dević Vitomir, nije bio prisutan Subotić Fredrag koji je otišao u "oboju" u pratnju vodnika Sljuka, a s njima je bio i poručnik Jocić. Tu su bili još i vojnici poručnika Jocića, a to je bila još jedinica vojne policije pod njegovom komandom i to Jorgić Zoran, Jovičić Tihomir, Gačić Marijan, Babić Dragan, koji je upravnik zatvora u Fribiniću, Marijanović Dragan koji je upravljao, Paripović Nićo Š lako, kome se nemogu sjetiti prezimena i još heki.

Sva lica koja su stijeljana su bila u civilnim odijelima, kratko ošišana do glave, a neni niko od nih nije lično poznat, za neke sam tačno znao da su ustaše i zelene beretke. Ja sam sve ovo radio kao vojnik slučajući odredjene- garedjene pretpostavljenog i drugog izbora u toj situaciji nisam imao.

Što se tiče imovine, pretresa stanova i sli. izjavljujem da ni u jednoj akciji toj nisam učestvovao, a samo sam kao vojnik učestvovao u jednoj situaciji kada sam u stanu uhapsili dva lica iz Slatine, i to je bila saradnja sa civilnom milicijom. Jednom prilikom sam u Buletiću u kući jednog čovjeka koji radi u Njemačkoj, skupa sa Marijanović Dragom, pošto nam je žena koja drži ključ od kuće otvorila i utvrdili da ima naftu, nakon čega je žena kuću zaključala, a mi smo to prenijeli vojnim vlasima.

Ističem da nije lako ubiti čovjeka, ali sam rekao da mi je to bila vojnička naredba, pa neka se sve ovo cijeni u postupku.
Zapisnik sam slušao, isti mi nije potrebno čitati, pa ističem da je u isti uneseno onako kako sam rekao, pa isti potpisujem bez primjedbi.

Istražni sudija
Kopisanje otkrivljeni dodaje da je sutradan po izvršenom naredjenu išao po garivo kod potpukovnika Bilanovića, koji ga je upravo pitao da li je naredba izvršena, a tada je rekao da je pokriveno Odluka prijekog vojnog suda i da se radi o naredbi koju svaki svojnik mora izvršiti.

Zapisničar,

Istražni sudija,

01041317

HOMUTH PPF/1

01041318

Okrivljeni poučen da može angažovati branjoca koji može prisustvati njegovom ispitivanju, te mu se predočava koji osnovi sumnje se stava viju na teret, te da nije dužan iznositi odbranu i odgovarati na postavljena pitanja, nakon čega izjavljuje:

Razumio sam navode zahtjeva za sprovodjene istrage protiv mene, a ističem da će se sam braniti.

Ja sam kao vojnik vojne milicije došao u Teslić početkom juna ove godine a to je bilo 03.06.1992.g. i mi smo trebali raditi poslove vojne policije. Nama je bio pretpostavljeni narednik "Šluka" kao i kapetan Petričević. Mi smo bili takođe pod komandom potpukovnika Bilanovića. Imali smo obavezu da vršimo obezbjedjene vojnih starješina, pa sam ja jedno vrijeme bio uz potpukovnika. Učestvovali smo u nekoliko akcija i to u Stenjaku i Rankoviću i mi smo kao vojna milicija u nekoliko navrata uhapsili lica koja su se borila protiv nas i odveli ih u vojni zatvor u Pribinić. Mi nismo vršili nikakve pretrese po gradu, niti smo privodili bilo kakva civilna lica. Ja nisam takođe učestvovao ni u nekoj akciji bilo kakve robe niti automobila (oduzimanju). U vezi zatvorenika koji su bili u Pribiniću mogu reći da su to bili ljudi koji su hapšeni od vojske, krateko ošišanim, sa raznim oznakama po sebi koje upućuju da su pripadnici "Džihada". Ja nisam ulazio u zatvor i udarao ih bilo kada. Nama je jednom prilikom saopšteno u komadi u Djuliću od strane potpukovnika Bilanovića, a nakon toga i od kapetana Petričevića, te od našeg pretpostavljenog narednika Šljuka, da bi trebalo likvidirati jednu grupu zatvornika, rukovodio je vodnik Dragan Marijanović, jer tada nije bio prisutan Šluka naš narednik, bio je u Doboju, a Marijanović ga je zamjenjivao. Nakon toga uzeli smo grupu iz Pribinića u zatvorenika, te na isti način uradili. Zatvorenici kada su dovedeni u mjesto su istovareni iz kamiona na zemlju i pošto su ležali na zemlji okrenuti licem prema zemlji, nama je komandovano da pučamo iz pistolja i mi smo tako izvršili taj izdankak. Svi prisutni su pučali, a nekima se tačno ko je pucao u koga. Poslije toga, posto su tu bili ljudi koji su iskopali ruku, zapalili su ih sve u istu grobnicu i mi smo otišli. Ja sam obični vojnik i nemogu se izjasniti da li je bila kakva pismena naredba o tome a ovo sam učinio kao vojnik, a neznam zašto sam kriv, jer sam naredbu morao izvršiti, a u suprotnom bih bio sudjen i odnosio sam se prema tim ljudima tako što izvršavam moje naredjenje mog starješine, prema ustaši, obzirom da se ja borim protiv takvih na frontu, a meni su dio rodbine protjerali i kuću u Jhoovcu zapalili.

Što se tiče civilne grupe koja je došla iz Doboja u Teslić ističem da smo mi isključivo radili po vojnoj liniji i naredjenu, a snjima nismo imali nikakve saradnje.

Zapisnik mi nije potrebno štititi, išti sam slušao, te isti potpisujem kao svoj bez ikakvih primjedbi.

Istražni sudija.

01041319

Gavranović Saša
zv. Šerišin
Slavko

Azemina Burko

u Doboju
Doboj, ul. 4. Jula br. 6.
17.12.1966. hg
Orbin sli BiH

radnik.

neoženjen, bez djece

Da

pomoćnik mašinovodje, srednju školu

Da, 1986.g. - 1987.g. u Splitu

Doboj

živi s roditeljima u dvosobnom stanu,

Ne

Ne

Ne

01041320

Pošto se okrivljeni poučava da ima pravo da uzme branjoca koji može prisustvovati njegovom ispitivanju, isti izjavljuje:

Ja-šol-i-m-e

Ja - Selim - da
Razumeo sam navode zahtjeva za sprovodjenje istrage protiv mene, a ističem da će odgovarati na postavljena pitanja, i da branica neću angažovati, te izjavi:

Ja sam došao pred u jednici vojne milicije iz Doboja po naredjenju kapetana Ljubiše Petričevića, a nama je neposredno pretpostavljeni starješina bio vodnik zv. "Narednik" Ranko Bljuka, koji je kasnije dobio čin potporučnika. Mi smo prvobitno trebali obaviti dodatne poslove mobilizacije u Tesliću, pojačati punktove i počuštriti kontrolu i to smo u početku sve i radili. Kasnije je došlo do akcije u Stenjaku i Rankoviću u kojima smo i mi učestvovali u borbi. Iz Rankovića smo znali mi vojnici dovesti neprijatelje vadećih iz rovova, a radilo se o mlađim licima ošišanim do glave, istetovanih. Bio je poneki stariji čovjek među njima. Mi smo u bašim akcijama i privodenju tih lica isključivo radili po vojnoj liniji i ta smo lica vodili u vojni zatvor u Fribiniću. Nismo privodili nikakva civilna lica u druge zatvore. Nismo izvršivali nikakve pretrese kuća po gradu, niti smo bili kakava sredstava tražili od građana ili pritvorenika. Po red ostalog obezbjedjivali smo starješine. Nama je neposredni starješina bio Ranko Bljuka, a zamjenik Marijanović Dragan vodnik. Naš zatvor u Fribiniću je bio pod upravom Dragana Babića kome su predavani zatvorenici. Nama je jednom prilikom na Ujiliću potpuko.

Miljanović rekao da je donesena naredba, o arđeljanu zatvorenika, odnosno ja to direktno nisam čuo, ali mi je pronio narednik Ranko Šljuka to, pa je jednom prilikom datuma se tačno nemogu sjetiti, negdje oko 21,00 čas tj. 23,00 časa vodnik Marijanović Dragan nam naredio da izvršimo tu akciju, odnosno rukovodio tom akcijom, pa smo prvo uzeli zatvorenike iz zatvora u Tesliću iz SJB njih oko 16 tačno neznam, pa smo ih udvezli u pravcu Borja, a u drugoj turi negdje oko 8 do 10 iz zatvora u Tribiniću. Nas je bilo 6 iz Doboja, Zoran Šljuka, Slavušić Dario, Lomić Ranko, Dević Vito米尔, Kežunović Dragomir i ja, a tu je bilo još oko 10 policajaca iz čete vojne policije, jedan se zvao Vladjo, jedan Gačić Marijan, Luka, Tihomir što ima kafic, a druge se nemogu sjetiti. Postupak je u oba slučaja bio isti, zatvoreni su iz kamiona izneseni, polijegali su po zemlji okrenuti licem i nakon toga mi smo pucali pištoljima. Nezna se koje u koga pucao jer je bio mrak. Lica iz SUF-a bila su izmrcvarena i nisu mogla stajati niti da se kreću sami. Istočem, da sam isključivo radio vojne zadatke, niti kakvu imovinu, novac ili bilo šta drugo nismo prisvajali, a ovo što je uradjeno uvedjeno je po mom dubokom ubjedjenju u izvršavanju vojnog zadatka po naredjenu pretpostavljenog starješine, jer se radi o neprijatelju protiv koga se borimo. Za to vrijeme Ranko Šljuka naš starješina bio je u oboju, a snjim je bio i vojnik Dubović Predrag.

Gospodarčič

01041321

- 3 -

Mi smo se trebali brzo vratiti u Doboju, ali smo po molbi potpukovnika Milanovića ostali, a mislim da je tome doprinijelo i to što je naš vodnik Radko Bljuka dobio čin potporučnika, a sa našim ratnim rasporedom bio je upoznat i pukovnik Simić, koji nas je odredio. Žapisnik mi nije potrebno čitati, slušao sam diktat, i isti potpisujem bez primjedbi.

Istražni sudija,

Zapisničar,

01041322

Dubović Iredrag

Iredo

Milan

Cvijeta Radojčić

Doboj

Lipac, 82. Doboj

08.05.1972.g.

Srbin SR.BiH

učenik

neoženjen

Da

mačinskutehničku

služio 1992.g. u Beogradu, razvodnik

Doboj

Ne

živi s roditeljima u zajednici

Ne

Ne

Ne

01041323

Okrivljeni se predočava da može uzeti branioce koji može predstavati njegovog ispitivanju, zašto se okrivljuje i koji osnovi suvijje staje protiv njega u zahtjevu za sprovodjenje istrage OJT Teslić, Kt:149/92 od 10.07.1992.g. te da nije dužan iznositi odbranu, niti odgovarati na a postavlja pitanja, nakon čega isti izjavljuje:

Nazumio sam navode zahtjeva za sprovodjenje istrage pa ističem da branioce neće angažovati, iznosit će svoju odbranu i odgovarati na postavljenja pitanja:

J a sam došao sa jedinicom vojne policije iz Doboja i imam smu zadatak da vršim dopusnku mobilizaciju u Tesliću i uvedemo rednu disciplinu u vojsku, a ponosno sam je kapetan Ljubiša Petričević pročitao naredbu da azor toga i idemo u Teslić. Dobrovoljno sam se prijavio u vojsku i samo sam 4 dana odmarao nakon oslužena vojnog roka, a ističem da sam ja vojni obveznik, odnosno vojnik u rezervnom sastavu srpske vojske. Kada smo došli u Teslić radili smo na mobilizaciji i poboljšanju discipline počev od punktova pa do privodenja nedisciplinovanih vojnika. Ja nisam učestvovao ni u kakvima akcijama veznih za privodenje lica, oduzimanje automobila, oduzimanju novca i pretresanu stanova. Samo je bilo privredna vojnih lica i ja sam jednom prilikom privređen jednog neprijateljskog vojnika iz Markovića koji je bježao prema gustom Tesliću. I rethodno sam ga ranio jer je bio naoružan eksplozivom i bježao je. U vremenu kada je izvršena likvidacija grupe zarobljenika nisam bio u Tesliću, jer sam bio u "oboju skupa sa Bljukom Rankom, mojim neposrednim starjemom i poručnikom Jocićem, ali sam ranije čuo da je potpukovnik Mijanović izdao naredbu da ne izvini strijeljane grupe zarobljenika. Ventulano da su meni naredili ja bili morao naredbu izvršiti i nebit smatrac krenje zatvora, jer je komenda došla sa najvišeg vrha brigada, prenesena preko komandanta Petričevića i potporučnika Bljuke.

Nesmatram se krivim i odgovornim za sve ovo što mi se stavlja na teret, nezam zašto sam pritvoreni, molim sud da me pusti iz pritvora, jer sam ja samo služio kao vojnik srpske vojske i nisam ništa učinio što je protiv zakonite, a u svom poslu sam kao vojnik samo izvršavao naredjena pretpostavljene.

Zapisnik mi nije potrebno čitati, slušao sam diktat i potpisujem ga kao svoj bez primjedbi.

Istražni sudija,

Zapisničar,

1041324

Kejzunović Dragomir

Kejza

Danilo Kejzunović

Djuka Šobić

Vidrić - Sokolac

Doboj, ul. 6. proleterske br. 102.

29.01.1954.g.

Srbin, SR BiH

radnik

oženjen, otac jednog mldb. djeteta
pisam:

završio ŠUP-a

Da, 1974.g. u Kragujevcu
Doboj

Ne

srednjeg imovnog stanja

Ne

Ne

Ne

01041325

Okirvljeni se predočava da može uzeti branjoca koji može prisustvati njegovom ispitivanju, zašto se okriviljuje i koji osnovi sumnje staje protiv njega u zahtjevu za sprovodjenje istrage OJT Teslić, Kt:149/92 od 10.07.1992.g. te da nije dužan iznositi odbranu, niti odgovarati na postavljenja pitanja, nakon čega isti izjavljuje:

Razumio sam navode zahtjeva za sprovodjenje istrage, pa ističem da branjoca neću angažovati, iznosit ću svoju odbranu i odgovarati na postavljenja pitanja:

Ja sam došao sa jedinicom vojne policije u Teslić početkom juna mjeseca u Teslić. Moj posao je bio posao vozača kamiona, prvih dana sam radio na montiranu šatora, te pisanju poziva na mobilizaciju, što mi je bio jedan od zadataka. Za to vrijeme sam bio u Pribinici i samo sam jednom prilikom učestvovao u akciji u Stenjaku, i to samo prvog dana, a nakon toga sam često bio iz kapetana Petričevića, koji nam je bio prepostavljeni. Neposredno prepostavljeni kapetan Petričević, jer nisam vojna policija nego mi je prepostavljeni vozač. Ja nisam učestvovao ni u kakvim pretresima stanova, niti sam vozač. Ja nisam učestvovao ni u kakvom privodu, niti blic kakav privodio bilo kakva lica, nisam oduzimao nikakvu robu, niti blic kakav novac. Bio sam u Pribinici i jednom prilikom mi je kapetan Petričević rekao, ~~kae-ete-sam-već da vđemosu jednog dana ujutru pred kafanom su bili potpukovnik Bilanović i narednik SUP-a Ranko,~~ pa su mi rekli da podjemo skupa prema Borju, gdje su oni odredili mjesto gdje je trebalo kopati, a ja sam shvatio da se radi o kopanju zemunice. Ja sam se vratio po njihovom naredjenju u Pribinic i od kapetana Jotanovića uzeo ljude iz radnog voda, pa su oni prvog dana kopali, te pošto je bila kiša posao nisu uradili da bi sutradan taj posao nastavili. Kada je to iskopano shvatio sam da bih se moglo rđediti o grobnici, a to veće oko 11 sati rečeno je da budemo prisutni, a meni je kapetan Petričević rekao da uzmem kamion i da krenem ka SUP-u Teslić. Otišao sam u pratnji vojne policije i u SUP-u Teslić smo iz zatvora preuzezeli nekoliko ljudi kojim broja neznam i mislim da su ih u kamion ubacivali milicija, a ja sam sjedio u kabini. Odvezli smo ih na mjesto gdje je iskopana Jama, istovarili iz kamiona pa pošto su bili polegli po zemlji, po naredbi vodnika koji je bio sa nama izvršeno je strijeljane. Ja sam isplaio par metaka iz pištolja i to naknadno i neznam da li sam ikog ubio. ~~Peste poslije toga sam otisao po turu u Pribinic i iz tog zatvora je odvezena manja grupa, a postupak je bio isti. U toj drugoj grupi ja nisam izlazio iz kamiona. Cuo sam da je ukupno odvezeno 28-29 ljudi.~~ Sva ta lica koja su odvezena po meni su bili ustaše i zarobljeni u borbama.

Što se tiče navoda da sam učestvovao u lišenju slobode nekakvog Bećirovića, ja ističem da nemam nikakve veze s nim, sa Tekić slobodanom nisam imao nikakav odnos, niti bilo skim s grupom koja je bila u SUP pa ističem da energično osporavam te navode. Nikakve veze nemam sa lišenjem slobode i ubistava navedenog lica, možda se radi o drugom licu, kategorično tvrdim da sam tu nevin.

Neosjećam se krivim i ističem da sam izvršavao naredbe prepostavljenih iako sam kao čovjek imao nelagodan osjećaj.

01041326

35

2

Tesliću

11.07. 92

Kovačević Benad

Dević Vitomir

Z

Zarko

Djurdjević Stana

Mladikovine

u Mladikovinama

25.10.1967.g.

Srbin SR BiH
nezaposlen

neoženjen, bez djece

Da

poljoprivrednog tehničara

služio 1983.g. u Nišu,

Teslić

Ne

Bezimovine
~~bekimovine~~

ne

01041327

Okrivljeni se poučava da može uzeti branioca koji može prisustvati njegovom ispitivanju, zašto se okrivljuje i osnovi sumnje koji stoje protiv njega, te da nije dužan odgovarati na postavljena pitanja, da će izjeliti svoju odbranu, nakon čega izjavi:

Razumio sam navode zahtjeva za sprovodjenje istrage protiv mene, pa ističem da ću iznijeti odbranu i odgovarati na postavljena pitanja, a da branioца heću angažovati:

Ja sam kao pripadnik jedinice vojne milicije došao u Teslić iz Doboja jer sam i prije nekoliko navrata prijavljivac se dobровoljno i išao po ratištima, a to je bilo, tačno 20.02.1992.g. Nakon tog delaska sa ratiša ja sam ponovo otišao u "oboj", pa su me rasporedili u vojni odsijek u Doboju, gdje sam radio na mobilizacije jedno 15 dana, a nakon toga početka jun mi smo došli u Teslić sa kapetanom Petričevićem, a nama je neposredni stajšina bio Šljuka Ranko. U Tesliću su nam rekli da će moći raditi poslov mobilizacije i obezbjedjenje punktova pored pravnje ličnosti. "A nisam učestvovao ni u kakvom provodjenju lišenja lica slobode, nisam nikoga hapšeo, nisam vršio pretrese stanova, i nisam nikakvu imovu, auto, novac od bilo koga uzeo, niti mi je poznato da je to uradila moja jedinica." Sto se tiče pritvorenika, mogu reći to da nam je jednom prilikom od narednika Ranka Šljuke predviđeno da će biti izvršeno strijeljane pritvorenika a po naredbi potpukovnika Bilanovića, pa je to sutradan uradjeno, odnosno uveče tog dana oko 23, sata, a svom akcijom je rukovodio vodnik Marijanović Dragan. Stariješina Šljuka je otišao na odmor u ptranji sa policajcem Subotićem. Mi smo prvo došli u SJB Teslić sa kamionom koga je vozio Kejzunović i tu ubacili isprebijane i polumrtve ljudi, neznam tačni broj, te odvezli u pravcu Borja. Iz moje grupe bili su tu Šljuka Zoran, Slavuljica Dario, Mojič Ranko, Gavranović Saša i Kejzunović Dragomir. Tu je još bilo vojnika iz čete vojne policije koje ja znam iz vidjenja. Pošto su poskidanici sa kamiona i polijegali na zemlju, Marijanović je naredio da pucamo, što smo činili iz pištolja, i "ja neznam da li je ko koga tu ubio, pošto je bila mrkla i kišovita noc, a bilo das je desetina" Ponovili smo tu radnju i sa zatvorenicima iz "ribinića" kada ih je dovršeno nešto manje nego u prvoj grupi. Poslije toga mi smo otišli nazad. Raka je bila iskopana i drugi su obavili poslove zagrtanja. Nakon te radnje ja sam dane provodio u pravnji ličnosti-starješina i nisam učestvovao u bilo kakvim drugim akcijama. Civilna grupa koja se pojavila u Tesliću meni uopšte nije poznata i ja sam ih upoznao kada su uhapšeni svi skupa. "Snjima nismo nikakvu saradnju ostvarivali mi iz vojne policije."

Neosjećam se odgovornim jer sam ja samo kao obični vojnik izvršio naredjena koja su došla sa vrha i drugog izbora u toj situaciji nisam imao, niti bih smi kako drugo reagovati, a u obrnutoj situaciji bih ja bio strijeljan.

01041328

- 3 -

Zapisnik mi nije potrebno čitati, slušao sam dikatat i isti potpisujem
bez primjedbi.

Zapisničar,

Istražni sudija,

01041336

- 2 -

Jemeput Pano

Svjedok se upozorava na dužnost govorenja istine i posledice davanja lažnog iskaza. Svjedok se posebno upozorava da nije dužan odgovoriti na pitanja kojima bi mogao sebe ili svog bliskog srodnika izložiti sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gošnjenu.

Nakon toga svjedok izjavljuje:

Bio je 03.06.1992.g., popodne negdje izmedju 15 i 17, sati kada kod mene došla grupa milicije. Njih od njih sam prepoznao odnosno evidentirao da su neki bili aktivni milicionari, a neki iz rezervnog sastava. Rekli su mi da krenem s njima u Stanicu. Kada sam došao u Stanicu smjestili su me u sobu za čekanje. Tu je još bio Ašir Kopić. Nakon nekog vremena nas su prebacili u pritvor. Poslije par dana meni je pozlilo, pa sam molio da me odvezu u Dom zdravlja što su i učinili. Tada sam zamolio miliciju da odem kući da uzmem pomoćna ortopedска pomagala, što su mi učinili. Nakon nekog vremena mi smo prebačeni u zgradu TO. Poslije 4 do 5 dana boravka u pritvoru mene su odveli kod Vlade Trifunovića na saslušanje i tada me je Vlado pitao da li mogu šta pomoći Srpsku vojsku, a ja sam rekao da imam prodavnici a ukoliko nešto može iz nje da se uzme i nešto gotovog novaca mogao bi im dati, obzirom da deviza nemam. Dan dva poslije ispitivanja mene je odvezo "Raka" kući da vidim šta ima u prodavnici i kada smo ušli u prodavnici ja sam se iznenadio jer tu nije bilo robe u količini kako sam ja ostavio. Naime, hvalilo je oko 50 šteta cigareta "Lorda", najmanje 50 kg. kafe, još nekog pića i sitnica, i druge razne robe o kojoj se ja sada nemogu izjasniti. Raka me je pitao šta je to, da nije neko obio prodavnici, pa smo obilaskom utvrdili da nije obijanje, pa sam ja zaključio a čak mi je i rodbina rekla da je prilikom prvog mog odlaska od kuće kada me je milicija dovezla iz bolnice, da su došla uniformisana lica i izvršila pretres u mojoj prodavnici, utovarili u crveni kombi robu i odvezli. Ja neznam ko je to bio. Mogu reći da mi je prilikom prvog dolaska u Stanicu skinut sat, meni draga uspomena marke "Seko" i nije mi ga niko poslije vratio, tada su mi uzeti ključevi od kuće i prodavnice. Vidjevsi stanje u prodavnici, ja govorim Raki da trebam otići kod brata da uzmem pare koje sam obećao, jer sam rekao da mogu dati za potrebe vojske hiljadu milijadi, sto sada odgovara ~~hiljadu~~ stohiljadadinhara, što i činimo i odlazimo kod brata u G. Teslić. Uzimam od njega sve novce koje sam imao. Bilo je nešto preko dvijeh hiljad milijadi onih para. Raki govorim, kada smo došli do moje kuće, pošto nisam dao robu ja лично, da sam obećao dati hiljadu milijadi, da će povećati iznos na hiljadu i tristom hiljadu milijadi, što i činim i dajem mu taj novac, što sada odgovara količini od 140.000. dinara. Raka me ostavlja kod kuće i tog dana mi prestaje pritvor. Bio je to 12.06.1992.g. Raka mi nedaje nikakvu potvrdu. Prilikom odvodjenja u Stanicu nije mi pokazan ni kakav način nego sam na usmeni poziv pošao. Poslije nekoliko dana dolazi grupa uniformisanih lica tražeći robu, a ja predočavam da sam Raki dao ono što sam trebao dati, ali da mi nije dao potvrdu. Sutradan sam ga sreo na ulici da imam problema jer nisam dobio potvrdu, da mi nevjeruju da sam dao pomoć Srpskoj vojsci, a on je rekao da nebrinem da će srediti s njima a od tada ne više nisu dirali. Ja ističem da bi pomoći dao i sada kada bi neko tražio za vojsku u granicama svojih mogućnosti. Što se tiče oduzete robe i novca netražim nikakvo obeštećenje, niti pak za vrijeme šta mi je u zatvoru činjeno.

To je sve što imam reći.

Zapisnik mi nije potrebno čitati. slušao sam diktat. pa izjavljujem